```
em_esthum20:*
em_esthum21:*
em_esthum22:*
                                                                                                                                                              em_esthum25:*
em_esthum26:*
em_esthum27:*
em_esthum28:*
em_estin1:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 em_estrol9:*
em_estrol9:*

gb_est26:*
gb_est28:*
gb_est28:*
gb_est28:*
gb_est28:*
gb_est41:*
gb_est41:*
gb_est41:*
gb_est41:*
gb_est41:*
gb_est44:*
gb_est44:*
gb_est44:*
gb_est44:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  em_estpl8:*
em_estpl9:*
em_estpl10:*
                                              em_esthum15:*
em_esthum16:*
                       em_esthum13:*
                                   em_esthum14:*
                                                                               em_esthum18:*
em_esthum19:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      em_estro8:*
em_estro9:*
em_estro10:*
                                                                                                                                         em_esthum23:*
                                                                                                                                                     em_esthum24:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   em_estrol5:*
em_estrol6:*
em_estrol7:*
em_estrol8:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                em_estom2:*
em_estov1:*
em_estov2:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        em_estrol1:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           em_estro14:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        em_estro1:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   em_estro5:*
em_estro6:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   em_estro12:
                                                                                                                                                                                                                        em_estin2:
em_estin3:
em_estin4:
em_estin4:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              em_estpl2:
em_estpl3:
em_estpl4:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                em_estpl5:
em_estpl6:
em_estpl7:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  em_estro2:
em_estro3:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          em_estro4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           em_estro7
                                                                                                                                                                                                                                                                        em_estom1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    em_estpl1
                                                                  July 12, 2001, 21:52:22 ; Search time 2461.97 Seconds
(without alignments)
13146.614 Million cell updates/sec
                                                                                                                              3424
1 aagcttaaaagctaccaacat......aacggcatagctgactcagt 3424
                                                                                                                                                                                                                         20456230
GenCore version 4.5
Copyright (c) 1993 - 2000 Compugen Ltd.
                                                                                                                                                                                                10228115 seqs, 4726426750 residues
                                                                                                                                                                                                                     Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                                                                Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
Listing first 45 summaries
                                          OM nucleic - nucleic search, using sw model
                                                                                                                                                             IDENTITY_NUC Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     em_estfun:*
em_esthum1:*
em_esthum2:*
em_esthum3:*
                                                                                                                                                                                                                                              Minimum DB seq length: 0
Maximum DB seq length: 2000000000
                                                                                                                  PCT-US01-13059-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gb_est1:*

gb_est2:*

gb_est4:**

gb_est4:**

gb_est6:**

gb_est6:**

gb_est10:**

gb_est10:**

gb_est11:**

gb_est11:**

gb_est11:**

gb_est11:**

gb_est11:**

gb_est12:**

gb_est12:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est13:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est23:**

gb_est33:**
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  em_esthum4:
em_esthum5:
em_esthum6:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       em_esthum7:
em_esthum8:
em_esthum9:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gb_est38:*
gb_est39:*
gb_est40:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          em_estba:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                EST:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Title:
Perfect score:
Sequence:
                                                                                                                                                               Scoring table:
                                                                                                                                                                                                  Searched:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Database
                                                                    Run on:
```

em_gss_inv3:* em_gss_other: em_gss_pln1:*

em_gss_inv2

em_gss_pln2: em_gss_pro:* em_gss_rod1: em_gss_rod2:

em_gss_rod4: em_gss_rod5: em_gss_vrt1:

em_gss_rod3

em_gss_vrt3:' gb_gss1:*

gb_gss3:* gb_gss4:*

. jss6_q6

8ssb-ab db_gss9

gssb_db

gb_gss2:*

gb_gss17: gb_gss18:

gb_gss19

gb_gss11: gb_gss12:

gb_gss13 gb_gss15

gb_gss14

gb_gss10

gb_gss20: gb_gss21: gb_gss22:

gb_gss24: gb_gss25:

gb_gss23

gb_gss26

gb_gss28 gb_gss29

gb_gss27

em_gss_vrt2:

em_gss_hum5: em_gss_hum6: em_gss_hum7:

11901... 11911... 11911... 11992... 11992... 11993... 12004... 12005... 12006... 12006... 12006...

em_gss_hum2 em_gss_hum3

em_gss_hum8: em_gss_hum9: em_gss_inv1:

gb_est111:* gb_htc:*

```
90 est48: *
91 est48: *
92 est48: *
93 est49: *
94 est49: *
95 est50: *
95 est50: *
96 est51: *
96 est51: *
97 est50: *
98 est50: *
98 est50: *
98 est60: *
99 est60: *
99 est60: *
90 est
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             em_estom3:*
em_estpl11:*
em_estro21:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          em_estro23:
em_htc:*
gb_est107:*
gb_est108:*
gb_est109:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            em_estro22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1621.
1623.
1643.
1654.
1664.
1669.
1701.
1711.
1711.
1711.
1712.
1714.
1714.
1714.
1714.
1714.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
1716.
```

Pred. No. is the number of results predicted by chance to have a score greater than or equal to the score of the result being printed, and is derived by analysis of the total score distribution.

em_gss_rod8: gb_gss35:* gb_gss36:* gb_gss37:*

m

Fri

```
pp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                     AL249932 Tetracodon
AL249932 Tetracodon
AL05940 Drosophil
AL06940 Drosophil
AL07874 Drosophil
AL07874 Drosophil
AL07874 Drosophil
BE562585 HV_CEQ000
BE562585 HV_CEQ000
AL053529 Drosophil
AL26115 Tetracodon
AL175696 Tetracodon
AL175696 Tetracodon
AL175696 Tetracodon
AL175696 Tetracodon
AL175695 Tetracodon
AL175696 Tetracodon
AL107632 Drosophil
AL075432 Drosophil
AL075432 Drosophil
AL075432 Drosophil
AL061936 Drosophil
AL106396 Drosophil
AL106396 Drosophil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 B£264948 HV_CEG001
AL209800 Tetraodon
AL285149 Tetraodon
AL106171 Drosophil
AL069603 Drosophil
AL228940 Tetraodon
AZ549808 ENFFESC2F
AL206908 Tetraodon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AL099601 Drosophil
AL229763 Tetraodon
AL167541 Tetraodon
AL064091 Drosophil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Drosophil
HV_CEa001
Drosophil
Tetraodon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BF274651 GA Eb002
B11336 F19M10-Sp6
                                                                                                            AL061936 Drosophil
AL069706 Drosophil
AL063921 Drosophil
                                                                                                                                                           Bf264728 HV_CEa001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bf264865 HV_CEa001
                                                                             Bf630719 HVSMED001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HVSMEb0013H16f Hordeum vulgare seedling shoot EST library HVCDNA0002 (Debydration stress) Hordeum vulgare cDNA clone HVSMEb0013H16f, mRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AL064580 DBF264686 H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21-DEC-2000 (Rel. 66, Created)
21-DEC-2000 (Rel. 66, Last updated, Version 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ALIGNMENTS
SUMMARIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CNS04D0K
CNS0161D
CNS00E07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CNS003DQ
BF264686
CNS006TE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CNS001TT
CNS017KE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BF264865
BF274651
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CNS036A2
CNS01U90
                                                                                                                                                                                                                                         CNS014DY
CNS00LT2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 standard; RNA; EST; 1337 BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CNS0167M
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CNS04NOJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CNS02QVJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CNS003BD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CNS020N7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BF264948
                                               £
                                               DB
                                                                            Length
                              Query
Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BF630719.1
                                                                          \begin{array}{c} 122 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 11199 \\ 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BF630719/c
ID BF630719
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BF630719;
                                                                                                              Result
                                               М
М
                                                                            O
```

```
3;
             Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta;
Poales; Poaceae; Pooideae; Triticeae; Hordeum.
                                                                                 Υ.
                                                                                                                           for
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /db_xref="taxon:4513"
/note="Vector: lambdaZAP; Site_1: EcoR1; Site_2: Xho1"
/organism="Hordeum vulgare"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            977 atattcataacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaac 1036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EST library
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       736
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 96/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          557 aaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaa 616
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  901
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aggaaaaaaattaagatataatgttgttttgtttcttatgttacattttcatggaatat 976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gaps
                                                                                 Wing R., Close T.J., Kleinhofs A., Wise R., Begum D., Frisch D., Yu Anderson H., Dale J., Henry D., Kernodle S., Palmer M., Rambo T., Saski C., Schwartzbeck J., Simmons J., Choi D.W., Main D., Wood T.; "Development of a genetically and physically anchored EST resource funpublished.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       caaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.6%; Score 122.8; DB 81; Length 1337;
45.7%; Pred. No. 8.3e-11;
tive 0; Mismatches 623; Indels 12;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       shoot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     seedling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BP; 292 A; 22 C; 74 G; 941 T; 8 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /tissue_type="Seedling shoot"
/lab_host="TJC121"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /cultivar="Morex"
/clone="HVSMEb0013H16f"
/clone_lib="Hordeum vulgare
HVCDNA0002 (Dehydration stre
                                                                                                                                                                                              Clemson University Genomics Institute Clemson University Clemson, SC 29634, USA 1010 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, USA 7el. 864 656 4293
Email: rwing@clemson.edu Semprimer: AATTAACCTCACTAAAGG H4ph quality sequence start: 38 H1gh quality sequence stop: 1204.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Location/Qualifiers
Hordeum vulgare (barley)
Eukaryota; Viridiplantae; E
Magnoliophyta; Liliopsida;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Similarity
                                                                                                                                                                                  Contact: Wing RA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sequence 1337
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                535;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Best Local
                                                      \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         677
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 737
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  840
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         797
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               857
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Key
```

マ

Fri

```
Tel: 864 656 7288
Fax: 864 656 4293
                                                                                                                                                                                                                                   100 Jordan Hall,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sequence 1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            471;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match
Best Local S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   519
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     452
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         639
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               332
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      669
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          392
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                512
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 759
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            819
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       879
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Key
RRRRAN

RRT RRAN

RRT RRAN

RRT RRAN

RAN

RRT RRAN

R
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ρý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HV_CEa0010N09f Hordeum vulgare seedling green leaf EST library HVCDNA0004
(Erysiphe infected & control) Hordeum vulgare cDNA clone HV_CEa0010N09f,
mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Eukaryota; Viridiplantáe; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta;
Magnoliophyta; Liliopsida; Poales; Poaceae; Pooideae; Triticeae; Hordeum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1513
                                                                                                                                   tottaaaatagaaatgattgagcaaacotcaaaaatgtottottaggatcacaaaatott 1156
                                                                                                                                                                                                            1157 tcctttagcttattaaagccgggagttcaactctctctcccttgtagacttttgttttc 1216
                                                                                                                                                                                                                                                                                            aaatctttttttttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatttggttttaatt 1276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aagtocatagattttttaggaccatetetaateaegacaaatateetaaattgtaacaca 1336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                t---atatatatatatatatgaaagttatagaaacgataactccttactcaacaat 1453
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1514 tggtagttaaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatataccca 1573
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aataatgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataa 1693
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            тааваатаатаавааваавааваавааттавааваттававатавававатаватавата 367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               127
            67
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tagoccaaaaaaacatocataatgoatttaaactaggaattttaacaaactoaaataggt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              186 AACCTAAATAAGAAAAAATTACAAANCAGCAACCGAAAGATATCAACACTACAGTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      65, Created)
65, Last updated, Version 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  acatatcaaataqttttaacttaacaaaaa 1723
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ATATAAAAAAATTAACACCCCATAAA 37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        standard; RNA; EST; 1280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hordeum vulgare (barley)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20-NOV-2000 (Rel. 20-NOV-2000 (Rel.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BF264950.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BF264950;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BF264950
              780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         486
                                                                                                                               1097
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1217
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1454
                                                                                                                                                                                                                                                   909
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1277
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1337
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1397
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     246
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1694
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       99
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    426
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BF264950
              g
                                                                                         g
                                                                                                                                                                  QQ
                                                                                                                                                                                                            ð
                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                     δý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
```

```
EST library
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Site_1: EcoR1; Site_2: xho1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gtaaactgctacaaaacttattatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaatata 698
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            687
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gaps
Wing R., Close T.J., Kleinhofs A., Wise R., Begum D., Frisch D., Yu Anderson H., Dale J., Henry D., Kernodle S., Palmer M., Rambo T., Sakvic, C., Schwartzbeck J., Simmons J., Choi D.W., Main D., Wood T.; Development of a genetically and physically anchored EST resource Unpublished.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ttaaaaaggttgacaataaccgtctctccaaaaaaaaatcaaaaacatttataatttctaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 actatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatcataagtttc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      attattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaaattaagatataat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcatacaaaaaatgtat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /organism="Hordeum vulgare"
/organism="Forgon" |
/cold.tivar="C116155 (M1a13)"
/clone="Hw-Casolo10099f"
/clone=11b="Hordeum vulgare seedling green leaf
HvcDNA0004 (Erysiphe infected & control)"
/tissue_type="seedling green leaf"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Length 1280;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BP; 731 A; 15 C; 18 G; 353 T; 163 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DB 80;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Score 119.8; DB 80;
Pred. No. 2.6e-10;
0; Mismatches 594;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /db_xref="ESTLIB:6818"
/note="Vector: lambdaZAP;
                                                                                                                                                                                                                                 SC 29634, USA
                                                                                                                                                                                          Genomics Institute
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /db_xref="taxon:4513"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /lab_host="TJC121"
                                                                                                                                                                                                                                                                     Pax: 864 656 4293
Email: rwing@clemson.edu
Seq primer: AATTAACCCTCACTAAAGGG
High quality sequence start: 39
High quality sequence stop: 1197.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.5%;
Similarity 43.9%;
1; Conservative (
                                                                                                                                                                                                                                 Clemson,
                                                                                                                                                                     Contact: Wing RA
Clemson University
Clemson University
```

Ŋ

ä

ò g ò g. õ g ò

```
Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                     Best Loca
Matches
                                                                                                                                                                              COUNT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          460
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        640
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          820
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          602
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1060
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   940
                                                     FEATURES
                                                                                                                                                                            BASE CO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Web: www.genoscope.cns.fr)
- Web: www.genoscope.cns.fr)
- Determination of this BAC-end sequence was carried out as part of a collaboration with the Berkeley Drosophila denome Project (BDGP).

The BDGP is constructing a physical map of the Drosophila melanogaster genome using these BACs. For further information please see http://www.fruitfly.org The BDGP Drosophila melanogaster BAC library was prepared by Kazutoyo Osoegawa and Aaron Mammoser in Pleter de Jons's laboratory in the Department of Cancer Genetics at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY. The library is named RPCI-98 and was constructed by partial EcoRI digestion of Drosophila DNA provided by the BDGP from the isogenic strain y2; on bw sp, the same strain used for the BDGP's Pl and EST libraries. A more detailed description of the library
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Submitted (02-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : seqref@genoscope.cns.fr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Drosophila melanogaster genome survey sequence TET3 end of BAC #
BACR05N11 of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit
                                                                                                                                                                                                               1238
 tttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaacaagttaataa 1058
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ATATAATATAAAAAAAAAAAAANAANAAANNAAANNNAAANAAATTAAAAANNAANNAAAT 1225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  03-JUN-1999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
                                    gagttcaactctctctctctgtagactttttgttttcaaatctttttcttttcaaaaaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                 catctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaagtattgca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTAAAAAATTATTATATAAAT-TAAATATAAAAAATTNATAATTAAAATTTATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               agttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgc
                                                                     taaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgag
                                                                                                                                                                          caaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccgg
                                                                                                                                                                                                                                              Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
1 (bases 1 to 1101)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaa 1589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1226 AANAAAAANAAANTINNAAAATAANAANAANTANTINAITINANAAAATTANAAA 1277
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fly), genomic survey sequence.
AL061936
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Drosophila melanogaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AL061936.1 GI:4940214
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1101 bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Eukaryota;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Senoscope
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CNS0021J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AUTHORS
TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ORGANISM
                                  889
                                                                    1059
                                                                                                                                         1119
                                                                                                                                                                                                             1179
                                                                                                                                                                                                                                                                                 1239
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  927
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1299
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1047
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1419
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1479
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1166
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1538
                                                                                                                                                                          807
                                                                                                                                                                                                                                              867
666
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULT
CNS0021J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /ERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COMMENT
```

LOCUS

임

g

õ g ò d ò

à

g ò

```
1000 ttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataact 1059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagc 1119
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccggg 1179
and how to order individual BAC clones, the entire library, or filters for hybridization from the BACPAC Resource Center can found at http://bacpac.med.buffalo.edu/drosophila_bac.htm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              400 tttttctttactactttattttcagactatttgcttattttgcctcaaacttttttgatt 459
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 TTTTINNTTKTTTTTKKFTTTNTTNNTTTGTTTTNNTNTTTVNCTCTTTVTTTNNTTNNT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcacttttgacact
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcataacaaaaaatgtatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctccaagaaaaatca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       62 TKTTTTTTTTTTTTTNNAAAANAWKAAAATNATAATTTTTTAATTTTAAAKAAKWDTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    580 cttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttctaaaaaaatag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            taaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaatatat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            taaaaggttgacaataaccgtctctccaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AAAWTTTATTAWTTTAAAAWATWAWTWWTAAATTTTTAWATAWTAAWATTAWAAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ctatggtgtaattttgctgaaatcaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ttattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                662 AWATAWAAWITWITIAIWWAIWAAAIWAAAIITIAAAAAWITITIAWIITITAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ë
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Length
                                                                                                                                                                                                                                           others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             69; Mismatches 588; Indels
                                                                                                                     /organism="Drosophila melanogaster"
/db_xref="Laxon:7227"
/clone_lib="RPCI-98"
/clone="BACRO5N1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Score 119.4; DE
Pred. No. 3e-10;
                                                                                                                                                                                                                                           ų
                                                                                                                                                                                                                                           289
                                                                                                                                                                                                                                        28 g
                                                                                                                                                                                                                  /note="end : TET3"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.5%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               437; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                             đ
                                                                                                                                                                                                                                           631
```

9

```
- Web: www.genoscope.cns.fr.

- Web: www.genoscope.cns.fr.

Determination of this BAC-end sequence was carried out as part of collaboration with the Berkeley Drosophila Genome Project (BDGP).

The BDGP is constructing a physical map of the Drosophila melanogaster genome using these BACs. For further information please see http://www.fruitfly.org The BDGP Drosophila melanogaster BAC library was prepared by Kazutoyo Googgawa and Aaron Mammoser in Pieter de Jong's laboratory in the Department of Cancer Genetics at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY. The library is named RPCI-98 and was constructed by partial EcoRI digestion of Drosophila DNA provided by the BDGP from the isogenic strain y2; cn bw sp, the same strain used for the BDGP's PI and EST libraries. A more detailed description of the library and how to order individual BAC clones, the entire library, or filters for hybridization from the BACPAC Resource Center can be
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ..
..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Direct Submission
Submitted (02-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage :
BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : segref@genoscope.cns.fr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Drosophila melanogaster genome survey sequence T7 end of BAC: BACR29B23 of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit fly), genomic survey sequence.
  aataattagttaatgggcataatatttggttttaattaagtccatagatttttaggacc 1299
                                                                                                 atetetaateaegaeaaatateetaaattgtaaeaeatttaaaaeettaaaagtattgeat 1359
                                                                                                                                                                                                960 KRATAAKKTKTKAATKKTAAAAAADKAK-GAAAAATAWGAAKGKATGAAAAAGTGKDAAT 1018
                                                                                                                                                                                                                                                                                              gttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgca 1479
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Insecta;
                                                                                                                             842 АААААМАААМИТТТТТТАААТТАТТТТИТТАТТТААААТТТТААТААТЗАТТТА--АИТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          found at http://bacpac.med.buffalo.edu/drosophila_bac.htm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DB 219; Length 1101;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Ins:
Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.4%; Score 117.2; DB 219; Lengt ilarity 37.7%; Pred. No. 6.9e-10; Conservative 114; Mismatches 277; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /organism="Drosophila melanogaster"
/db_xref="taxon:7227"
/clone_lib="RPCI-98"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               232
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ىد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               299
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /clone="BACR29B23"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note="end : T7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Drosophila melanogaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AL069706.1 GI:4949849
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1480 tttaaactaggaatttt 1496
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1079 TDAAADATAWTKGKTKT 1095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   al Similarity
238; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fruit fly.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Genoscope
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DEFINITION
                                                                                              1300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORGANISM
1240
                                                                                                                                                                                                1360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COUNT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULT 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BASE
                                              셤
                                                                                              õ
                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                        ŏ
                                                                                                                                                                                                                                           qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                         δy
```

1074 atcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatg 1133

```
Direct Submission

AL Submitted (02-JUN 1999) Genoscope - Centre National de Sequencage :
BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : segref@genoscope.cns.fr - Web : www.genoscope.cns.fr - Genome Project (BDGP).

Determination of this BAC-end sequence was carried out as part of a collaboration with the Berkeley Drosophila Genome Project (BDGP).

The BDGP is constructing a physical map of the Drosophila melanogaster genome using these BACs. For further information please see http://www.fruitfly.org The BDGP Drosophila melanogaster BAC library was prepared by Kazutoryo Oscogawa and Aaron Mammoser in Pieter de Jong's laboratory in the Department of Cancer Genetics at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY. The library is named RPCI-98 and was constructed by partial
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            of a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CNS0039G 1101 bp DNA GSS 03-JUN-1999
Drosophila melanogaster genome survey sequence TET3 end of BAC #
BACRO8KIO of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit
                                                                                                                         tettettaggateacaaaatettteetttagettattaaageegggagtteaaetetete 1193
                                                                                                                                                                                                                                                                           tocottgtagactttttgttttcaaatctttttttttcaaaaaatcaataattagttaat 1253
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gggcataatatttggtt--ttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcac 1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gacaaatatectaaattgtaacacatttaaaaettaaaagtattgeatteaca-ateett 1370
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            acgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaactagg 1490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SERIA 
                                                                                                                                                                                              530 WIWIAWIAAAAAAAAAAAATIIIAAAWWAAITIAAAWATIAAWAAIIIAWAAWWIAITIAAT 589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Drosophila melanogaster
Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AWWATWATATAWWAATAWAAAAATWTAATATWAATWATAAWAAAAATAWAWTTWWT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
1 (bases 1 to 1101)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1671 catatagaaccaaaacaaaataaacatatcaa 1702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1070 TATWTAAWATAWWAAAAAWAAAAWAWATAWWAA 1101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 fly), genomic survey sequence. AL063921
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AL063921.1 GI:4941778
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fruit fly.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Genoscope
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GSS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DEFINITION
                                                                                                                     1134
                                                                                                                                                                                                                                                                           1194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1371
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1431
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1551
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1611
                                        470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        590
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               830
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1491
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1312
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CNS0039G
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               q
                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          硆
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
```

pct-us01-13059-3.rst

916

~

Page

```
ö
EcoRI digestion of Drosophila DNA provided by the BDGP from the isogenic strain y2; cn bw sp, the same strain used for the BDGP's Pl and EST libraries. A more detailed description of the library and how to order individual BAC clones, the entire library, or filters for hybridization from the BACPAC Resource Center can be found at http://bacpac.med.buffalo.edu/drosophila_bac.htm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        915
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 agaaggaagagagaatcttaccgatcattcgagggaaaagatgggaatcagagaaaaatc 195
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         174 AKAKTGNGGAGGGGGTWAKGGGGAAAATARRGGGGGGGAARGGGGGGGGGGGGGAARARGR 233
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  293
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              413
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    473
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              495
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               593
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          713
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     735
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            795
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  855
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             893
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    953
                                                                                                                                                                                                                                                                     Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      caaattgtggagagataaagagagagagagtgagcgagtcaagttcgtcgtcgtgttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RRRGGGRGARGGRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMATATATTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aaaagaaagaatcctatatttgcctttttctttactactttattttcagactatttgctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TTAWAAAWAAAATTAWTTWWAAWAAAAATTWWAAAAWAAAAWAWTTTAWTWAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            attttgcctcaaacttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               tgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagcaaatttatgtatttctattaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAAWATAAATWTWWTWWTYTTWAAWATAAAAMCMAAWYYHTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYWH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aaaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaaaggctaagcagttgaaaacgtga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    594 УНТМУТНАМАНТТЖҮНМҮНТҮАММНМИТЖНМТМНЖТЖИМТТҮТААХУУУУҮТСМУУУНЖМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ААААМААМАТТНИУННТТНУМННТУМУНУ ХМУТССУМСТУНСМНУ У НТАУТСМТЫТНИМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   МТИТНИУННТИМННТТТНИАМИНТНТИСМИМИНАТТИТИАТНСИАСМТМНИННИМНИНН
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       atctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaattttctatgaaattata
                                                                                                                                                                                                                                           DB 219; Length 1101;
                                                                                                                                                                                                                                                                     ;;
                                                                                                                                                                                      others
                                                                                                                                                                                                                                                                     Indels
                                                                                                               /organism="Drosophila melanogaster"
/db_xref="taxon:7227"
                                                                                                                                                                                    503
                                                                                                                                                                                                                                        Query Match 3.3%; Score 114.4; DB 219; Best Local Similarity 19.8%; Pred. No. 2e-09; Matches 182; Conservative 349; Mismatches 390;
                                                                                                                                                                                      ų
                                                                                                                                                                                    202
                                                                                                                                         /clone_lib="RPCI-98"
/clone="BACR08K10"
                                                                                                                                                                                      131 g
                                                                                                                                                                      /note="end : TET3"
                                                                                                                                                                                   64 c
                                                                                                                                                                                    201
                                                                                                                                                                                   COUNT
                                                                                                                                                                                                                                                                                               136
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     196
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      294
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             354
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  496
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             534
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         556
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          654
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  962
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   316
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            436
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9/9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       856
                                                                                     FEATURES
                                                                                                                                                                                 BASE CO
ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       요
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              õ
```

```
EST library
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HV_CEa0010D09f Hordeum vulgare seedling green leaf EST library HVcDNa0004
(Erysiphe infected & control) Hordeum vulgare cDNA clone HV_CEa0010D09f,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Eukaryota; Viridiplantae; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta;
Magnoliophyta; Liliopsida; Poales; Poaceae; Pooideae; Triticeae; Hordeum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Υ.,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wing R., Close T.J., Kleinhofs A., Wise R., Begum D., Frisch D., Yu Y. Anderson H., Dale J., Henry D., Kernodle S., Palmer M., Rambo T., Saski C., Schwartzbeck J., Simmons J., Choi D.W., Main D., Wood T.; "Development of a genetically and physically anchored EST resource for barley genomics";
1073
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Site_1: EcoR1; Site_2: Xho1"
                                                                 tatattcataacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /clone="HV_CEm0010D09f" /
/clone="HV_CEm0011b" Hordeum vulgare seedling green leaf
HVCDNA0004 (Erysiphe infected & control)"
/tissue_type="seedling green leaf"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length 1219;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BP; 685 A; 38 C; 46 G; 335 T; 115 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 80;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   110.8; DB 8
No. 7.7e-09;
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Last updated, Version 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /note="Vector: lambdaZAP; Si
/organism="Hordeum vulgare"
/cultivar="C116155 (Mla13)"
                                                                                                                                                                                               BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /db_xref-"ESTLIB:6818"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Clemson University Genomics Institute
Clemson University
100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, US
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /db_xref="taxon:4513"
                                                                                                                                                                                                EST; 1219
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Score Pred. 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /lab host="TJC121"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      quality sequence start: 86 quality sequence stop: 1107.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Seq primer: AATTAACCTCAAAAGGG
High quality sequence start: 86
High quality sequence stor: 1107
                                                                                                                               1074 МАЖМАМНИННИХАНУНМАНН 1094
                                                                                                                                                                                                                                                                           65, Created)
65, Last upd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.28;
                                                                                                        cttatataaaacaagttaata
                                                                                                                                                                                                standard; RNA;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hordeum vulgare (barley)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Email: rwing@clemson.edu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                            (Rel. (Rel. (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   864 656 7288
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fax: 864 656 4293
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Contact: Wing RA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mRNA sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sequence 1219
                                                                                                                                                                                                                                                                           20-NOV-2000
20-NOV-2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           barley genom
Unpublished.
                                                                                                                                                                                                                                                  BF264728.1
                                                                                                                                                                                                                          BF264728;
                                                                                                                                                                                               BF264728
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -1219
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       source
                            954
                                                                                                       1036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tel:
                                                                                                                                                                                   BF264728
                                                                                                                                                                                                            XXXXX5EEEEEEEEEEEEEX8
                        a
                                                    QΥ
                                                                          g
                                                                                                       ò
                                                                                                                              g
```

Fri

```
4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aaaaatgtattttaatagatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaca 1048
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1169 ttaaagccgggagttcaactctctctctcttgtagactttttgttttcaaatcttttct 1228
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1109 aatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagctta 1168
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                tatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaaca 1468
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 949
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           928
                        368 AGGGAAATTAATAAAATATTATATTTTATTAAATAAATTANNNAA--TAATAAAAAT 425
  Gaps
                                                                                            aagatataatgttgttttgtttcttatgttacattttcatggaatatatttcataaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                666 ITTTTTTTTTCGTTTATTATTTTTTTTAACACACTTAATATACATTTACATTAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ATTAATTTATTTTAAT - - - ATATAATTTTAATTTAATATTTATCTNTTACATTAATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttct
                                                                                                                     aaaaaaaatagtaaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaa
                                                                                                                                                                  ctcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtca
                                                                                                                                                                                                                 cataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TATTAT------ATTAATATATATATATATATATATATTTAATTTTATATTTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TITITITAATITAACTCATTAATNITITCATTCTAATTTATTTATATTAA-----TTTTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       agttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaataga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Indels
522;
 Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1190 AAAAAANCCANCTTAAAAAAAAAATTTA 1218
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tccataatgcatttaaactaggaatttta 1497
 ö
Conservative
449;
                                             248
                                                                                            308
                                                                                                                                                                                        426
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             726
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1229
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1349
                                                                                                                                                                                                               749
                                                                                                                                                                                                                                                                                    546
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1289
                       509
                                                                     569
                                                                                                                                                                                                                                                            809
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        895
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1409
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1469
 Matches
                                                                                                                   629
                                                                                                                                                                689
                       ŏ
                                            엄
                                                                      ŏ
                                                                                          8
                                                                                                                    ò
                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                     q
                                                                                                                                                                                                               õ
                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     αq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               q
                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
```

RESULT CNS03LUB

```
Submitted (12-APR-2000) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases
This sequence is a single read and was generated as part of a large scale clone-end sequencing project of the Tetraodon nigroviridis genome. For more information, please take a look at http://www.genoscope.cns.fr/Tetraodon.

Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4
                  PUC-Ori end of clone
                                                                                                                                                             Craniata; Vertebrata; Euteleostomi;
Teleostei; Euteleostei; Neoteleostei;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 using
                                                                                                                                                                                                                                                   Fisher, C.
                                     library G from Tetraodon nigroviridis, genomic survey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaa 1035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  atcttaaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatct 1155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       caaatcttttttttttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatttggttttaat 1275
                                                                                                                                                                              Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Euteleostei; Neoteleost
Acanthomorpha; Acanthopterygii; Percomorpha; Tetraodontiformes;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aaggaaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaata 975
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tetraodontidae; Tetraodon.

1 (bases 1 to 829)

Boost-Crollius, H., Jaillon, O., Dasilva, C., Fizames, C., Fisher, Bouneau, L., Billault, A., Quetier, F., Saurin, W., Bernot, A. and Weissenbach, J.

Charaterization and repeat analysis of the compact genome of theshwater pufferfish Tetraodon nigroviridis
 17-MAY-2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2 (bases 1 to 829)
Rosst-Crollius, H., Jaillon, O., Dasilva, C., Bouneau, L., Fishe Bernot, A., Fizames, C., Wincker, P., Brottier, P., Quetier, F., Saurin, W. and Weissenbach, J.
Human gene number estimate provided by genome wide analysis Tetraodon nigroviridis DNA sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : COBG036CC06SP1~end
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             829;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Indels
                  nigroviridis genome survey sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DB 221;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /organism="Tetraodon nigroviridis"
/db_xref="taxon:99883"
/clone="036F11"
/clone_11b="G"
/note="Genoscope sequence ID : COB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Score 104.8; DB 221;
Pred. No. 7.6e-08;
0; Mismatches 407;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ų
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        232
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                =
=
=
=
-
                                                                                                                                                               Eukaryota; Metazoa; Chordata;
                                                                                       AL249932.1 GI:7970944
GSS; genome survey sequence.
Tetraodon nigroviridis.
Tetraodon nigroviridis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Б
 DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Query Match 3.1%;
Best Local Similarity 48.9%;
Matches 395; Conservative
829 bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (bases 1 to 829)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          υ
0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PUC-Ori"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Unpublished
                  Tetraodon
                                     036F11 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Genoscope
                                                                      AL249932
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      594
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BASE COUNT
ORIGIN
 LOCUS
                                                                                                                                           ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JOURNAL
COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1216
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        916
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1036
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     190
                                                                        ACCESSION
                                                                                     VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                  REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                     AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
```

음

å а ò 1;

```
/db_xref="taxon:7227"
/clone_lib="RPCI-98"
/clone="BACR29B23"
/note="end : T7"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sequence.
AL175696
AL175696.1 GI:7813753
                                                                                                                                           33.4%;
                                                                         ပ
                                                                       91
                                                                                                                                                           Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tetraodon
222L11 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CNS020K7
                                                                       419
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1867 atgc 1870
                                                                                                                                           Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORGANISM
                                                                       BASE COUNT
ORIGIN
                                                                                                                                                                              Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1807
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   861
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1567
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              681
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    621
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 441
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1507
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1687
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CNS020K7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Submitted (02-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage : Submitted (02-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage : Web : www.genoscope.cns.fr - Web : www.genoscope.cns.fr - Web : www.genoscope.cns.fr - Geremination of this BAC-end sequence was carried out as part of a collaboration with the Berkeley Drosophila Genome Project (BDGP). The BDCP is constructing a physical map of the Drosophila melanogaster genome using these BACs. For further information please see http://www.fruitfly.org The BDGP Drosophila melanogaster BAC library was prepared by Kazlucyo Oscogawa and Aaron Mammosar in Pieter de Jong's laboratory in the Department of Cancer Genetics at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY. The library is named RPCI-98 and was constructed by partial ECORI digestion of Drosophila DNA provided by the BDGP from the isogenic strain y2: on bw sp, the same strain used for the BDGP's pl and EST libraries. A more detailed description of the library and how to order individual BAC clones, the entire library, or fillters for hybridization from the BACPAC Resource Center can be found at http://www.dec.uni.ed.buffalo.edu/drosophila_bac.htm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Drosophila melanogaster genome survey sequence T7 end of BAC:
BACR299823 of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit fly), genomic survey sequence.
AL069706
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1575
                                                                                                          gcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttg 1515
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           545
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 664
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptara; Endopterygota; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
 taagtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacac
                                                                       atatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaatta
                                                                                                                                                                                                    gtagttaaaaaaaaaaaatagtagtagtacatacgtacctttaaaaatatatactcata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tegaaagittitaaaittigegaaattaaatacattiatetateaattaaaataeattaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /organism="Drosophila melanogaster"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1696 atatcaaatagttttaacttaacaaaa 1723
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAATAAATAAATATAAATAAATAA 811
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Drosophila melanogaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AL069706.1 GI:4949849
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 fruit fly.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Genoscope.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RESULT 8
CNSOOEVL/C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                1456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AUTHORS
TITLE
                                                                       367
                                                                                                        1336
                                                                                                                                           426
                                                                                                                                                                            1396
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1576
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  784
                                    1276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FEATURES
```

g

ð

g

qq ð g

ò

g

ò g ð

à

COMMENT

```
GSS; genome survey sequence.
Tetraodon nigroviridis.
Tetraodon nigroviridis
Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12-MAY-2000
7 end of clone
genomic survey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1626
                                                                                                                                                                              1208 tttgttttcaaatcttttttttttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatattg 1267
                                                                                                                                                                                                                        1101 ITWWTATWTWTTTTWTTTTWWTATWTTAWATATATAAWTAATTWWTWTATWTAWWTA 1042
                                                                                                                                                                                                                                                                 1268 gittiaaitaagiccatagaittittaggaccaictictaaicacgacaaataicctaaai 1327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       atatatatatatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactc 1447
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1627 tacatttaataatgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaac 1686
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaacgttagggaaaagttgacctaac 1746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1747 tagettgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttccaatatatactacatg 1806
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     742
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    622
                                                                                                                                  Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ATTAWATTTTTTWTWTATTWATWWTATWTWTWTWTTWATWTATWTATWTATWT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aataggttggtagttaaaaaaaaaaaaaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  561. ATTWWTTTAAATTATWTTTTTTTTAWAWWTWAAAWAATWAWWWWAAAAATWWWWT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     aacaattagcccaaaaaaacatccataat-gcatttaaactaggaattttaacaaactca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   tagtattatttattatggaagtttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggagg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ATTATTTAATTAAAATWAATWAWTAATTAATAAWTAATTAAATTAAAAATTTAATWAA
                                                                                                                                  ä
                                                                                     Length
  232 others
                                                                                                                             222; Conservative 130; Mismatches 311; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1092 bp DNA GSS
nigroviridis genome survey sequence T7
library G from Tetraodon nigroviridis,
                                                                                   Score 101.6; DB 219;
Pred. No. 2.5e-07;
  ų
  299
60 g
```

Fri

```
fruit fly
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Genoscope
                                                                                       CNS00EO7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        source
                                                          10
                                                                                                 DEFINITION
                                                                                                                                                                                                        ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BASE COUNT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              477
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         749
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         629
                                                                                                                                              ACCESSION
                                                                                                                                                             VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                  REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                 AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JOURNAL
                                                                        CNS00E07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMMENT
                                                            RESULT
                                                                                                                                                                                            SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Submitted (12-APR-2000) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases
This sequence is a single read and was generated as part of a large
scale clone-end sequencing project of the Tetraodon nigroviridis
genome. For more information, please take a look at
http://www.genoscope.cns.fr/Tetraodon.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1;
Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Euteleostei; Neoteleostei; Acanthopterygii; Percomorpha; Tetraodontiformes; Tetraodontidae; Tetraodon.

1 (bases 1 to 1092)

2 (bases 1 to 1092)

Bouneau, L., Jaillon, O., Dasilva, C., Fizames, C., Fisher, C., Reissenbach, J.
                                                                                                                                                                                                      Human gene number estimate provided by genome wide analysis using Tetraodon nigroviridis DNA sequence
                                                                                                                                                          Roest-Crollius, H., Jaillon, O., Dasilva, C., Bouneau, L., Fisher, C., Bernot, A., Fizames, C., Wincker, P., Brottier, P., Quetier, F., Saurin, W. and Weissenbach, J.
                                                                                                   Charaterization and repeat analysis of the compact genome of the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : COAG222CF06LP1~end : T7"
113 others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              acaaaaaaqqtcattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaa 1045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       985
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           955
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aagaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatt 625
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             780 WIWITAWITITIAWWATWAWWITWIATITITAAAWAAAANAWITTAWITAWITAAAAAAWA 839
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tctaaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttattatgtgtatataaacatatctataaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             866 tatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     attaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                806 tataatttctaaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttcta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DB 220; Length 1092;
                                                                                                                  reshwater pufferfish Tetraodon nigroviridis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /db_xref="taxon:99883"
/clone="22211"
/clone_lb="G"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.0%; Score 101.4; DB 2
41.6%; Pred. No. 2.7e-07;
tive 66; Mismatches 220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     t D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sequence
g 262 t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /clone_lib="G"
/note="Genoscope st
                                                                                                                                              (bases 1 to 1092)
                                                                                                                                                                                                                                                (bases 1 to 1092)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                              Submission
                                                                                                                               Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         al Similarity
207; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                    Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                               Genoscope.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Best Loca
Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BASE COUNT
                                                                                                                                                                                                                                                REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     266
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           979
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              720
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1046
                                                       AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                              TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        968
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                926
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           986
                                                                                                                                              REFERENCE
                                                                                                                            JÓURNAL
                                                                                                                                                            AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                   JOURNAL
                                                                                           TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                        TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ŏ
```

```
be 19 91000 EVRI CHEEKA. FERNICE (E-MAILE): SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUGGETER SUCCESSION SUCCESS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Direct Submission
Submitted (02-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage
BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : segref@genoscope.cns.fr
                                                 Drosophila melanogaster genome survey sequence TET3 end of BAC: BACR29F01 of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      417 AAAAAAAACATKAAWAAARRGGGAKAAATAWTTKGAAAGATATAAAAAAAARATAAWT 476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    597 TATATATTWAAWGWWAAAAAAAWTATAAWHTWTAAATTTATAWTWAWATTTAAAATAW 656
     04-JUN-1999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Eukaryota, Metazoa; Arthropoda, Tracheata, Hexapoda, Insecta, Pterryota, Neoptera, Endopterygota, Diptera, Brachycera; Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila. I (bases 1 to 1101)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAWATTAATAAATWATATAATAAAAWTTTAAAAAAWAAATAAATTAAAATCAAWTWTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     537 TAATTWWTTATAAATAAWWWATKTTTTTATWWWATATAAAAAWAATTTAATTTTWATTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ctcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 1101;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DB 219;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /organism="Drosophila melanogaster"
/db_xref="taxon:7227"
/clone_lib="RPCI-98"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            214
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                / Match . 3.0%; Score 101.2; DB 219
Local Similarity 36.8%; Pred. No. 2.9e-07;
nes 230; Conservative 90; Mismatches 305;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ų
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            351
                                                                                                       tly), genomic survey sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : TET3"
104 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /clone="BACR29P01"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Drosophila melanogaster
                                                                                                                                                                                                                                                                           AL069440.1 GI:4949583
1101 bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /note="end
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 99
```

g

g ò

ò

õ

g

ð

셤

ò

```
CNSOOLT2 1101 bp DNA GSS 14-JUN-1999
Drosophila melanogaster genome survey sequence TET3 end of BAC:
BACR48P19 of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit
                                                                                                                                                                                                                             ttttcatggaatatatttcataacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccat 1022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ccaaaaaggtcgaacttatataaaaacaagttaataactaaacaatacatgtgatcacaatc 1082
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           taatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaat 1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            atcct----aaattgtaacacatttaaaacttaaaagtattgcattcacaatccttaaaa 1374
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   taacteettaeteaacaattageecaaaaaaaaateeataatgeatttaaaetaggaatt 1494
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WWWITITITITWITIWAAYWWITCCWITITCMCAMAAAWITATAWIAAWAITWACCCMAWAA
                                                                                                              ATHAMMAAACACCMACMAMAAAWTTWTAAWATMMAAATAAAAAAAAAWTWWATWWTAW
                                                                                                                                                                                                                                                       TABARYCATACMAAAXAAACCAAAHTAWWTATATTTAACACCMAMTWWACCAACAACACAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ctttaaaaaatatatatcaatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacatttatc
                                                                        aaaagaaaagaatttctatatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttc
                                                                                                                                                     atgtaatttgaaaggaaaaaattaagatat--aatgttgttttgtttcttatgttaca
                                                                                                                                                                                         ATMTCATCCCAAATTAAATCAAWTAAAWCCCCAAAAAATAAAWAAATWHAYTAACAAAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            718 ACWATMCAACATACTCTTATCCAACACWTGMAAAACATTAACTCAWAMAATAWCTTACTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacc-tcaaaaatgtcttctta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             agacttttttgttttca---aatctttttttttcaaaaaatcaataattagttaatgggca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               538 TCCAYTAACATAMTAACTTAYTHTCTTWCACTCCCAAAAMTTTYCCAAATTCATCCWATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          118 IWAAAATTATTTAAAWACAAATAAAATAAWAATTTTAAATTAAATAATTTATATTAAAAA
  ccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattttgctgaaatca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   tagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgtta 1728
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fly), genomic survey sequence. AL078714
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            298
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEFINITION
                                      928
                                                                                                              868
                                                                                                                                                     905
                                                                                                                                                                                                                               693
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1083
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          658
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1202
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            478
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     418
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 358
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1495
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28
  785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CNS00LT2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                  g
                                                                                                            q
                                                                                                                                                     ŏ
                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Genoscope.

Submitted (23-JUL-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage : Submitted (23-JUL-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage : BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : seqref@genoscope.cns.fr - Web : www.genoscope.cns.fr)

Potermination of this BAC-end sequence was carried out as part of a collaboration with the European Drosophila melanogaster BAC http://www.edgp.ebi.ac.uk - This Drosophila melanogaster BAC library (Dros BAC) was made by Alain Billaud at CEPH (Centre d'Etude du Polymorphisme Humain) with funding provided by a MRC project grant. The DNA was prepared from embryos by Alain Bucheton BABeloBAC11.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4 ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Drosophila melanogaster genome survey sequence T7 end of BAC BACN11004 of DrosBAC library from Drosophila melanogaster (fruit
                                                                                                                                                                                                                               aaaaatgtattttaatagatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaca 1048
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          agttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaataga 1108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                725 atgaaattataataaaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaataaccgtctct 784
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26-JUL-1999
T7 end of BAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Eukaryota, Metazoa, Arthropoda, Tracheata, Hexapoda, Insecta, Pterrygota, Neoptera, Endopterygota, Diptera, Brachycera, Muscomorpha, Ephydroidea, Drosophilldae, Drosophila. ( pases 1 to 1021)
                                  WTAWAAAAAAATIWITATAAWATIWWKAATAATWIATAAWWITTAWATATWATITW
                                                                                                                                                   aagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcataaca
                                                                                                                                                                                         TAATWYTTTTTWTTTAWTTTAAWATTTTTTAWWTAAWAWTGTAATWAAATTAWWTTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1018 AASAAACAAAAAAAAAAAHAAAAHAWAAAAAWAWTTTTTTAACMAAAWWTTTTTT
aatttotaaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatat
                                                                        cataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                 AAWAATGWTTTWTAAATTWWGTTAWTTTTTTTTTTWAAATTGTATAAAAAAWWATTAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DB 219; Length 1021;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /organism="Drosophila melanogaster"
/plasmid="pBeloBAC11"
/db_xxef="Laxon:7227"
/clone_lib="DrosBAC"
/clone="BACX11004"
/note="end : T7"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GSS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            512;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Score 100.6; DB 2. Pred. No. 3.7e-07;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ų
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        78; Mismatches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            462
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Plasmid Drosophila melanogaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       fly), genomic survey sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aatgattgagcaaacctcaaaaatg 1133
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1017 KKTGTRTWTKWAAAAAAAAAWWK 1041
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Location/Qualiflers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        104 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AL104032.1 GI:5615643
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.98;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Matches 414; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          fruit fly
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          342
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CNS014DY/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              957
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BASE COUNT
809
                                                                        869
                                                                                                            111
                                                                                                                                                   929
                                                                                                                                                                                                                                                                   897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1109
                                                                                                                                                                                                                             989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ORIGIN
```

1434

299

629

1614

1674

ô

pct-us01-13059-3.rst

```
"Web: www.genoscope.cns.fr)

- Web: www.genoscope.cns.fr)

- Determination of this BAC-end sequence was carried out as part of a collaboration with the Berkeley Droscophila Genome Project (BDGP). The BDGP is constructing a physical map of the Droscophila melanogaster genome using these BACs. For further information please see http://www.fruitfly.org The BDGP Droscophila melanogaster BAC library was prepared by Kazutcyo Osoegaw and Aaron Mammoser in Pieter de Jong's laboratory in the Department of Cancer Genetics at the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, NY. The library is named RPCI-98 and was constructed by partial ECORI digestion of Droscophila DNA provided by the BDGP from the isogenic strain y2; cn bw sp. the same strain used for the BDGP's pl and EST libraries. A moore detailed description of the library and how to order individual BAC clones, the entire library, or filters for hybridization from the BACPAC Resource Center can be located that it is location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ä
                                                                                                                                                                                           Direct Submission
Submitted (11-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage :
BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : seqrefégenoscope.cns.fr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          689 ctcaaataatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtca 748
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttct 628
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gaps
                                                                                     Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
Ptertygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
I (bases 1 to 1101)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TIWKKATITITWTTTDAADDKWAAWWDTTTTTAWTTWTTWATTAATATTTTTTTKWTTW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aaaaaaaatagtaaactgctacaaacttattttatgtgtatataaacatatctataaagaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DB 219; Length 1101;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           406 others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.9%; Score 100.2; DB 219; Lengt 41.6%; Pred. No. 4.3e-07; ive 66; Mismatches 252; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /organism="Drosophila melanogaster"
/db_xref="taxon:7227"
/clone_lib="RPCI-98"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           151 t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         69 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /clone="BACR48P19"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   'note="end : TET3"
                                                                melanogaster
GI:5102004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ပ
မ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Matches 229; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Similarity
                                          fruit fly.
Drosophila n
AL078714.1
                                                                                                                                                                          Genoscope
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         469
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
Best Local 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BASE COUNT
ORIGIN
                                                            ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       496
VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                          AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                    JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    629
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  929
                                                                                                                                                   REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                   COMMENT
                                          SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ğ
```

```
Lubrited (02-JUN-1999) Genoscope - Centre National de Sequencage : BP 191 91006 EVRY cedex - FRANCE (E-mail : seqref@genoscope.cns.fr - Web : www.genoscope.cns.fr)

Determination of this BAC-end sequence was carried out as part of a collaboration with the Berkeley Drosophila Genome Project (BDGP). The BDGE is constructing a physical map of the Drosophila melanogaster genome using these BACs. For further information please see http://www.fruitfly.org The BDGP Drosophila melanogaster BAC library was prepared by Kazutoyo Osogawa and Aaron Mammoser in Pieter de Jong's laboratory in the Department of Cancer Genetics at the Roswall Park Cancer Institute in Buffalo, NY. The library is named RPCI-98 and was constructed by partial ECORI digestion of Drosophila DNA provided by the BDGP from the isogenic strain y2; cn bw sp, the same strain used for the BDGP's Pl and EST libraries. A more detailed description of the library and how to order individual BAC clones, the entire library, or filters for hybridization from the BACPAC Resource Center can be found at http://bacpac.med.buffalo.edu/drosophila_bac.htm.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Drosophila melanogaster genome survey sequence TET3 end of BAC # BACR12KA2 of RPCI-98 library from Drosophila melanogaster (fruit fly), genomic survey sequence.
                                               aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataa 1044
TWITWITITITWITITIWAAIITITWITIWITWAAFITITITITITITITITITITITITITITITITI 675
                                                                     67 aatcgagaagatatagagccgacacgggaacagtgaaaaaccacaaagcgcgtaagaatga 126
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             127 aacagtgggagaaggaagagagaatcttaccgatcattcgagggaaaagatgggaatcag 186
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
Pterzygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
1 (bases 1 to 997)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7 aaagctaccaacatcgaatttagtaaaagacccatgatttgaaattggaattgtcggcaa 66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Length 997;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /organism="Drosophila melanogaster"
/db_xref="taxon:7227"
/clone_lib="RPCI-98"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             538
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DB 219;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.9%; Score 99.8; DB 219;
llarity 22.6%; Pred. No. 5e-07;
Conservative 171; Mismatches 438;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ų
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /clone="BACR12K22"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /note="end : TET3"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fruit fly.
Drosophila melanogaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AL060767.1 GI:4943573
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.9%;
Similarity 22.6%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             99 c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Direct Submission
                                                                                                                                           1045 aacaagttaat 1055
                                                                                                                                                                                           736 AWAAADKKDRK 746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Genoscope
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Query Match
Best Local Simi
Matches 180;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                         CNS005TE/C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BASE COUNT
ORIGIN
  616
                                                                                                                                                                                                                                                                RESULT 13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACCESSION
VERSION
                                               985
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                COMMENT
                                                                                            οp
                                                                                                                                                                                        Dp
                                               ò
                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
```

```
Contact: Wing
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sequence 1067
 Unpublished.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Local
                                                                                                                                                          source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            892
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              671
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   952
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             971
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        731
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  791
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           851
                                                                                                                                      Key
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HV_CEa00004G09f Hordeum vulgare seedling green leaf EST library HVCDNA0004
(Erysiphe infected & control) Hordeum vulgare cDNA clone HV_CEa0004G09f,
mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hordeum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wing R., Close T.J., Kleinhofs A., Wise R., Begum D., Frisch D., Yu Y. Anderson H., Dale J., Henry D., Kernodle S., Palmer M., Rambo T., Saski C., Schwartzbeck J., Simmons J., Choi D.W., Main D., Wood T., "Development of a genetically and physically anchored EST resource for barley genomics";
                                                                                                      465
                                                                                                                           cgtcgtgtttaaaaagaaagaatcctatatttgcctttttctttactactttatttcaga 425
                                                                                                                                              405
                                                                                                                                                                                 404 NINITITANITUTNININININITITITITITININNINITITININITITANINININ 345
                                                                                                                                                                                                             544
                                                                                                                                                                                                                                                      ttttctattaaaaaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagt 604
                                                                                                                                                                                                                                                                         224 NNAA-----NANANANNNANNNAANAAWTAHWSNWANYARAWBBMBATBAABSAAAGG 171
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            170 AANCNNAANNNNNNNNNNNNNCCAGMNATAAAANNNNNNNNNNNNNNTANNNNNN 111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    110 ANAAAANAGTHNNNTATMTAGTGTNAKCAGANNNANNANNNNNNNANATCACNNNNNNNN 51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Eukaryota, Viridiplantae, Embryophyta, Tracheophyta, Spermatophyta,
Magnoliophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae, Pooideae, Triticeae, Ho
                                        ctatttgcttattttgcctcaaacttttttgattgtcact-tttcgatcctaaagtgttt
                                                                                                                                                                                                             gacaatttacctgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagcaaatttatgta
                                                                                                                                                                                                                                344 NNTITINANATINGACCTINICIATITIATIATIATIATIAMACMITINNNNAAANNNATNAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                               tgaaaacgtgaaagcagaatttctaaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttattatgt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gtatataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaatttct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 atgaaattataataaaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaataaccgtctct
                    65, Created)
65, Last updated, Version 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  standard; RNA; EST; 1067 BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        785 ccaaaaaaaaatcaaaa 801
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hordeum vulgare (barley)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             50 ANANNTAAANNNNNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20-NOV-2000 (Rel.
20-NOV-2000 (Rel.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BF262585.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BF262585
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BF262585;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [1]
1-1067
                     644
                                                                                                                         366
                                                                                                                                                                   426
                                                                                                                                                                                                            485
                                                                                                                                                                                                                                                                         284
                                                                                                                                                                                                                                                                                               605
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                725
187
                                                                                 306
                                                                                                                                              464
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                 Q
Q
                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                         a
                                                                                 ò
                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                      ð
                                                                                                                                                                                                                                                                       qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                  셤
                                         å
                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        à
```

```
EST library
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ï
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gaatatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaagg 1030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1091 ttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaa 1150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Site_1: EcoR1; Site_2: Xho1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        670
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   953
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             730
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        551 attaaaaaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaa 610
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaa 910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    713
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             911 tttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatg 970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1007 ATAATAAAATAA----AAAATAAATAATAAATAAAAAAATAAAATAAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ttataataaaaaaagtcacttttgacacttaaaaaggttgacaataaccgtctctccaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    772 AAAACAATAAAAAAATAATAATAATAAATTACATTAAACAAANAAAAATAATTIAAATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /db_xxef="EGTLIB:6818"
//db_xxef="EGTLIB:6818"
//note="Vector: lambdaZAP; Site_1: EcoR1; Site_2: /organism="flordeum vilgare"
/cullitvar="flordeum vilgare"
/clone_"HV_CEa0004G09f"
/clone_lib="Hordeum vilgare seedling green leaf lHVcDNA0004 (Erysiphe infected & control)"
/tissue_type="seedling green leaf"
/lab_host="rJC121"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length 1067;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BP; 233 A; 64 C; 77 G; 687 T; 6 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 99.8; DB 80;
Pred. No. 5e-07;
0; Mismatches 396;
                                          SC 29634, USA
Clemson University Genomics Institute Clemson University 100 Jordan Hall, Clemson, SC 29634, US Tel: 864 656 7288 Fax: 864 656 4293 Email: rwing@clemson.edu
                                                                                                                                                                                                                                                                                /db_xref="taxon:4513"
                                                                                                                                                                                                                  Location/Qualifiers
                                                                                                                      Seq primer: AATTAACCCTCACTAAAGGG
                                                                                                                                                 High quality sequence start: 62
High quality sequence stop: 958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.9%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             350; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Similarity
```

14

3

5.3e-07

Pred. No.

45.08;

```
Best Local Similarity
          Matches
                                                                                                                                    1203
                                                                                                                                                        847
                                                                                                                                                                            1143
                                                                                                                                                                                                                                                                                1027
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1206
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               663
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        603
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1446
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1506
                                                                      732
                                                                                                                787
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1326
                                                                                                                                                                                                907
                                                                                                                                                                                                                                        196
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  423
                                                  g
                                                                                          a
                                                                                                                                                                                                                                                          В
                              δ
                                                                       ŏ
                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                à
                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                   οχ
                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  QΫ́
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /clone="ith CEBOOGAALIE"/
/clone=lib-"Hordeum vulgare seedling green leaf EST library
/rlssue_type="seedling green leaf"/
/tissue_type="seedling green leaf"
/lab_host="TJC121"
                                                                                                                                                                                                                                                         HV_CEa00004Allf Hordeum vulgare seedling green leaf EST library HVCDNA0004
(Erysiphe infected & control) Hordeum vulgare cDNA clone HV_CEa0004Allf,
mRNA sequence.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Eukaryota; Viridiplantae; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta;
Magnoliophyta; Liliopsida; Poales; Poaceae; Pooideae; Triticeae; Hordeum.
                                                   1270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-1366
Wing R., Close T.J., Kleinhofs A., Wise R., Begum D., Frisch D., Yu Y.
Wing R., Close T.J., Henry D., Kernodle S., Palmer M., Rambo T.,
Saski C., Schwartzbeck J., Simmons J., Choi D.W., Main D., Wood T.,
"Development of a genetically and physically anchored EST resource for Unpublished."
         aatotttoottttagottattaaagocogggagttcaactotototocottgtagaottttt 1210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EcoR1; Site_2: Xho1"
                                                                - 1211 gitticaaaictititcitticaaaaaaicaataatiagitaaigggcataataiiiggit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          642 T; 427 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Site_1:
                                                                                                                                                                                                                           65, Created)
65, Last updated, Version 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /note="Vector: lambdaZAP; Si
/organism="Hordeum vulgare"
/cultivar="C116155 (M1a13)"
                                                                                         1271 ttaattaagtocatagattttttaggaccat 1301
| | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                                             352 AGATTAATTATATATATTTTTTTTAATAT 322
                                                                                                                                                                  BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /db_xref="ESTLIB:6818"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Clemson University Genomics Institute
Clemson University
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /db_xref="taxon:4513"
                                                                                                                                                                 standard; RNA; EST; 1366
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SC 29634,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BP; 260 A; 37 C; 0 G;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      John Jordan Hall, Clemson, SC 2963
Tel: 864 656 7288
Fax: 864 656 4293
Email: rwing@clemson.edu
Seq primer: AATTAACCCTCACTAAAGGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            quality sequence start: 428 quality sequence stop: 598.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hordeum vulgare (barley)
                                                                                                                                                                                                                            (Rel.
(Rel.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Contact: Wing RA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sequence 1366
                                                                                                                                                                                                                           20-NOV-2000
                                                                                                                                                                                                                                     20-NOV-2000
                                                                                                                                                                                                         BF262464.1
                                                                                                                                                                                    BF262464;
                                                                                                                                                         464/c
BF262464
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                source
        1151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Seq p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       High
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EST.
                                                                                                                                                      BF262464/
                                                ŏ
                                                                   g
        à
                            g
                                                                                        δý
                                                                                                             g
```

```
1146 cacaaaatctttcctttagcttattaaagccgggagttcaactctctccccttgtagac 1205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tttttgttttcaaatctttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatt 1265
                                                                                                                                                                                                1083 ATAANNTTATGGGTTATTATGATAAATANAATATTATTATTATTATAATTATAAAAAA 1024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1323 АТАТАТАТАТТАТАТТАААТGТАТААТААТААТТААGТААGАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТ 1264
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tcaacaattagcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactc 1505
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aaataggttggtagttaaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaata 1565
                                                                                                                                                  tataataaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaataa----ccgtctctcc 786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aagaaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcat 906
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacatttt 966
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          acatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaat 731
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                 aaaaaaaaatcaaaacatttataaatttctaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              catggaatatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 aaggtcgaacttatataaaa-caagttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1086 gacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1266 tggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        atatatatatatatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9:
  Indels
Mismatches 491;
;
Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1566 tata 1569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        420
407;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ANNA
```

Search completed: July 12, 2001, 23:04:16 Job time: 4314 sec

Query Match

DB 80; Length 1366; Score 99.6; 2.9%; pct-us01-13059-3.rst

· Fri Jul 13 16:42:33 2001

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

```
APPLICANT: Sim, Kim L.
APPLICANT: Chitnis, Chetan
APPLICANT: Miller, Louis H.
APPLICANT: Peterson, David S.
APPLICANT: Su, Xin-zhaun
APPLICANT: Wellems, Thomas E.
APPLICANT: Wellems, Thomas E.
TITLE OF INVENTION: AND PLASMODIUM VIVAX
TITLE OF INVENTION: AND PLASMODIUM FALCIPARUM ERYTHROCYTE BINDING PROTEINS
Sequence 1036, App
Sequence 288, Appl
Sequence 137, Appli
Sequence 8, Appli
Sequence 8, Appli
Sequence 3, Appli
Sequence 32, Appli
Sequence 4, Appli
Sequence 7, Appli
                                                                                                                                                                       Sequence 595, App
Sequence 5, Appli
Sequence 14, Appl
Sequence 10, Appl
Sequence 7, Appl
Sequence 786, App
Sequence 786, App
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Length 19124;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPUTER ENDABLE FORM:

MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC compatible
COMPUTER: IBM PC compatible
COMPUTER: IBM PC compatible
COMPUTER: Patentin Release #1.0, Version #1.25
SOFTWARE PATENTION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/487,826B
FILING DATE: 10-SEP-1993
CLASSIFICATION: 435
ATTONREY/AGENT INPORMATION:
NAME: IETAGLSON, Ned
REGISTRATION NUMBER: 29,655
REFERENCE/DOCKET NUMBER: 29,655
REFERENCE/DOCKET NUMBER: 10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-SEP-10-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DB 2;
   US-08-998-416-1036
US-08-998-416-288
US-08-451-415-2
US-08-998-416-1137
US-07-991-867B-8
US-08-107-755A-8
US-08-617-860B-32
US-08-617-860B-32
US-08-617-860B-32
US-08-617-860B-32
US-08-998-416-595
US-08-998-416-595
US-08-998-416-595
US-08-998-416-595
US-08-998-416-595
US-08-998-416-595
US-08-998-416-786
US-08-998-416-786
US-08-998-416-786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ADDRESSEE: Knobbe Martens Olson & Bear
STREET: 620 Newport Center Drive 16th Floor
CITY: Newport Beach
STATE: California
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Score 115.6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               US-08-487-826B-13/c; Sequence 13, Application US/08487826B ; Datent NO. 5993827; GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LENGTH: 19124 base pairs
TYPE: nucleic acid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SEQUENCE CHARACTERISTICS
        NUMBER OF SEQUENCES: 4
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    linear
        TYPE: nucleic
STRANDEDNESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MOLECULE TYPE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HYPOTHETICAL:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        92660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ; ANTI-SENSE:
US-08-487-826B-13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TOPOLOGY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       STATE: CA
                                        Query Match
          228
330
331
332
333
334
440
440
441
                                                                                                                     July 12, 2001, 22:06:12; Search time 92.84 Seconds (without alignments) 6832.523 Million cell updates/sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sequence 1, Appli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sequence 1, Appli
Sequence 1, Appli
Sequence 1, Appli
Sequence 1, Appli
Sequence 2, Appli
Sequence 2, Appli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sequence 36, Appl
Sequence 36, Appl
Sequence 1, Appli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sequence 288, App
Sequence 186, App
atent No. 5231168
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sequence 701, App
Sequence 305, App
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sequence 14, Appl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sequence 13, App.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pred. No. is the number of results predicted by chance to have a score greater than or equal to the score of the result being printed, and is derived by analysis of the total score distribution.
                                                                                                                                                                                                                             1 aagottaaagotaccaacat......aacggcatagctgactcagt 3424
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sequence 13,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Patent No.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /cgn2_6/ptodata/2/ina/5A_COMB.seq:*
/cgn2_6/ptodata/2/ina/5B_COMB.seq:*
/cgn2_6/ptodata/2/ina/6A_COMB.seq:*
/cgn2_6/ptodata/2/ina/6B_COMB.seq:*
/cgn2_6/ptodata/2/ina/PCTUS_COMB.seq:*
/cgn2_6/ptodata/2/ina/PCTUS_COMB.seq:*
                        GenCore version 4.5
Copyright (c) 1993 - 2000 Compugen Ltd.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             US-08-883-795A-36
US-08-883-795A-36
US-08-973-462-1
US-08-107-755A-1
US-07-991-867B-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         US-08-487-826B-13
US-08-446-855A-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         US-09-150-741-1
US-08-973-462-1
US-07-638-431-1
PCT-US92-00018-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          US-08-947-823-1
US-08-998-416-288
US-08-998-416-186
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       US-09-056-075-1
US-08-998-416-683
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .08-998-416-305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   US-08-446-855A-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             us-07-867-106-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              317530 segs, 92630169 residues
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Listing first 45 summaries
                                                                                           - nucleic search, using sw model
                                                                                                                                                                                                                                                           IDENTITY_NUC Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Issued_Patents_NA:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               length: 0
length: 2000000000
                                                                                                                                                                                            PCT-US01-13059-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      834
51952
6243
724
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Query
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Minimum DB seq
Maximum DB seq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Perfect score:
                                                                                                                                                                                                                                                               Scoring table:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     63
                                                                                           OM nucleic
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Database :
                                                                                                                                                                                                                               Seguence:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Searched:
                                                                                                                           Run on:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Result
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Š
```

00000000

a

Fri

6075 TGCATATATGTAGAATAAATTTATTTATATTCCAAATACTGATATTGTTTATATTGTT 6016 ATCTATCTTAACACAGACATATACACAAA-----TAAATATATTAACTTATATGTATC 5726 ccataatattttacgagtatgggataactacatactcatgattatgaaacgctcacttta 1946 catccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaa aaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagtttt GGATGATATAAAAACTAATTACCTATTAGTATAGTTTTAATGTC---TTTATATAT tctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatag TATTCACATATAAATATAATGAACAACCCATATATACTTATAGCCTTATATACACCCA tttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgctatttttccttcttg TTTGTATGAAATACTATTATTT - - TAACTAATTTATTATTATATATGATATTTAAATAT 5547 TTTTCAAAAACTAATCATGTTAATATATATATATATAACATAAATTGACATAAAAAT tataattatcaaaagaaagaataagtcaacagattcttaatctctttattttggtatatg aacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataaattcactgagat TATTCTTATTTTATTTTTTATTTCCTTATTAAGATTAAAATAATAATTACTTATTAC taattottoagaotogtgttagotataataatgtoaagagttottottgtttoaaggaaa caaacattactttaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaata tttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgt atctaatctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaagaaagttaaccga GTTACGTATTTGTAATTATGTTACATTTTTAAAAAATGTATAATATGTGTTATTCAG aaccttaaagatatgtatattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtca agcaagaatctcataataatgtttcgtgactacctttagacgaaatttttttaagattcg cattgattattgatatatcgtcaactgaattttcttccgagggatataattctcaaacat CGAAATTTCATTATGTAATGTAATTATTATTATAAAATGGGACAAATTTTTTAAT taacgtgacttatggtct 2504 5955 5307 1467 6015 5898 5838 1707 1767 1827 5999 5605 2007 5487 2067 5427 5367 2187 1587 1887 2127 2367 2427 2487 á g QΥ g ōλ g QY Db Ωý q Dp g οy Ωp ŏ οy ò ò Q οy Q δy g ΩŽ Db ŏ g οy g qq δ οy 셤 ò

5007 TACAGTAACATTTTTAT 4990

g

```
APPLICANT: Peterson, David S.
APPLICANT: Su, Xin-zhaun
APPLICANT: Wellems, Thomas E.
TITLE OF INVENTION: BINDING DOMAINS FROM PLASMODIUM VIVAX
TITLE OF INVENTION: AND PLASMODIUM FALCIPARUM ERYTHROCYTE BINDING PROTEINS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            829 aattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatctatagagtttcattattgtat 888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       322 gtggagagataaagagagagagagactgagcgagtcaagttcgtcgtcgtgtttaaaaga 381
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length 19124;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.25
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION UNBER: US/08/487,826B
FILING DATE: 10-SEP-1993
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Score 83.4; DB 2;
Pred. No. 7.5e-07;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0; Mismatches 436;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3: Knobbe Martens Olson 6
620 Newport Center Drive
                                                                                                                                                                                                                                                      Sequence 13, Application US/08487826B Patent No. 5993827
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC compatible
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29,655
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REFERENCE/DOCKET NUMBER: N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TELEPHONE: (619) 235-8550
TELEFAX: (619) 235-0176
INFORMATION FOR SEO ID NO: 13
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sim, Kim L.
Chitnis, Chetan
Miller, Louis H.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
NAME: Israelsen, Ned
REGISTRATION NUMBER: 29,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          44.28;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LENGTH: 19124 base pairs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match 2.4
Best Local Similarity 44.2
Matches 345; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPUTER READABLE FORM:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Newport Beach
California
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CORRESPONDENCE ADDRESS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     nucleic acid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NUMBER OF SEQUENCES:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FILING DATE: 10 CLASSIFICATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TYPE: nucleic
STRANDEDNESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MOLECULE TYPE:
                                                                                                                                                      1085 RRRRR 1081
                                                                                                                             382 aagaa 386
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        COUNTRY: U:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ; ANTI-SENSE:
US-08-487-826B-13
                                                                                                                                                                                                                                       US-08-487-826B-13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            APPLICANT:
APPLICANT:
APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ADDRESSEE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TOPOLOGY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  STREET:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         STATE:
                                                                                                                                                                                                                                                                             Patent No.
                                                                                                                                                                                                                   RESULT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                      Ω
                                                   ò
                                                                                                                             ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      82 gagccgacacgggaacagtgaaaaccacaaagcgcgtaagaatgaaacagtgggagagagg 141
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22 gaatttagtaaaagacccatgatttgaaattggaattgtcggcaaaatcgagaagatata 81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aagagagaatcttaccgatcattcgagggaaaagatgggaatcagagaaaaatctggaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ó,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length 7218;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.25
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/232,463
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Query Match
3.0%; Score 103.8; DB 1;
Best Local Similarity 2.5%; Pred. No. 1.5e-10;
Matches 9; Conservative 257; Mismatches 99;
                                                                                                                         APPLICANT: DORNER, F.
APPLICANT: SCHEIFLINGER, F.
APPLICANT: FALKNER, F. G.
ATTLE OF INVENTION: RECOMBINANT FOWLPOX VIRUS
NUMBER OF SEQUENCES: 52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30472/114 IMMU
                                                                                                                                                                                                                                 ADDRESSEE: Foley & Lardner
STREET: 1800 Diagonal Road, Suite 500
CITY: Alexandria
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  APPLICATION NUMBER: EP 91 114 300.6 FILING DATE: '26-AUG-1991 ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSIFICATION: 435
PRIOR APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/07/935,313
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC COMPATIBLE
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
                                                US-08-232-463-14/c
; Sequence 14, Application US/08232463
; Patent No. 5670367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NAME: BENT, Stephen A. REGISTRATION NUMBER: 29,768
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 REFERENCE/DOCKET NUMBER: 30
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (703)836-9300
(703)683-4109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INFORMATION FOR SEQ ID NO: SEQUENCE CHARACTERISTICS: LENGTH: 7218 base pairs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: single
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ZIP: 22313-0299
COMPUTER READABLE FORM:
                                                                                                                                                                                                                 CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FILING DATE: APPLICATION NUMBER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        , CLONE: pTZgpt-Fls
US-08-232-463-14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         · IMMEDIATE SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        899149
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FILING DATE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TELEPHONE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              COUNTRY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TELEFAX:
                                                                                                                                                                                                                                                                                            STATE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               262
```

ö

g

g

ò

g

ò

g

```
LENGTH:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               US-09-150-741-1
                                                                                                                                                                                                                                          Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1412
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1467
                                                                                                                                                                                                                                                                                        õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     aaatgictictiaggatcacaaaatctitcctitagctiattaaagccgggagticaact 1188
                                                                                                                                                                                          ttaatgggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaat 1308
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tttettatgttacatttteatggaatatatatteataacaaaaaatgtattttaatatga 1008
                                                                                            "1069 atgigatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaa 1128
                                       1009 tgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataactaaacaatac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaacta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                acgtacctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaataca
                                                                                                                                                                                                                                                                                        cacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaaagtattgcattcacaatcc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     encoding carbamoyl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E: Nixon & Vanderhye PC
1100 No. 5849573th Glebe Road, 8th Floor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             APPLICANT: Stewart, Thomas S
APPLICANT: Flores, Maria V
APPLICANT: O'Sullivan, William J
TITLE OF INVENTION: Nucleotide sequence encountable of INVENTION: Phosphate synthetase II
NUMBER OF SEQUENCES: 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    COMPUTER REDABLE FORM:
MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM FC COMPATIBLE
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: PATENTIN Release #1.24
CURRENT APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sequence 1, Application US/08446855A Patent No. 5849573 GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CORRESPONDENCE ADDRESS:
ADDRESSEE: Nixon & V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COUNTRY: USA
ZIP: 22201-4714
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CITY: Arlington STATE: Virginia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16218 T 16218
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             t 1609
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULT 4
US-08-446-855A-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               STREET:
                                                                                                                                           1129
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1429
                                                                                                                                                                                                                                        1249
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1549
                                                                                                                    15678
                                                                                                                                                                  15738
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1309
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15978
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1609
                      qq
                                              ò
                                                                                           ŏ
                                                                                                                  a
                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                               Q
                                                                                                                                                                                        δy
                                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                                                                                             Ωp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                      οğ
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ð
```

```
atatgaaagt----tatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaa 1466
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1527 aaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagtttt 1586
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1292 ttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaaag 1351
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   345 ATGTTTGTGTGTTCATTTGTTTATAAAATTACTTGAAATATAAAACTTATTAATATTT 404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sequence Encoding Carbamoyl Phosphate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      catccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Length 8920;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 79.4; DB 2;
Pred. No. 3.5e-06;
0; Mismatches 256;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sequence 1, Application US/09150741
Patent No. 6183996
GENERAL INFORMATION:
TITLE OF INVENTION: Nucleotide Sequence Encory Patent No. 6183996
TITLE OF INVENTION: Synthetase II
FILE REFERENCE:
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/09/150,741
CURRENT FILING DATE: 1998-09-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1707 ttttaacttaacaaaaacgttagggaaaa 1735
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     645 AGAAAAAAAAAATTTACATATGAAAA 673
APPLICATION NUMBER: US/08/446,855A
            FILING DATE: 06-Jul-1995
CLASSIFICATION: 435
ATTONEY/AGENT INFORMATION:
NAME: MITCHARG, LECORARG
REGISTRATION NUMBER: 29.009
REFERENCE/DOCKET NUMBER: 47-80
TELECHONE: 703-816-4000
TELEPHONE: 703-816-4000
TELEPHONE: 703-816-4000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.3%;
                                                                                                                                                                                                                              8920 base pairs
                                                                                                                                                                    TELEFAX: 703-816-4100 INFORMATION FOR SEQ ID NO: SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Best Local Similarity 48.7
Matches 248; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                      single
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          genomic
                                                                                                                                                                                                                                                  TYPE: nucleic acid
                                                                                                                                                                                                                                                                                      linear
                                                                                                                                                                                                                                                                  STRANDEDNESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ; TOPOLOGY: lir
; MOLECULE TYPE:
US-08-446-855A-1
```

ä

5

```
US-07-638-431-1/c
; Sequence 1, Application US/07638431
; Patent No. 5198535
  ; SEQ ID NO 1
; LENGTH: 6152
; TYPE: DNA
; ORGANISM: P. falciparum
US-08-973-462-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NUMBER OF SEQUENCES: CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COUNTRY: USA
ZIP: 20814-5044
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CITY: Bethesda
STATE: MD
                                                                                                                                                                                                   Query Match
Best Local Sim
Matches 280;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        809
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               929
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           686
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .
Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DÞ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Óλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 염
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: DAUGESTES, PIERRE
APPLICANT: DAUBERSTES, PIERRE
APPLICANT: DAUBERSTES, PIERRE
APPLICANT: DAUBERSTES, PIERRE
TITLE OF INVENTION: MALARIAL PRE-ERYTHROCYTIC STAGE POLYPEPTIDE MOLECULES
FILE REFERENCE: 0660-0125-0 PCT
GURRENT APPLICATION NUMBER: US/08/973,462B
CURRENT APPLICATION NUMBER: US/08/973,462B
EARLIER APPLICATION NUMBER: PCT/FK96/00894
EARLIER APPLICATION NUMBER: FR 95/07007
EARLIER PILING DATE: 1996-06-12
EARLIER PILING DATE: 1995-06-13
NUMBER OF SEQ ID NOS: 29
SOFTWARE: PATENTING VET. 2.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1646
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1706
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 catccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaa 1526
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1527 aaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagttt 1586 | 1527 aaaacaaatatta | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1412 atatgaaagt----tatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaa 1466
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         284
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1292 ttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               amattttgcgamattmamatacatttatctatcmattmamatacatttmatamtgcatmat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ccaattaatatgaatacaattattaatatttgatgtgtacacattaatatagttttaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 8920;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0; Mismatches 256; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Score 79.4; DB 4;
Pred. No. 3.5e-06;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1707 ttttaacttaacaaaaacgttagggaaaa 1735
EARLIER APPLICATION NUMBER: PL6380
EFARLIER FILING DATE: 1992-12-16
EARLIER APPLICATION NUMBER: AU93/00617
EARLIER FILING DATE: 1993-12-02
EARLIER FILING DATE: 1995-07-06
NUMBER OF SEQ ID NOS: 15
SOFTWARE: Patentin Ver. 2.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       agaaaaaaaaaatttacatatgaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sequence 1, Application US/08973462B Patent No. 6191270
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ; TYPE: DNA
; ORGANISM: Plasmodium falciparum
US-09-150-741-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Query Match 2.3%;
Best Local Similarity 48.7%;
Matches 248; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                       LENGTH: 8920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULT 6
US-08-973-462-1
                                                                                                                                                                                                                             SEQ ID NO 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1352
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1587
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             525
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         585
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          645
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
```

```
808
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              868
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   928
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Hoffman, Stephen L.
APPLICANT: Charcoevit, Yupin
APPLICANT: Hedstrom, Richard
APPLICANT: Redes IV, William O.
APPLICANT: Rogers IV, William O.
TITLE OF INVENTION: Protective malaria sporozoite surface protein
TITLE OF INVENTION: immunogen and gene
                                                                                        569 aattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttct
                                                                                                                                                                                                                      629 aaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5486 gtaacaaacaaagctgagaaaaaggtaatgtacaggtaacaaataaaaccgagaaaaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       689 ctcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5600 aaataaaaaattgcagaagagtgaaatgattggagcgaacaataaaattaatcgataaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                869 cataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaca
                                          13;
  Length 6152;
2.1%; Score 71.8; DB 4; Length 6 ilarity 47.9%; Pred. No. 7.6e-05; Conservative 0; Mismatches 292; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1049 agttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttt 1093
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADDRESSEE: A. David Spevack
STREET: NMRDC Building 1 T-12 National Naval
STREET: Medical Center
```

Fri

COMPUTER READABLE FORM:

ဖ

```
4563 AAACGAACTAGAAGGGAACATTATAAATTTATTCACATTATATGATACTTCAAATTATGA 4504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4503 AAAGGTAGAGGTAATGGCGTTATTAGAATTTTATTCGATTTTTTATAAAAGGAAAAATAA 4444
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4443 AAATAAATGTATTGATACAAATAAGAATATTTTTTTTCCTTTCCTAATAATATGAACAAGAC 4384
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4383 AAAAATGGATGAAATATATATACAATACTCAAAATTAATAAATTTACAAAATAAAGAA-- 4324
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 agatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatatttcataacaa 989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            attoatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttcta 629
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACTACAAATAATGAAGAAAATGAAAATAAATTGGAAAATGATATTGCTTCTCTTAAAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Score 71; DB 1; Length 4673;
Pred. No. 0.0001;
0; Mismatches 640; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LIBRARY: Py-lambdagt11-2-7 kb genomic expression CLONE: Py10.1111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORGANISM: Plasmodium yoelii
STRAIN: 17X(NL)
DEVELOPMENTAL STAGE: erythrocytic stage
TISSUE TYPE: Blood
                                                                         CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/07/638,431
FILING DATE: 19910110
CLASSIFICATION: 424
MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC Compatible
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: Patentin Release #1.24
                                                                                                                                                    ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
NAME: Spevack, Avrom D.
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
TELEPHONE: (301) 295-6759
TELEFRX: (301) 295-4039
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 1:
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
LENGTH: 4673 base pairs
TYPE: NUCLEIC ACID
STRANDEDNESS: double
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 erythrocytic stage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TOPOLOGY: linear
MOLECULE TYPE: DNA (genomic)
HYPOTHETICAL: N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Best Local Similarity 44.4%;
Matches 530; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NAME/KEY: CDS
LOCATION: 718..3195
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ; LOCATION: 718..31
; OTHER INFORMATION:
US-07-638-431-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IMMEDIATE SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ANTI-SENSE: N
ORIGINAL SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TISSUE TYPE:
CELL TYPE: e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Query Match
Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4268
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4208
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          οp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
```

ŝ

Gaps

```
4028 AATGAATCCAAACATAATAACACAGATATGAAAATACAAAATTATGAATTTTCGAAAAGT 3969
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4148 GAGAATAATAATATTAAAAAAAGCTCATATTTTTTCAAAAACAGAATACAACGAATTT 4089
                                                                              4088 GACAATTTGTCAAATATGCTAAAAATATATCATCTTAATTTTTACACAAATAATATA 4029
                                                                                                                      3968 TTATATGAAAATTAAAAATTTCAGATATGTATAATAAGGATGATAATACTTCAAAAAT 3909
                                                                                                                                                                                                                                                                                  gettattaaageegggagtteaacteteteteettgtagaetttttgtttteaaatett 1223
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   tagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaa 1343
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3788 TTTTGTTTAT-----TTCTTTTTTATCGATAATATTGGTGGATTTGTCTATTTTTTAG 3735
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3734 GAATTCATTTTATTATGTATTATC----ACTTTTTTGTTTTATTCATAATTATTTGAA 3680
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1524 aaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaaatatatccatatcgaaagt 1583
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3679 AATAGTAAATACCGTGTAAATATACAAACCTAAAAATGTTATTAACTTTTAAGTTTTTT 3620
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3619 TTTTTTTTTTTTT---TTTTATATTATAAGAATAATTGTAACCATTAAATTGGAGTATAA 3563
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sequence 1, Application PC/TUS9200018
GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Hoffman, Stephen L.
APPLICANT: Charcenvit, Yupin
APPLICANT: Khusmith, Srisin
APPLICANT: Roders IV, William O.
TITLE OF INVENTION: Protective malaria sporozoite surface protein
TITLE OF INVENTION: immunogen and gene encoding
NUMBER OF SEQUENCES: 2
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        atatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1464 aaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3502 TAAAAAAAAATATGAAAATAAATGGATATATAATTGAATGAATAACATAAAAAGATGACA
                                                                                                                                                                                                      atagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttccttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        990 aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ADDRESSEE: A. David Spevack
STREET: NMRDC Building 1 T-12 National Naval
STREET: Medical Center
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ZIP: 20814-5044
COMPUTER READABLE FORM:
MEDIUM TYPE: Floppy disk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CITY: Bethesda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PCT-US92-00018-1/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              COUNTRY:
                                                                                                                                                                                                    1104
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3908
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1284
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1404
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .
QO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            음
                                                                         P
                                                                                                                                                      Db
                                                                                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     염
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŏ
                                      ò
                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                  Qγ
```

```
tagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaa 1343
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1404 atatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaa 1463
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            990 aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttat----ata 1043
                                                                                AUDRESSEE: Woodcock Nashburn Kurtz Mackiewicz 6 No. 5389526ris STREET: One Liberty Place 46th Floor STATE: Philadelphia STATE: PA
                                                                                                                    AATGAATCCAAACATAATAACACAGATATGAAAATACAAAATTATGAATTTTCGAAAAGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3848 ITTAGTICATAAAACTTAAGACCATTATTTTTATGTTTTGTAAATTTTAAAATAATCACA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3619 TTTTTTTTTTTTT---TTTTATATTTAAGAATAATTGTAACCATTAAATATTGGAGTATAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3502 TAAAAAAAAATATGAAAATAAATGGATATATAATTGAATGAATAACATAAAAGATGACA
                                      1104 atagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttccttta
                                                                                                                                                                                                         3968 ITATATGAAAAATTAAAAATTTCAGATATGTATAATAAGGATGATAATACTTCAAAAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                gcttattaaagccgggagttcaactctctcccttgtagactttttgttttcaaatctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                         TITIGITIAT -----TICITITITATCGATAATATIGGIGGATTTGTCTATITITAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AATAGTAAATACCGTGTAAATATACAAACCTAAAAATGTTATTAACTTTTAAGTTTTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1464 aaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1524 aaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaaatatatccatatcgaaagt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1644 aattetgtaatatetatetttaattteeatatagaaceaaaeeaaataaaeata 1698
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Slade, Martin B
APPLICANT: Chang, Andy C M
APPLICANT: Williams, Keith L
TITLE OF INVENTION: Improved Plasmid Vectors for Cellular
TITLE OF INVENTION: Slime Moulds of the Genus Dictyostelium
NUMBER OF SEQUENCES: 19
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC compatible
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.25
CURRENT APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT 9
US-07-867-106-2/c
; Sequence 2, Application US/07867106
; Patent No. 5389526
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    COMPUTER READABLE FORM:
MEDIUM TYPE: Floppy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COUNTRY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1284
                                                                                                                         4028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3679
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1584
                                                                                1044
                                                                                                                                                                                                                                                  1164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                      g
                                                                                ò
                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       β
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ŝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTACAAATAAATGAAGAAAATGAAAATTGGAAAATGATATTGCTTCTCTTAAAAAT 4209
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4503 AAAGGTAGAGGTAATGGCGTTATTAGAATTTTATTCGATTTTTTTATAAAAGGAAAAATAA 4444
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4563 AAACGAACTAGAAGGGAACATTATAAATTTATTCACATTATATGATACTTCAAATTATGA 4504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           690 tcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcac 749
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        570 attcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttcta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4443 AAATAAATGTATTGATACAAATAAGAATATTATTTCCTTTCCTAATAATATGAACAAGAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               agatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcataacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Query Match 2.18; Score 71; DB 5; Length 4673; Best Local Similarity 44.48; Pred. No. 0.0001; Matches 530; Conservative 0; Mismatches 640: Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LIBRARY: Py-lambdagt11-2-7 kb genomic expression CLONE: Py10.1111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DEVELOPMENTAL STAGE: erythrocytic stage
                                                                           APPLICATION NUMBER: PCT/US92/00018
FILING DATE: 19920103
CLASSIFICATION: 424
ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
NAME: Spevack, Avram D.
COMPUTER: IBM PC compatible OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS SOFTWARE: Patentin Release #1.24 CURRENT APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           erythrocytic stage
                                                                                                                                                         NAME: Spewack, Avram D.
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
TELEPHONE: (301) 295-6759
TELEFAX: (301) 295-4033
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 1:
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
LENGTH: 4673 base pairs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ORGANISM: Plasmodium yoelii
STRAIN: 17X(NL)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TOPOLOGY: linear
MOLECULE TYPE: DNA (genomic)
HYPOTHETICAL: N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TYPE: NUCLEIC ACID
STRANDEDNESS: double
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CT-US92-00018-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TISSUE TYPE: Blood
CELL TYPE: erythro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MMEDIATE SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NAME/KEY: CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORIGINAL SOURCE:
ORGANISM: Pla
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANTI-SENSE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4268
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4208
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4148
```

a

ð

qq õ QQ

à

g

õ

g

g ò 윱.

ò

Φ

```
usa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   COUNTRY:
                  1137
                                                                                                                                               1254
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1494
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1486
                                            g
                                                                              δλ
                                                                                                                                             δλ
                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        음
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                          οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δď
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ë,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1077 acaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtct 1136
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2443 TTTGAATTCTTCCAAAAGTATTACAAAAACTTAAAAAACCTATCCCAAGAAATAAGTTC 2384
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2143 AATATITATAAATAAGGTATAATTAGATAGAGAATAAAATITITAAATTTATAAAA---A 2087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1017 taccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataacaactaaacaatacatgtgatc 1076
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GGTTAAACTACATTAGTTTTTTATAGTTTTTGCATATTTAAAAATAACTTTTAATTTTAA 1907
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 717 aaatttetatgaaattataataaaaaaagteaettttgaeaettaaaaggttgaeaataa 776
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            657 atttatgtgtatataaacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaaca 716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaacttt 896
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   tttatgtattttctattaaaaaagaaagaaagaaattcatattacttatagaattaaaagc 596
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ccgtctctccaaaaaaaaatcaaaaacatttataatttctaaaaactatggtgtaattttgc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     caaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgttttgtttcttat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2323 AATGAATTTACAATAAAATAAAATAAAATGAAAGTGTGGGAAAAATAAAATTAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2203 AAAAAATAAATTAAATTAAAATTGTCATGCCAAAACTGATAAATTTTGATATTATCC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  957 gttacattttcatggaatatattcataacaaaaaatgtattttaatgatgagagat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Length 5852;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Score 70.6; DB 1; Length 5
Pred. No. 0.00012;
0; Mismatches 689; Indels
                                                                                                       REGISTRATION UNDRER: 35,134

REFERENCE/DOCKET NUMBER: 35,134

RELEPRONCE/DOCKET NUMBER: RICE-0002

TELEPRONE: 215-568-3100

TELEPRONE: 215-568-3100

TELEPRONE: 215-568-3100

TELEPRONE: 215-568-3100

SEQUENCE CHARACTERISTICS: LENGHALION FOR SEQ ID NO: 2: SEQUENCE CHARACTERISTICS: LENGHALION FOR SEQ ID NO: 2: SEQUENCE CHARACTERISTICS: LENGHALION FOR SEQ ID STRANDENESS: SINGLE
              FILING DATE: 19920625
PRIOR APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: AU PJ 7187
APPLICATION NUMBER: PCT/AU90/00530
FILING DATE: 02-NOV-1989
ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
US/07/867,106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MOLECULE TYPE: DNA (genomic)
ANTI-SENSE: NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    h 2.1%;
Similarity 42.8%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2378..5038
                                                                                                                                                                                                                                                                                           linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NAME/KEY:
LOCATION:
FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAME/KEY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ; LOCATION:
US-07-867-106-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   523;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
Best Local S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEATURE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 537
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Op
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ολ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
```

```
tettaggateacaaaate---ttteetttagettattaaageegggagtteaaetetet 1193
                                                                                                    1194 tecettgtagaetttttgtttteaaatetttttettteaaaaaateaataattagttaat 1253
                                                                                                                                                                                                                gggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacga 1313
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1434 ataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaat 1493
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaaaa---aacaaatagtagatgtacatac 1550
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1671 catatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagg 1730
                                                  1846 дададададададададададатттатталададтталадататтаттсадтстталтадат 1787
                                                                                                                                                         caaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaaagtattgcattcacaatccttaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1551 gtacetttaaaaaatatatacteatategaaagttttaaattttgegaaattaaatacatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1426 TTATCTTAATCAATTTTTTGGTTTATACATATTTATGTTCGTACTGAAGTATAGATCTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    APPLICANT: Kaloshian, Isgouhi
APPLICANT: Yaghoobi, Jafar
APPLICANT: Yaghoobi, Jafar
APPLICANT: Bodeau, John
APPLICANT: Milligan, Stephen
TITLE OF INVENTION: Procedures and Materials for Conferring
NUMBER OF SEQUENCES: 5
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   COMPUTER: IBM PC compatible
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.30
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/947,823
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ADDRESSEE: Townsend and Townsend and Crew LLP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : Two Embarcadero Center, Eighth Floor
San Francisco
California
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       US-08-947-823-1/c
; Sequence 1, Application US/08947823
; Patent No. 6114605
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Williamson, Valerie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1731 gaaaagttgacctaactagct 1751
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1246 AAATTTATTTCTTCAATAGGT 1226
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COMPUTER READABLE FORM:
MEDIUM TYPE: Floppy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        94111-3834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GENERAL INFORMATION:
```

```
13543 ATTCAAAGACTTACGGCAATAAAACATTCATAGAAAACTAAATTAAGAAGTCTAACAGAG 13484
                                                                                                                                                                                                       13840 TTAAAGTTAAAATATGTCAAAAAGGAAAGAGTTATTCTTTTTAACCAGATTAAAAA 13781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1131 atgicticitaggatcacaaaatctitccittagcitattaaagccgggagticaactci 1190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1550 cgtacctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacat 1609
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           taatgggcataatatttggttttaattaagtccatagatttttttaggaccatctctaatc
                                                                                                                                                                                                                                               1310 acgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaagtattgcattcacaatcct
                                                                                                                                                                                                                                                                                      13660 GAGGATG----CCTTCACGTGTTTCATCTGAATTTTATAGATACGTTAGAATGAC
                                          13960 ACTITIGAATIATACATCTATCATGTTTAGGGACAACGACAATTATCATATGTTACTTTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1430 aacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaactag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SEQUENCES OF ASHBYA GOSSYPII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC COMPATIBLE
OPERATUR SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    No. 6239264artis Corporation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TITLE OF INVENTION: GENOMIC DNA SEQUI
TITLE OF INVENTION: AND USES THEREOF
NUMBER OF SEQUENCES: 1152
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/998,416
FILLING DATE: 24-DEC-1997
CLASSIFICATION: 435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sequence 288, Application US/08998416 Patent No. 6239264
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Research Triangle Park No. 6239264th Carolina
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3054 Cornwallis Road
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rebischung, Corinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   APPLICANT: Pobliman, Rainer
APPLICANT: Steiner, Sabine
APPLICANT: Wohr, Christine
APPLICANT: Wendland, Jurgen
APPLICANT: Knechtle, Philipp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Philippsen, Peter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          COMPUTER READABLE FORM:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRIOR APPLICATION DATA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CORRESPONDENCE ADDRESS: ADDRESS: NO. 62392
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GENERAL INFORMATION: APPLICANT: Philip
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13423 TTATA 13419
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1670 ccata 1674
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULT 11
US-08-998-416-288/C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        APPLICANT:
APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      STREET:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    COUNTRY:
                                                                                                                                                                  1250
                                                                                                                                                                                                    Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                    qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                   δ
                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14313 GAAAAATAAAC-----AACAGAGTTTAAAATATGTACTCAAAAACAATAATTAATATCA 14260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14259 TAAGTATAAATTAATGAAGAAAAAATCCCCTACAATATTAGAAGCCCTATTCCTTGT 14200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14199 TTCAGAAACAGAGTAATTGTTTGCCAAATGATCCAATTGAAACAAGATCTGGACTTTATT 14140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14139 ATTATTATTATAAGTCTTGTTATTCACATGGGAAGATTCCTAAAAGAGATTATTAATTCA 14080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14433 AGAATTTAATATATATGAAACATAAATTCTTGAAATGGAGTATAATTATTTTT 14374
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14373 TITACAATAAATATATGTACTATATGTGTATATGTTCAATATAAGCGGAGAAACTTTGCA 14314
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • 1011 agagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataactaaacaatacat 1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1071 gtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaa 1130
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcatt 710
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttga 770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 471 atcctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctccaagaaaatcagaacagaccac 530
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14553 ACCTGTAAAATATTATATTAAATCTAAAAGAAGCAAAGCCAATTTTTATACTGTTGCAGAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                771 caataaccgtctctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              951 tcttatgttacattttcatggaatatatattcataacaaaaaatgtattttaatatgatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Score 69.4; DB 4; Length 51952;
Pred, No. 0.00027;
0; Mismatches 671; Indels 11;
                                                                                                                                                                             NAME: Bastian, Revin L.
REGISTRATION NUMBER: 34,774
REFERENCE/DOCKET NUMBER: 023070-070210US
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
TELEPHONE: (415) 576-0200
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 1:
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                  PRIOR APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: PCT/US97/18802
FILING DATE: 09-OCT-1997
                                                                                              PRIOR APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US 60/028,191
FILING DATE: 10-0CT-1996
ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ; TOPOLOGY: linear
; MOLECULE TYPE: DNA (genomic)
US-08-947-823-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match 2.0%;
Best Local Similarity 43.4%;
Matches 523; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LENGTH: 51952 base pairs
TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: single
09-OCT-1997
1: 800
FILING DATE: 09 CLASSIFICATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               651
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              591
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
```

ò

à

ò

9 Page

```
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
SOFWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.30
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/998,416
FILING DATE: 24-DEC-1997
CLASSIFICATION: 435
PRIOR APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: CH 0016/97
FILING DATE: 31-DEC-1996
ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PF/5-30306/A/CGC1976
                                                                                                                                                                ADDRESSEE: No. 6239264artis Corporation STREET: 3054 Cornwallis Road STRY: Research Triangle Park STATE: No. 6239264th Carolina COUNTRY: USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          COMPUTER: IBM PC compatible OPERATING SYSTEM: PC-DOS/Mr-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppur-Rppu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NAME: Meigs, J. Timothy
REGISTRATION NUMBER: 38,241
REFERENCE/DOCKET NUMBER: PF,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TELECOMMUNICATION INFORMATION: TELEPHONE: 919-541-8587
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MOLECULE TYPE: DNA (genomic)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TELEFAX: 919-04. UNIVERSITION FOR SEQ ID NO: 18 SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: single
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPUTER READABLE FORM: MEDIUM TYPE: Floppy
                                                                                                     NUMBER OF SEQUENCES: 1
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORGANISM: PAG1074RP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOPOLOGY: linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ORIGINAL SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Matches 232;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1398
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     οχ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1379 tatatatatatatatatatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataac 1438
| | |||||||||||||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 atcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaagtattgcattcacaatccttaaaatata 1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1499 caaactcaaataggttggtagttaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtaccttt 1558
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1199 tgtagactttttgttttcaaatctttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggca 1258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1259 taatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaat 1318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaa 1498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     455 TCTTATAAAAAGATTAAATAATAAATCAACATAATATTTATAAAATAGATATATAAA 396
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    514 TTAAATAATAATAAAAAATTAATAAGAAATTAAAGTTAAAATTA-ATTTAATAATAAT 456
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  694 TATATAGCTTATGGGCTAAAGCATTTGTCTCATAAACAATAATATAGGTTCGGATCCTTT 635
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TITIAATAAACAATTAATAAATAATATATTAATTATTGATAATCTATTTAATAATTTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DB 4; Length 837;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          accaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgtta 1728
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        218 ACTAMATAGTATTCATATTAMATATTTTTTTTATAATTATAAATATTA 169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.0%; Score 68.4; DB 4; Length 8
18.1%; Pred. No. 0.00024;
1ve 0; Mismatches 271; Indels
                                                                                                                                                                       PF/5-30306/A/CGC1976
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sequence 186, Application US/08998416
Patent No. 6239264
GENERAL INFORMATION:
      CH 0016/97
                                                                                                                                                                                                                                                              TELEFAX: 919-541-8689
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 288:
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
LENGTH: 837 base pairs
TYPE: nucleic acid
STRANDEDNESS: single
                                                                                                     NAME: Meigs, J. Timothy
REGISTRATION NUMBER: 38,241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Philippsen, Peter
Pohlmann, Rainer
Steiner, Sabine
Mohr, Christine
Wendland, Jurgen
Knechtle, Philipp
                                                                                                                                                                                                   TELECOMMUNICATION INFORMATION:
TELEPHONE: 919-541-8587
TELEFAX: 919-541-8689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MOLECULE TYPE: DNA (genomic) ORIGINAL SOURCE:
                               FILING DATE: 31-DEC-1996
ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Best Local Similarity 48.18;
Matches 255; Conservative
                                                                                                                                                                       REFERENCE/DOCKET NUMBER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ; ORGANISM: PAG1241RP
US-08-998-416-288
APPLICATION NUMBER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULT 12
US-08-998-416-186/c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TOPOLOGY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        APPLICANT:
APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       APPLICANT: APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APPLICANT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
```

```
1218 aatctttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatttggttttaatta 1277
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1278 agtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacat 1337
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   atatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagc 1457
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1458 ccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaaactcaaataggttggt 1517
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1518 agttaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatataccetatat 1577
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                464 TAATAATAATTCTTATAAAAAGTTAAATAAATAAATCAACATAATATTTTATAAAATAG 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               287 --TAATAATTTATTAAAGAAAATAATAATATCTAATAATATTTTAATAATAACTAAATTTAAAA
TITLE OF INVENTION: GENOMIC DNA SEQUENCES OF ASHBYA GOSSYPII IITLE OF INVENTION: AND USES THEREOF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.0%; Score 67.6; DB 4; Length 615; 47.7%; Pred. No. 0.00032; tive 0; Mismatches 249; Indels
```

1;

11

pct-us01-13059-3.rni

```
1289 tttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaa 1348
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1210 tgttttcaaatctttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatttggt 1269
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1270 tttaattaagt--ccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaat 1327
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         638 TCTCACTTGGCAAATACAATTCCTGAGATCAATAACCTCGTCTTTTTAATTTTTTCCTCG 579
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   519
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gaps
                                  2825 atatataccatgttgccttttggcataaatgcaataaaatatgaaacaataaatctatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   578 TCTTTTTAACTATTTATAAAATATTGAATTATAAAATATGTAATTATAAATACTTTAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .;
8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DNA Molecules and Expression
Tissue Plasminogen Activator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Length 665;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Score 65.2; DB 2; Length 6
Pred. No. 0.00086;
0; Mismatches 313; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.25 CURRENT APPLICATION DATA: APPLICATION NUMBER: US/08/883,795A FILING DATE: 27-JUN-1997 CLASSIFICATION: 435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GENERAL INFORMATION:
APPLICANT: Delcuve, Genevieve
APPLICANT: Awang, Gregor
ITILE OF INVENTION: Vectors for Ti,
ITILE OF ENVENTION: Vectors for Ti,
NUMBER OF SEQUENCES: 39
CORRESPONDENCE ADDRESS:
                                                                                                                                                                                                                                                  US-08-883-795A-36/c
; Sequence 36, Application US/08883795A
; Patent No, 5985607
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MEDIUM TYPE: Floppy disk
COMPUTER: IBM PC compatible
OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
                                                                                                                                                                              2944 ttaaaacaaatgatataaataaa 2966
                                                                                                                                          1409 tatatatgaaagttatatagaaa 1431
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  E: BERESKIN & PARR
40 King Street West
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              REGISTRATION NUMBER: 40,261
REFERENCE/DOCKET NUMBER: 78
TELECOMMUNICATION INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ATTORNEY/AGENT INFORMATION: NAME: Gravelle, Micheline
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TELEPHONE: (416) 364-7311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Query Match 1.9%;
Best Local Similarity 47.5%;
Matches 291; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TELEFAX: (416) 361-1398
INFORMATION FOR SEQ ID NO:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LENGTH: 665 base pairs
TYPE: nucleic acid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ORGANISM: Homo sapiens IMMEDIATE SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     single
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPUTER READABLE FORM:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      linear
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Canada
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ADDRESSEE: BEKE. STREET: 40 King
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ontario
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ORIGINAL SOURCE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ZIP: M5H 3Y2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 STRANDEDNESS:
TOPOLOGY: 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MOLECULE TYPE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            US-08-883-795A-36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      COUNTRY:
                                  g
                                                                                                      g
                                                                                                                                           Óλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δλ
                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ;
;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ta---ataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaataga 1108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1169 ttaaagccgggagttcaactctctctctctgtagactttttgttttcaaatctttttct 1228
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              992 aatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagt 1051
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2225 agaaatttaaaaaagtatctcaaactattgtaagtgttatgattaatgcatatgatggtg 2284
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2645 ctggctttataataataataagaaaattattattttatgtattttaagaaatatta 2704
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              '692 aaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcactt 751
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            931
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          632 aaaaaatagtaaaactgctacaaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaactc 691
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      932 atataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcataacaaaa 991
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaps
                                                 20
             1638 atgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataaacat
                                     10 ATTAATTTAAATAATGATAATAATAATAGTTTAAATAATTAATTTAATACTTAAATTTATAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2465 gaatactaggatttctgtatatatagaaataaattcattgtatattattatagaaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagctta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Length 3095;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indels
                                                                                                                                                                                                                           APPLICANT: DZIEGIEL, MORTEN; BORRE, MARTIN; JEPSEN, SOREN; VUUST, JENS; RIENECK, KLAUS; WIND, ANNETTE; JAKOBSEN, PALLE H. TITLE OF INVENTYON: MALARIA ANTIGEN NUMBER OF SEQUENCES: 19 CURRENT APPLICATION DATA: APPLICATION NUMBER: US/07/409,658 FILING DATE: 18-SEP-1989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0; Mismatches 443;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DB 6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 66.2; DB 6
Pred. No. 0.00069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.98;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Best Local Similarity 44.3%;
Matches 356; Conservative
                                                                                     1698 atcaaa 1703
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LENGTH: 3095
                                                                                                                     49 AAAAAA 44
                                                                                                                                                                                                                ;Patent No. 5231168
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SEQ ID NO:1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      872
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5231168-1
                                                                                                                                                                                           5231168-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥
م
                                                 a
                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                     ô
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ð
```

ж ;

```
Search completed: July 13, 2001, 00:22:31
Job time: 8179 sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagggaaagttgacctaac 1746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tacatttaataatgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaac 1686
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1448 aacaattagcccaaaaaaaacatccata-atgcatttaaactaggaattttaacaaactca 1506
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aataggttggtagttaaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatat 1566
                                                                                   1388 atatatatatatatatatatatatatatatgaaagttatagaaacgataactccttactc 1447
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      518 ATAAAATATGTAATTATAAATACTTTAATTATAAAATATGTAATTATAAATACTTTATAA 459
                                                                                                                                                              ACATTTTAATTATAAATATGTAATTATAAACATTTTAATTATAAAATATGTAATTATAA 339
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        218 АТАТТТТААТТАТААЛАТТТААТТАТААТТТТААТТТТААТТАТААТТТТААТТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТТАТТАТТТАТТАТТАТТАТТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТАТТТАТТАТТАТТАТТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DNA Molecules and Expression
Tissue Plasminogen Activator
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SOFTWARE: Patentin Release #1.0, Version #1.25
CURRENT APPLICATION DATA:
APPLICATION NUMBER: US/08/883,795A
FILING DATE: 27-JUN-1997
CLASSIFICATION: 435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sequence 36, Application US/08883795A Patent No. 5985607 GENERAL INFORMATION:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PC-DOS/MS-DOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         APPLICANT: Delcuve, Genevieve
PAPLICANT: Awang, Gregor
TITLE OF INVENTION: Recombinant
TITLE OF INVENTION: Vectors for
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
NAME: Gravelle, Micheline
REGISTRATION NUMBER: 40,261
REFERENCE/CDCKET NUMBER: 7841
TELECOMUNICATION INFORMATION:
TELEPHONE: (416) 364-7311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Eloppy disk
IBM PC compatible
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           E: BERESKIN & PARR
40 King Street West
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TELEFAX: (416) 361-1398
INFORMATION FOR SEQ ID NO: 3
SEQUENCE CHARACTERISTICS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CORRESPONDENCE ADDRESS:
ADDRESSEE: BERESKIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COMPUTER READABLE FORM: MEDIUM TYPE: Floppy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1747 tagcttgattga 1758
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NUMBER OF SEQUENCES:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AATATTTAATTA 27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      OPERATING SYSTEM:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Canada
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Abbar.
STREET: 40
TIMY: Toronto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ontario
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M5H 3Y2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULT 15
US-08-883-795A-36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  COUNTRY:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1507
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  278
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1567
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1627
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1687
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   qq
```

```
ttacattttcatggaatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagatt 1017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1018 accatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataactaaacaatacatgtgatca 1077
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              297 TAATTAAA---ATGITTATAATTACATATTTATAATTAAAATGITTATAATTACATATT 353
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      354 TTATAATTAAAATGTTTATAATTACATATTTATAATTAAAATGTTTATAATTACATATT 413
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ---TTATAATTAAAAGTTTATAATTACATATTTTATAATTACATATTTATAAGTAT 469
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aatttotatgaaattataataaaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaataac 777
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                cgtctctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattttgct 837
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         184 AATATTTATAAATTAAATAT-----TTTATAAATTAAAATATTTATAAATATATTTA 236
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    598 aagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaactta 657
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            658 tttatgtgtatataaacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaa 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gaaatcaaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaaactttc 897
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14; Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 AAGATGAGGTAATTGTGTTTTTATAATTAAATATTTTTTATAATTAAATATTTATAATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgttttgtttcttatg
                                                                                                                                                                                                                                                            Score 64.8; DB 2; Length 6 Pred. No. 0.001; 0; Mismatches 247; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   caatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgatt 1115
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    470 TTATAATTACATATTTATAATTAAAGTATTTATAATT 507
                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match 1.9%;
Best Local Similarity 49.6%;
Matches 257; Conservative
                                                                                                     ORGANISM: Homo sapiens IMMEDIATE SOURCE:
                     TOPOLOGY: linear MOLECULE TYPE: CDNA ORIGINAL SOURCE:
STRANDEDNESS:
                                                                                                                                                                               US-08-883-795A-36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               718
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       778
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             838
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  868
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ŏ
```

3;

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Oligonucleotide DI Plasmodium var-7 g Plasmodium var-7 g Plasmodium mar-7 g Plasmodium mar-7 g Base sequence of t Base sequence of t Cowpox virus bar f Base sequence of t Plasmodium var-7 g Plasmodium var-7 g Plasmodium var-7 g Plasmodium var-7 g Sequence encoding Carbamoyl-phosphat Sequence of ANS-1 plasmodium falcipa Sequence of ANS-1 blasmodium falcipa Sequence Malaria specific D plasmodium falcipa Dictyostelium plas CDNA encoding plas Aspergillus nidula P. falciparum live DNA sequence encoding Sequence encoding

GenCore version		12 c 13	252 115.6		7.4	
Copyright (c) 1993 - 2000 Compugen Ltd.			115.6 96.4		3.4	
OM nucleic - nucleic search, using sw model		17	99.5 83.2 4.4		8.4.6	
July 12, 2001, 22:21:17 ; Search time 218.86 Seconds (without alignments) 9823.335 Million cell updates/sec		20 21 21 21 21 21	8833.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	1000	4444	7372 .4 7797 .4 7996 .4 19124
Title: PCT-US01-13059-3 Perfect score: 3424		c 23	81.2 80.2	700	4.4.0	
Sequence: 1 aagcttaaagctaccaacataacggcatagctgactcagt 3424		c 25	79.6	00	m, m	3 244
Scoring table: IDENTITY_NUC Gapop 10.0 , Gapext 1.0		c 28	78.2	1000	اششر	
Searched: 730101 seqs, 313950809 residues		30,0	76.4	700	20.0	
Total number of hits satisfying chosen parameters: 1460202		3.5 3.5 3.5 5.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6	76	900	,0,0	
Minimum DB seq length: 0 Maximum DB seq length: 2000000000	-	0 34 35	75.2	100	444	
Post-processing: Minimum Match 0% Maximum Match 100%		37 337 38	74.8 74.8 74.6	000	999	
4		360	74.4	1010	. 7	7620
_Geneseq_0601:*	•		72.4	10	4	
/SIDS1/gcgda /SIDS1/gcgda		c 42	72.2 71.8	0,0	٦.	
	•	44 c 45	71.4	2, 2,	٦.	1 1431 1 2104
<pre>5: /SIDS1/gcgdata/geneseq/geneseqn/Na1984.DAT:* 6: /SIDS1/gcgdata/geneseq/geneseqn/Na1985.DAT:* 7: /SIDS1/gcgdata/geneseq/geneseqn/Na1986.DAT:*</pre>						
/SIDS1/gcgda /SIDS1/gcgda						
/SIDS1/gcgc /SIDS1/gcgc		RESULT 1 AAF58252/C	1 52/c			
/SIDS1/gcgd		ID A	AAF58252 st	standard;	rd	rd; DNA; 936
/SIDS1/9cgc			AAF58252;			
15: /SIDS1/gcgdata/geneseq/geneseqn/NA1994.DAT:* 16: /SIDS1/qcgdata/geneseq/qeneseqn/NA1995.DAT:*		XX DT 24	24-APR-2001		ij	(first entry)
/SIDS1/gcgd) 	100 + 100 -		מומ
/SIDS1/gcgd			TAORROTE	Ų.		. בדם
20: /SIDS1/gcgdata/geneseq/geneseqn/NA1999.DAT:* 21: /SIDS1/gcgdata/geneseq/geneseqn/NA2000.DAT:* 22: /crre1/conda+s/conda/conda/conda-nam-s	-	KW E	Electron-transfe gene expression;	rans	fer 7, s	Electron-transfer group; gene expression; ss.
σ			Synthetic.			
results predi		XX PN WC	WO200107665-A2	5-A2.		
and is derived by analysis of the total score distribution.			01-FEB-2001			
SUMMARIES		XX	0000-1111-		č	

ALIGNMENTS

			Description	AAF58252 Oligonucleotide Dl	AF58254 Oligonucleotide D1	0		AAF58262 Oligonucleotide D2		AAF58252 Oligonucleotide D1			AF58259 Oligonucleotide D2	AAF58262 Oligonucleotide D2
)			Ω.:	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF	AAF
			DB	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
			Match Length DB	936	936	936	936	936	938	936	936	936	936	936
	æ	Query	Match	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
			Score	259	259	259	259	259	259	252	252	252	252	252
		Result	. So	c 1	c 0	۳ ن		o S	o o	7	80	6	10	11

PS8252/C AAFS8252 standard; DNA; 936 BP. AAFS8252; 24-APR-2001 (first entry) Oligonucleotide D1835. Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. WO200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	33	RESULT 1
AAF58252; 24-APR-2001 (first entry) Oligonucleotide D1835. Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. W0200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	E c	58252/c nnresoso etandard. DNN. 036 BD
AAF58252; 24-APR-2001 (first entry) Oligonucleotide D1835. Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. WO200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	יים סיי (מיים מיים מיים מיים מיים מיים מיים מ
24-APR-2001 (first entry) Oligonucleotide D1835. Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. WO200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-2000; 2000W0-US20476. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	AC	AAF58252;
24-APR-2001 (first entry) Oligonuclectide D1835. Electron-transfer group; ETM; mismatch; gengene expression; ss. Synthetic. W0200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
Oligonucleotide D1835. Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. WO200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	TO X	
Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. W0200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	E	Oligonucleotide D1835.
Electron-transfer group; ETM; mismatch; gen gene expression; ss. Synthetic. W0200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	•
gene expression; ss. Synthetic. W0200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	ΚX	Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping;
Synthetic. WO200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-2000; 2000WO-US20476. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	3	gene expression; ss.
Synthetic. W0200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
WO200107665-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	os	Synthetic.
WO200107655-A2. 01-FEB-2001. 26-JUL-2000; 2000WO-US20476. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
01-FEB-2001. 26-JUL-2000; 2000WO-US20476. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	PN	WO200107665-A2.
01-FEB-2001. 26-JUL-2000; 2000WO-US20476. 26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	۵	01-FEB-2001.
26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	Ľω	26-JUL-2000; 2000WO-US20476.
26-JUL-1999; 99US-0145695. 17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
17-MAR-2000; 2000US-0190259. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	~	
(CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	~	20
(CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
Umek RM; WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface -	«×	(CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	ΡΙ	Umek RM;
WPI; 2001-159728/16. Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	DR.	WPI; 2001-159728/16.
Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping, a single surface	×	
a single surface	H H	
	₽;	

pct-us01-13059-3.rng

```
ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ρp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1404
                                        The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataa 1044
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    agattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaac 1344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   924
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   625 ttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaa 684
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ttataatttectaaaactatggtgtaattttgetgaaatcaaaaagaaagaaggatttet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HAWWWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWINDERWI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattatataaaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             atatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     aattaagatataatgttgttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ММИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИТААССИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         cttattaaaagccgggagttcaactctctctcccttgtagactttttgttttcaaatcttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ő
                                                                                                                                                                                                                                                     Length 936;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Indels
                                                                                                                                                                                         Sequence 936 BP; 4 A; 139 C; 10 G; 7 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                        Similarity 0.9%; Pred. No. 4.5e-30; 7; Conservative 600; Mismatches 180;
                                                                                                                                                                                                                                                     DB 22;
                                                                                                                                                                                                                                                   7.6%; Score 259; DB 22
0.9%; Pred. No. 4.5e-30;
Example 6; Page 127; 159pp; English.
                                                                                                                                                  monitoring gene expression.
                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   tatatat 1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WWWWWW 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1165
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              787
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       685
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        547
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1285
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1345
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1405
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             727
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    745
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             607
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          487
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            67
    8 X C C C C C C X X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              쉽
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
```

```
Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  625 ttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaa 684
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    atatcataagtttcattattgtatcaaaactttcaaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Length 936;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Indels
                                                                                                                                                                                             ETM; mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Local Similarity 0.9%; Pred. No. 4.5e-30; nes 7; Conservative 600; Mismatches 180;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sequence 936 BP; 4 A; 144 C; 7 G; 5 T; 776 other.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7.6%; Score 259; DB 22;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Example 6; Page 127; 159pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC
                      BP.
                      936
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26-JUL-1999; 99US-0145695.
17-MAR-2000; 2000US-0190259.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                monitoring gene expression.
                                                                                                                                                                                             Electron-transfer group;
AAF58254/c
ID AAF58254 standard; DNA;
                                                                                                                                                     Oligonucleotide D1875
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  WPI; 2001-159728/16.
                                                                                                                                                                                                                      gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     single surface
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    40200107665-A2.
                                                                                                        24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                            Synthetic.
                                                                AAF58254;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Umek RM;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               745
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            209
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          685
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
```

```
888888
                                                                                 ò
                                                                                              g
                                                                                                              ò
                                                                                                                            g
                                                                                                                                           οy
                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                         οy
                                                                                                                                                                                        셤
                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                    \delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Op
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ద
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on a single surface
                                                                                                1224
                                                                                                                             1284
                                                                                                                                                           1344
                                                                                                                                                                                         The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic
                tagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttag
                                                                            cttattaaaagccgggagttcaactctctctcccttgtagactttttgttttcaaatcttt
                                                                                                                            agattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaac
                                                                                                                                                                    aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataa
                                                    Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Example 6; Page 127; 159pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
                                                                                                                                                                                                                                                                          AAF58257 standard; DNA; 936 BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26-JUL-2000; 2000WO-US20476.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          99US-0145695
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17-MAR-2000; 2000US-0190259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oligonucleotide D1954
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WPI; 2001-159728/16
                                                                                                                                                                                                                       tatatat 1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WO200107665-A2
                                                                                                                                                                                                                                    7 WWWWWW 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26-JUL-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAF58257;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Umek RM;
                     427
                                    1045
                                                                 1105
                                                                                307
                                                                                               1165
                                                                                                                                           187
                                                                                                                                                          1285
                                                                                                                                                                         127
                                                                                                                                                                                        1345
                                                                                                                                                                                                                       1405
                                                   367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a
                                                                                               à
                                                                                                            g
                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                                         셤
                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                       ð
                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                g
                                                                 ò
                                                                                                                            ò
                                    ò
```

```
1104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1285 agattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaac 1344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cttattaaagccgggagttcaactctctctccttgtagactttttgttttcaaatcttt 1224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             308
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        248
                                                                                                                                   Gaps
 (mismatches)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattatataaaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                865 atatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttataa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ;
0
                                                                                                 7.6%; Score 259; DB 22; Length 9 Local Similarity 0.9%; Pred. No. 4.5e-30; nes 7; Conservative 600; Mismatches 180; Indels
detection of nucleic acids, especially of substitutions (and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping monitoring gene expression.
                                                         Sequence 936 BP; 5 A; 142 C; 7 G; 6 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT 4
AAF58259/C
LD AAF58259 standard; DNA; 936 BP.
XX
AC AAF58259;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1405 tatatat 1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WWWWWW
                                                                                                    Query Match
Best Local S:
Matches 7;
                                                                                                                                                             625
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . 199
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            802
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1165
                                                                                                                                                                                                                        685
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       607
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  547
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            487
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           985
```

```
24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AAF58262;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Umek RM;
        367
                           1105
                                                                                                    1225
                                                                                                                                                                             1345
                                                                                                                                                                                                                 1405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δy
                                                             à
                                                                               g
                                                                                                   ŏ
                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                οy
                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ô
                                                                                                                                                                                                                        Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on a single surface
                                                                                                                                                                                                                                                                               The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataa 1044
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     625 ttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaa 684
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                aattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        atatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DB 22; Length 936
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping
                                   Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7.6%; Score 259; DB 22; 0.9%; Pred. No. 4.5e-30; 11ve 600; Mismatches 180;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sequence 936 BP; 6 A; 138 C; 8 G; 8 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                                                                              Example 6; Page 128; 159pp; English.
                                                                                                                                                                   (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Conservative 600;
                                                                                                                     26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                                                                                                       26-JUL-1999; 99US-0145695
17-MAR-2000; 2000US-0190259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             monitoring gene expression.
(first entry)
                 Oligonucleotide D2004
                                                                                                                                                                                                        WPI; 2001-159728/16.
                                              gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Local Similarity
                                                                                WO200107665-A2.
24-APR-2001
                                                                                                   01-FEB-2001.
                                                               Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match
                                                                                                                                                                                      Umek RM;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Best Loc
Matches
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   685
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     727
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              607
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   547
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     925
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        487
                                                                                           셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δy
```

```
Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on
1165 cttattaaagccgggagttcaactctctctcccttgtagactttttgttttcaaatcttt 1224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1285 agattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaac 1344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping, monitoring gene expression.
                                                      tagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttag
                                                                                                                                                                        ETM; mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sequence 936 BP; 5 A; 139 C; 10 G; 6 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hybridization assays, e.g. for genotyping,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Example 6; Page 128; 159pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AAF58262 standard; DNA; 936 BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26-JUL-1999; 99US-0145695
17-MAR-2000; 2000US-0190259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Electron-transfer group;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oligonucleotide D2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    WPI; 2001-159728/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tatatat 1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         single surface
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           WO200107665-A2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7 WWWWWW 1
```

S

```
ö
                                                                                                                                                                                                                                                           1104
                                                                                                                                                                                                                                                                                         1164
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      agattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaac 1344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      248
                                625 ttctaaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaa 684
                                              744
                                                                                                                                                             924
                                                                                                                                                                                             984
                  Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ω
                                                               gaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataaaaaaa
                                                                              aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatata
                                                                                                                                                                                                                                           ИМРИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИТААССИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМ
                                                                                                                                                                                                                                                           tagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       cttattaaagccgggagttcaactctctctctctgtagactttttgttttcaaatcttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      atatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa
                 .;
0
 Length 936;
                 Indels
Query Match 7.6%; Score 259; DB 22; )
Best Local Similarity 0.9%; Pred. No. 4.5e-30;
Matches 7; Conservative 600; Mismatches 180;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ВР
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAF58255 standard; DNA; 938
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oligonucleotide D1876.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tatatat 1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7 WWWWWW 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AAF58255;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         727
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1405
                                                                                              745
                                                                                                             299
                                                                                                                                            607
                                                                                                                                                                            547
                                                                                                                                                                                                                           985
                                                                                                                                                                                                                                                         1045
                                                                                                                                                                                                                                                                         367
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1165
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1225
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1345
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    67
                                                                                                                             805
                                                                                                                                                            865
                                                                                                                                                                                            925
                                                                                                                                                                                                           487
                                                                                                                                                                                                                                         427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  음
                                                                             셤
                                                                                                            g
                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                           유
                                                                                                                                                                                                         q
                                                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                              ç
                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                            à
                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                         셤
                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    à
                                 ð
                                                               à
                                                                                                                             ô
```

Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on tagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttag 1164 The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping, 625 ttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaa 684 685 gaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaa atatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaa aacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataa ö Length 938; Indels Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping; gene expression; ss. Query Match 7.6%; Score 259; DB 22; Best Local Similarity 0.9%; Pred. No. 4.5e-30; Matches 7; Conservative 600; Mismatches 180; Sequence 938 BP; 4 A; 144 C; 9 G; 5 T; 776 other; Example 6; Page 127; 159pp; English. (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC. 26-JUL-2000; 2000WO-US20476 26-JUL-1999; 99US-0145695 17-MAR-2000; 2000US-0190259 monitoring gene expression WPI; 2001-159728/16 single surface WO200107665-A2 01-FEB-2001 Synthetic Umek RM; 865 547 925 367 1045 805 607 487 982 427 1105 δ g ò 셤 ŏ g δy 엄 à g ò g ò g ŏ g ò

9

```
786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                781 wwwww
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AAF58254;
                       630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1230
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1290
                                                                                                                                                                                                       750
                                                                                                                                                                                                                                                 121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                990
                                                                                                                                                        61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AAF58254
                                                               g
                                                                                                              ò
                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             QΥ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    οχ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             QY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1285 agatttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaac 1344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on
The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping,
                                                                                                           1165 cttattaaagccgggagttcaactctctctctcttgtagactttttgttttcaaatcttt
                                                                                                                                                                                                                                                                             Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sequence 936 BP; 4 A; 139 C; 10 G; 7 T; 776 other
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Example 6; Page 127; 159pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAF58252 standard; DNA; 936 BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26-JUL-2000; 2000WO-US20476.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26-JUL-1999; 99US-0145695.
17-MAR-2000; 2000US-0190259.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          monitoring gene expression
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Oligonucleotide D1835
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          WPI; 2001-159728/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tatatat 1411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a single surface
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7 WWWWWW 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WO200107665-A2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Umek RM;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1345
                                                                                                                                                                                                                                                                                       127
                  307
                                                                                                                                                                                                187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAF58252
AAF58252
XX
AAC AAF5
XX
XX
DDT 24-A
DDT 24-A
DE 24-B
DD 24-B

                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ద
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a
```

0

Gaps

;

DB 22; Length 936;

7.4%; Score 252; DB 22; Length 9 ilarity 0.4%; Pred. No. 4.8e-29; Conservative 599; Mismatches 184; Indels

Similarity 3; Conservat

Query Match Best Local S: Matches 3,

```
aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaa 1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaa 1349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              taaagccgggagttcaactctctctccttgtagactttttgttttcaaatctttttctt 1229
aaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaac 689
                                                                                    agatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatatttcataacaa 989
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tcaaatatatataaaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcac
                                                                                                                                                ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1050 gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping; gene expression; ss.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AAF58254 standard; DNA; 936
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Oligonucleotide D1875.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1410 atatat 1415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Synthetic
```

pct-us01-13059-3.rng

```
(CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS
                                                                                                                                                                                                             ВР
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Electron-transfer group; ETM;
                                                                                                                                                                                                             AAF58257 standard; DNA; 936
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26-JUL-2000; 2000WO-US20476.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99US-0145695
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17-MAR-2000; 2000US-0190259
                                                                                                                                                                                                                                                   (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                       Oligonucleotide D1954
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         WPI; 2001-159728/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gene expression; ss.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a single surface
                                                                                                                                         1410 atatat 1415
                                                                                                                                                           WWWWW 786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          WO200107665-A2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26-JUL-1999;
                                                                                                                                                                                                                                                   24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                AAF58257;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Umek RM;
                                                                                                                                                           781
                                       601
                                                                                                                                                                                                  AAF58257
                   δ
                                      임
                                                         δ
                                                                             g
                                                                                                 δy
                                                                                                                    g
                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                          Q
                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ö
                                                                                                                                                  group, useful as labels in allowing repeat analyses on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              990 aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaacaa 1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     taaagccgggagttcaactctctctctctgtagactttttgttttcaaatctttttctt 1229
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1050 gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa 1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                          The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping, monitoring gene expression.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  630 aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  809
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     361 жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tcaaatatatataataaatcattttaacaaaatttctatqaaattataataaaaaaaqtcac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         870 ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DB 22; Length 936;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match 7.4%; Score 252; DB 22; Length 9
Best Local Similarity 0.4%; Pred. No. 4.8e-29;
Matches 3; Conservative 599; Mismatches 184; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sequence 936 BP; 4 A; 144 C; 7 G; 5 T; 776 other;
                                                                                                                                               Nucleic acids containing electron-transfer hybridization assays, e.g. for genotyping,
                                                                                                                                                                                        Example 6; Page 127; 159pp; English
                                                                                       (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC
                                     26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                         99US-0145695
                                                                 2000US-0190259
                                                                                                                              WPI; 2001-159728/16
                                                                                                                                                                      single surface
WO200107665-A2
                                                                    17-MAR-2000;
                                                        26-JUL-1999;
                   01-FEB-2001
                                                                                                          RM;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1170
                                                                                                          Umek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           301
엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               õ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ô
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
```

```
Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on
1290 tittaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaa 1349
                                                                                                                                                                                                                                                  The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            630 aaaaaaatagtaaactgctacaaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Length 936;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping monitoring gene expression.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Query Match 7.4%; Score 252; DB 22; Best Local Similarity 0.4%; Pred. No. 4.8e-29; Matches 3; Conservative 599; Mismatches 184;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sequence 936 BP; 5 A; 142 C; 7 G; 6 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Example 6; Page 127; 159pp; English.
```

ö

æ

```
601
 QQ
                                                                                                                                                                   à
                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                             οy
                                                                                                                                                                                                                       원
                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                  1109
                                                                                                            1049
                                                                                                                                                       1110 atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatcttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                   ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaa 1349
                                                                                                                                            tcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcac 749
                                                                                                 taaagccgggagttcaactctctctcccttgtagactttttgttttcaaatctttttctt
      ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                            aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaacaa
                                                                                                                      1050 gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa
                                                                                                                                                              Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping; gene expression; ss.
                                                                                                                                        ::
                                                                                                                                        ::
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAF58259 standard; DNA; 936 BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oligonucleotide D2004
                                                                                                                                                                                                                                                                   atatat 1415
                                                                                                                                                                                                                                                                            781 wwwww 786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WO200107665-A2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AAF58259;
                                                                                                                                                                             1170
                                                                                                                                                                                                  1230 1
069
                     750
                                                                                                                                                                                                                       1290
          61
                                121
                                           810
                                                                                      930
                                                                                                301
                                                                                                           990
                                                                                                                      361
                                                                                                                                            421
                                                                                                                                                                  481
                                                                                                                                                                                       541
                                                                                                                                                                                                             601
                                                                                                                                                                                                                                  661
                                                                                                                                                                                                                                                                  1410
                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULT 1
          g
                     ð
                               a
                                           ò
                                                     g
                                                                         qq
                                                                                                g
                                                                                                                     g
                                                                                                                                 ö
                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                 ద
                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                  ö
                                                                                                                                                                                                            a
                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                ò
                                                                                     ò
                                                                                                           δ
                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                            à
                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                           g
```

```
ö
                                                                                                                                                                                                  group, useful as labels in allowing repeat analyses on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         990 aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaa 1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                taaagoogggagttcaactctctcccttgtagactttttgttttcaaatctttttctt 1229
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              630 aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping, monitoring gene expression.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         870 ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   301 илишишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             421 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1050 gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DB 22; Length 936;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7.4%; Score 252; DB 22;
0.4%; Pred. No. 4.8e-29;
Live 599; Mismatches 184;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sequence 936 BP; 6 A; 138 C; 8 G; 8 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                       Nucleic acids containing electron-transfer
                                                                                                                                                                                                                               lybridization assays, e.g. for genotyping,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Example 6; Page 128; 159pp; English.
                                                                 (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Conservative 599;
26-JUL-1999; 99US-0145695
17-MAR-2000; 2000US-0190259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match
Best Local Similarity
`~has 3; Conserve
                                                                                                                                                             WPI; 2001-159728/16
                                                                                                                                                                                                                                                    a single surface
                                                                                                                ₩.
                                                                                                                   Umek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1170
```

ð g ð d à g

```
(CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
::
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AAF58255 standard; DNA; 938
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26-JUL-1999; 99US-0145695.
17-MAR-2000; 2000US-0190259.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   24-APR-2001 (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Oligonucleotide D1876
.....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1410 atatat 1415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          781 wwwww 786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             WO200107665-A2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01-FEB-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Synthetic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAF58255;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1290
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          661
                                                                                                                                                                                        1050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1350
                                                                                                                                                 066
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    601
                          δ
                                           g
                                                                δ
                                                                                   Ω
                                                                                                          ò
                                                                                                                           Dp
                                                                                                                                                 ŏ
                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on
                                             The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping,
                         aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                tcaaatatatgataaatcattttaacaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcac 749
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ;
0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DB 22; Length 936;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.4%; Score 252; DB 22; Length 9 ilarity 0.4%; Pred. No. 4.8e-29; Conservative 599; Mismatches 184; Indels
                                                                                                                                                                                                                                         Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sequence 936 BP; 5 A; 139 C; 10 G; 6 T; 776 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Example 6; Page 128; 159pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (CLIN-) CLINICAL MICRO SENSORS INC.
                                                                                                                                                          AAF58262 standard; DNA; 936 BP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26-JUL-2000; 2000WO-US20476
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26-JUL-1999; 99US-0145695
17-MAR-2000; 2000US-0190259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               monitoring gene expression
                                                                                                                                                                                                  (first entry)
                                                                                                                                                                                                                     Oligonucleotide D2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           WPI; 2001-159728/16.
                                                                                                                                                                                                                                                    gene expression; ss
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Query Match
Best Local Similarity
Matches 3; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    single surface
                                                                                      1410 atatat 1415
                                                                                                 781 wwwww 786
                                                                                                                                                                                                                                                                                          WO200107665-A2.
                                                                                                                                                                                                  24-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01-FEB-2001.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Synthetic.
                                                                                                                                                                              AAF58262;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Umek RM;
      1290
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61
                                                                                                                                     ò.
```

g

q ò

δ

```
1170 taaagccggggagttcaactctctctctcttgtagactttttgttttcaaatctttttctt 1229
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaa 1349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa 1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1110 atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              099
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    810 atttctaaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatc
                                                                                     870 ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                           aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     930 agatataatgtttttttttttttttttttttatgttacattttcatggaatatatttcataacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               421 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Electron-transfer group; ETM; mismatch; genotyping;
```

```
07-JUN-1996;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Chitnis C,
Wellems TE;
                                                                                                                        12-SEP-1997
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19-DEC-1996
                                                                                                        AAT72882;
                                                                                                                                                                                                                                                         intron
                                                                                                                                                                                                                        Key
                                                                                                g
                               ŏ
                                               g
                                                                                                                                                                                        ö
                                       Nucleic acids containing electron-transfer group, useful as labels in hybridization assays, e.g. for genotyping, allowing repeat analyses on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaa 1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1050 gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa 1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        taaagccgggagttcaactctctcccttgtagactttttgttttcaaatcttttttt 1229
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaa 1349
                                                                                      The present invention relates to a composition comprising two nucleic acids each containing an electron-transfer group (ETM) having different redox potentials. The invention is used for electronic detection of nucleic acids, especially of substitutions (mismatches) and single-nucleotide polymorphisms, e.g. for genotyping,
                                                                                                                                                                                                                                                  630 aaaaaaatagtaaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                        tcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcac 749
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gaps
                                                                                                                                                                                                                        ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        481 жимитититиститемтититититититититититититити
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ö
                                                                                                                                                                        DB 22; Length 938;
                                                                                                                                                                                ; Pred. No. 4.8e-29;
599; Mismatches 184; Indels
                                                                                                                                                Sequence 938 BP; 4 A; 144 C; 9 G; 5 T; 776 other;
                                                                                                                                                                        7.4%; Score 252;
                                                                         Example 6; Page 127; 159pp; English.
                                                                                                                                 monitoring gene expression.
                                                                                                                                                                                0.48;
                                                                                                                                                                                        Conservative
                                                                                                                                                               Ouery Match
Best Local Similarity
                      WPI; 2001-159728/16
                                                         single surface
       Umek RM;
                                                                                                                                                                                                                                        069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1290
                                                                                                                                                                                                                                                       61
                                                                                                                                                                                                                                                                        750
                                                                                                                                                                                                                                                                                       121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       930
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       301
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1110
ογ
                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                       윱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ď
```

```
This sequence represents the var-7 gene of Plasmodium. Var-7 belongs to the Duffy binding like (DBL) family of genes which have homology to the Duffy antigen binding protein (DBBP) and sialic acid binding protein (SABP) conserved regions (see AAT12889 and AAT12888 respectively). The var family of genes modulate cytoadherence and antigenic variation of Plasmodium infected erythrocytes. SABP and the Duffy antigen binding protein (DABP) are soluble proteins that appear in the culture supernatant after infected erythrocytes release merozoites. DABP and SABP mediate the binding of merozoites and schizonts to the erythrocyte parasite. These proteins are necessary for erythrocyte invasion by the invention. The compositions are for the treatment and prevention of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       gene family; SABP; stalic acid binding protein; vaccine; therapy; y binding like gene; Duffy antigen binding protein; erythrocyte; percozoite; malaria; var-1; var-2; var-3; var-7; immune response;
New malaria vaccines - contains cysteine-rich DBL family protein
binding domains homologous domains of the Duffy and sialic acid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Su X;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Miller LH, Peterson DS, Sim KL,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /note= "no stop codon given"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (USSH ) US DEPT HEALTH & HUMAN SERVICES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Location/Qualiflers
7317..15139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Claim 4; Page 56-61; 96pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                        AAT72882/c
ID AAT72882 standard; cDNA; 19124 BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /number= 1
16206..17552
/*tag= c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /number= 1
15140..16205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         95US-0487826.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             96WO-US09508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ๙
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /number*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /*tag=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /*tag=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Plasmodium var-7 gene.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Plasmodium vivax.
Plasmodium falciparum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WPI; 1997-052231/05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P-PSDB; AAW22475
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           binding proteins
                                                              1410 atatat 1415
                                                                                                                             781 wwwww 786
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plasmodium; ss.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  WO9640766-A2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         07-JUN-1995;
```

pct-us01-13059-3.rng

```
7;
malaria, and comprise either a nucleotide sequence or encoded polypeptide of the var-1, var-2, var-3 or var-7 genes of the DBL gene family, a family of genes having homology with conserved regions of DABP and SABP. The compositions are used for the treatment and prevention of malaria. They are also used in the preparation of vaccines for inducing a protective immune response in a mammal to Plasmodium merozoites
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                tcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             aatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaat--ctttcctttagct
                                                                                                                                                                                                         tatatttgcctttttctttactactttattttcagactatttgcttattttgcctcaaac
                                                                                                                                                                                                                                                                                     aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CATATATATATATATATAGATACATATTCTTTCTATTGTTGTTATTATATAAAGTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aaaaatgtattttaatatgatgagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                attcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttcta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ATAGCATCAAAAAAAAAATGATAAATAAATAACAGGAAAAATATATTATTATTATTATTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tattaaagccgggagttcaactctctctctctgtagactttttgttttcaaatcttttt
                                                                                                                                                                                                                                                          450 ttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctcca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1049 agttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaataga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 19124;
                                                                                                                                                                              27;
                                                                                                           Sequence 19124 BP; 7824 A; 2190 C; 2790 G; 6320 T; 0 other;
                                                                                                                                                 Score 115.6; DB 18; Length
Pred. No. 4.1e-09;
0; Mismatches 1174; Indels
                                                                      protective immune response in a mammal to Plasmodium mo
(especially Plasmodium falciparum or Plasmodium vivax)
                                                                                                                                                 Query Match 3.4%;
Best Local Similarity 43.3%;
Matches 917; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8999
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8099
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6488
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6428
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6368
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6308
                                                                                                                                                                                                       390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     570
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         686
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1167
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1227
                                                                                                                                                                                                                                                                                       7023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   750
  888888888888
                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                 QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ö
                                                                                                                                                                                                         õ
                                                                                                                                                                                                                                                            ö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
```

1766 5248 2306 tttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgctattttttccttcttg 1886 attttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaactt 1346 tatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaa 1466 tctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatag 1706 TATAAATGAAAATATTTGTTATAATATAAATACATATATGCTACTATATAAATATAATA 6189 ATATCTTTAAAGTATATACTA-----AAATATATAAAAATGCATGTATAAAAATAGTA aacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaaatataaattcactgagat GGATGATATAATAAACTAATTACCTATTAGTATAGTTTTAATGTC---TTTATATAT ccataatattttacgagtatgggataactacatactcatgattatgaaacgctcacttta TITGTATGAAATACTATTATTT - - TAACTAATTTATTATTATTATATGATATAT tataattatcaaaagaaagaataagtcaacagattcttaatctttattttggtatatg TATICITATITITATITITATITICCITATITAAGATTAAATAATATTACITATIAC taattetteagaetegtgttagetataataatgteaagagttettettgttteaaggaaa aaccttaaaagatatgtatattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtca caaacattactttaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaaata catccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaa aaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagtttt TATICACATATAAATATATAATGAACAACCCATATATACTTATAGCCTTATACACCCA tttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaaacgtagaccaattgt atctaatctcaaattctaatcaaagtattaatttaccgatggtaagaaagttaaccga GTTACGTATTTGTAATTATGTTACATTTTTAAAAAATGTATAATATGACTTATTATTCAG TTGTTGTAAAGATATATATATATATATATATGAGTCCATAATTATATAAGCTATTGGAAC 5187 6188 6135 1407 6075 1467 6015 5955 5898 1647 5838 1707 5778 1767 5725 1827 5665 1887 5605 5547 5487 2067 5427 2127 5367 2187 5307 2247 2307 6248 1287 1587 1347 2007 g g a QQ QQ οχ g οŽ q οy Op δy g ò g οy οqα Ω δ g οy g Ω qq δ qq òγ qq qq δy Qγ δ δy δŽ Qγ ò

7083 TATATATATTAATAGTTGTACTATTATAATATTACAATATATGTATATGTTAAAAAAATA 7024

ttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctcca

450

δ g ò g οy

attcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttcta'

```
The invention relates to ebl-1 polypeptides that are encoded by the DBL (Duffy-binding like) gene family. The ebl-1 proteins are substantially identical to the Duffy Antigen Binding Protein (DBRP) and Sialic Acid Binding Protein (DBRP) and Sialic Acid Binding Protein (SABP), which are soluble proteins that appear in the culture supernatant after erythrocytes infected with malaria release merozoites. Immunochemical studies indicate that DABP and SABP are the respective ligands for Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum Duffy and sialic acid receptors on erythrocytes. The ebl-1 polypeptides may be used to vaccinate against malaria, especially caused by P. falciparum. Immunization with the polypeptide provides effective protection against malaria. The present sequence represents the var-7 polypeptide encoding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DBL gene; Duffy-binding like gene; ebl-1; Duffy Antigen Binding Protein; DABP; Sialic Acid Binding Protein; SABP; malaria; vaccine; immunisation;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Isolated protein binding domains from Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum erythrocyte binding proteins useful for vaccinating against malaria .
                                                                                                                                                                                               cattgattattgatatatcgtcaactgaattttcttccgagggatataattctcaaacat
                                                               5127 CGAAATTTCATTATGTAAATGTAGTTAATTATTATAAAATGGGACAAATTTTTTAAT
                                                                                                                                          agcaagaatctcataataatgtttcgtgactacctttagacgaaatttttttaagattcg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ĽH;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Miller
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BP; 7824 A; 2190 C; 2790 G; 6320 T; 0 other
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wellems TE,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Disclosure; Columns 91-108; 93pp; English.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  encoding DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Su X,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (USSH ) US DEPT HEALTH & HUMAN SERVICES.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Peterson DS,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              287/c
AAZ98287 standard; DNA; 19124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Plasmodium var-7 polypeptide
                                                                                                                                                                                                                                                                                     taacgtgacttatggtct 2504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5007 TACAGTAACATTTTTAT 4990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          95US-0487826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 93US-0119677
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (first entry)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            protozoacide; var-7; ds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Chitnis C,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WPI; 2000-194198/17.
P-PSDB; AAY77904.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sequence 19124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Plasmodium sp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          07-JUN-1995;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10-SEP-1993;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13-JUN-2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               US5993827-A.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30-NOV-1999.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAZ98287;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sim KL,
2367
                                                                                                                                          2427
                                                                                                                                                                                                                                                                                         2487
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULT 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                         οý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NOT COURT OF THE PROPERTY OF T
                                                                   q
```

```
6608 CATATATATATATGATATAGATACATATTCTTTGTATTGTTGTATTATATAAAGTA 6549
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1049 agttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaataga 1108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6248 TATAAATGAAAATATTTGTTATAATATAAATACATATATGCTACTATATAAATATTAATA 6189
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                catccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaa 1526
                                                          810 atttctaaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     989 aaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6428 ATATTATATTAATAAAAATGTTTTATCATTTGTTTGTTGTATTTTTTATGTATTCA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1109 aatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaat..ctttcctttagct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tattaaagccgggagttcaactctctctccttgtagactttttgttttcaaatcttttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6308 TTATAAATATATATTCAAATATGAGTTATTAATAAAATGTTCATGTTCTATATATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        attttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaactt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6188 ATATCTTTAAAGTATATACTA-----AAATATAAAAAATGCATGTATAAAAATAGTA
                              630 aaaaaaatagtaaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaac
                                                                                                                                                                            870 ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      930 agata-taatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatattcataaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6075 TGCATATATGTAGAATAAATTTATTTATATTCCAAATACTGATATTGTTTTATATTGTT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1167
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1227
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1347
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1407
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1467
8
                              ò
                                                    g
                                                                                      δ
                                                                                                                  qq
                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                        q
                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                               qq
                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     φy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
```

7;

Gaps

27;

Length 19124;

/ Match 3.4%; Score 115.6; DB 21; Length Local Similarity 43.3%; Pred. No. 4.1e-09; les 917; Conservative 0; Mismatches 1174; Indels

Query Match

Matches

390

à

tatatttgcctttttttactactttattttcagactatttgcttattttgcctcaaac 449

ID NO:356

(first entry)

13

```
Plasmodium falciparum; chromosome 2; human malaria parasite; antimalarial; malaria; protozoacide; infection; insecticide;
                                                       Plasmodium falciparum chromosome 2 related DNA sequence SEQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Proteins encoded by chromosome 2 of the human malarial Plasmodium falciparum, useful as antimalarial vaccines
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            diagnosis of P.falciparum infection -
                                                                                                              Plasmodium falciparum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              WPI; 2000-365347/31.
                                                                                                                                     WO200025728-A2
                                07-NOV-2000
                                                                                                                                                                                  05-NOV-1999;
                                                                                                                                                                                                         05-NOV-1998;
                                                                                                                                                           11-MAY-2000
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hoffman S,
         AAA70223
                                                                                                                                                                                                                                                                 (VENT/)
                                                                                                                                                                                                                                HOFF/
                                                                                                                                                                                                                                          (CARU/)
(GARD/)
g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ð
          aaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatacatatcgaaagtttt 1586
                                                                                                                                                                                                                  TATTCACATATAAATATAATGAACAACCCATATATACTTATAGCCTTATATACACCCA 5666
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GTTATAATAGGAACCTTTTTAAGATAAAATAAACATTTTATATAATATATTTTATCCTAT 5008
                       GATGATATAATAAAACTAATTACTATTAGTATAGTTTTAATGTC---TTTATATATATATAT
                                                     ttgtcaatgcgaaagcgatatttccaatatatactacatgtagtattattatatggaag
                                                                                                                                                                                                                                        ttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgctatttttccttcttg
                                                                                                                                                                                                                                                                ccataatattttacgagtatgggataactacatactcatgattatgaaacgctcacttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TTTGTATGAAATACTATTATT - - TAACTAATTTATTATTATTATATGATATTTAAAATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ATAATITITAAATATITIATATTATCCTTAATATTAAATTCCTATATTATAATACAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GTTACGTATTTGTAATTATGTTACATTTTTAAAAAATGTATAATATGACTTATTATTCAG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataaattcactgagat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        taattetteagaetegtgttagetataataatgteaagagttettettgttteaaggaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TTGTTGTAAAGATATATATATATATATATGAGTCCATAATTATATTAAGCTATTGGAAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   aaccttaaagatatgtatattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5247 TACAAAATCAGGATATTTATTTTTTTTTTTTTTTTAAAAATTAATAAATTATTATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 caaacattactttaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5187 TATAGAACGCATTCACATATAAATAATTAGTCCATAATATTCATCAAAAAAACACAAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             cattgattattgatatcgtcaactgaattttcttccgagggatataattctcaaacat
                                                                                                                                                                     5778 ATCTATCTTAACACAGACATATACACAAA-----TAAATATATATAACTTATATGTATC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                atctaatctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaagaaagttaaccga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tataattatcaaaagaaagaataagtcaacagattcttaatctcttattttggtatatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    agcaagaatctcataataatgtttcgtgactacctttagacgaaatttttttaagattcg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5007 TACAGTAACATTTTTAT 4990
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2487 taacgtgacttatggtct 2504
                                                                                                                                                                                                                 5725
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5605
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2067
        1527
                             5955
                                                     1587
                                                                           5898
                                                                                                  1647
                                                                                                                       5838
                                                                                                                                              1707
                                                                                                                                                                                             1767
                                                                                                                                                                                                                                         1827
                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.887
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1947
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5547
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5487
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2067
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2247
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2427
                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               gg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                           a
                                                                         g
                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                    ò
                                                                                                  ð
                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Q
```

parasite, and in the

S;

Venter

Σ

Gardner

'n

Carucci

HOFFMAN S. CARUCCI D. GARDNER M. VENTER J C

99WO-US26796 98US-0107131

```
The present invention describes proteins and their fragments (I) encoded by chromosome 2 of the human malarial parasite, Plasmodium falciparum. Carlso described are: (I) nucleotide sequences (II) encoding (I): and (2) vaccines against P. falciparum infection comprising (I) or (II).

Cand (II) are useful for the development of vaccines against carlibody raised to immunogens comprising the sequences of (I). are useful in the detection of infection with P. falciparum. Furthermore, (I) (especially when they are rifins or secreted or membrane proteins) can aid the identification of farigs to treat or prevent P. falciparum. CC an aid the identification of farigs to treat or prevent P. falciparum of infection, or they can be used to identify drug resistance in infection, or they can be used to identify drug resistance in cour understanding of parasite biology, a process hampered by the subsequent identification of proteins encoded by it will help to expand our understanding of parasite biology, a process hampered by the complexity of the parasite resistance to drugs and mosquito resistance to insecticides have led to a resurgence of malaria in many parts of the world, and there is a pressing need for vaccines and new drugs. AAA700287 and AAB1835 represent nucleotide and protein sequences given in the present invention, but which are not specifically mentioned within the specification.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ŝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1221
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaaatatctataaagaaactc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttctaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Length 3549;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sequence 3549 BP; 1709 A; 352 C; 279 G; 1209 T; 0 other;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            631;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.8%; Score 96.4; DB 21
45.6%; Pred. No. 2.8e-06;
tive 0; Mismatches 631
Disclosure; Page 545; 577pp; English
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11 Similarity 45.6
546; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Query Match
Best Local S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Best Local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  512
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          632
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          à
```

AAA70223 standard; DNA; 3549 BP

15

```
1171
                                                                                                                                                                                                                                                       1051
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1632 tataaaagatgatatttttcgacacattgaagattaccattttcatcatataaaagatat 1691
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1172 aagoogggagttoaactototo----tooottgtagactttttgttttcaaatctttttc 1227
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 atatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaac 1467
|||||||| | | || | || | || | || ||
1282 acattaataatgtgtgataaatatataaaataaatccatatgcttatttttaaataatttt 1341
                                                                                                                                   1692 tatatatatatgttacaaaaacaaattgtatgaatataaattattccataaaattattaa 1751
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ttttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaactta 1347
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        atatatttatactatatgcaaaaaaaaaa---taatgttggtaatatacacaaacataa 2048
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              atccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaaa 1527
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2049 tgttatgatgacatctaatcataacaatattctatttagatcctttgagtatgtaaaagt 2108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        931
                                                                                                                                                                                                             991
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1342 caagactcttctatttttataaagtatatgaaaattattaaaaaggcaaacataataat
                                                                                                                        ttotaaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaatttctatatatcat
                                                                                                                                                                                        aatgtattttaatagtgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagt
                                                                                                                                                                                                                                                                          1575 tatgtatattaaaacagacaaggtaaaagataacaatgtcctatttcccttctct---t
                                   aaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcactt
                                                                                                                                                                 872 aagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaag
                                                                                                                                                                                                              gattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ccatttaataaacaatataaacaaaatatgttctaaatatttagtcacaataattatact
                                                                            1228
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1992
                                                                                                                        812
                                                                                                                                             1402
                                                                                                                                                                                       1455
                                                                                                                                                                                                                                 1515
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1052
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1752
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1812
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1288
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1872
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1468
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1528
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2169
                                                                                                                                                                                                             932
                                                                                                                                                                                                                                                       992
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1408
                                                     g
                                                                                                 g
                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                  qq
                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                            셤
                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ολ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 QΩ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             QQ
                                  ŏ
                                                                                                                                                                οχ
                                                                                                                                                                                                                                                                                               δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
```

Search completed: July 13, 2001, 00:24:44 Job time: 7407 sec THIS PAGE BLANK (USPTO)

Run on:

```
AL162875 Arabidops
AF567313 Arabidops
U1184 Drosophila
U37541 Drosophila
AC005504 Plasmodiu
AC04157 Plasmodiu
AL031746 Plasmodiu
AL031748 Plasmodiu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pred. No. is the number of results predicted by chance to have a score greater than or equal to the score of the result being printed, and is derived by analysis of the total score distribution.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Description
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SUMMARIES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ATT32M21
AF367313
DMU31584
DMU37541
AC005504
AC004157
PFMAL1P3
AE001398
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         60
96
96
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14
13
6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Query
Match Length DB
                                                                                                                                                                                                                           gb_sts1:*
gb_sts2:*
gb_sts3:*
                                                                                                                                  gb_vi1: *
gb_vi2: *
gb_htg1: *
gb_htg2: *
gb_htg3: *
gb_htg3: *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gb_ro2:*
gb_in4:*
gb_pr10:*
em_ba3:*
em_pat: *
em_pl: *
em_pl: *
em_ro: *
em_sts: *
em_sy: *
em_un: *
em_vi: *
                                                                                                                                                                                               gb_htg5:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3 19517
5.1 104992
5.1 169546
4.8 67970
4.7 14867
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gb_pr2:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                100.0 93045
                                                                                                               dp_sy:*
                                                                                                                        ap_un : *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gb_pr9:
gb_ro1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Score
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3424
191
180.4
180.4
174.4
164.4
164.4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Result
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Š
                                                        July 12, 2001, 21:53:12; Search time 4439.56 Seconds (without alignments) 11929.464 Million cell updates/sec
                                                                                                                       1 aagettaaagetaceaacat......aaeggeatagetgaeteagt 3424
                                                                                                                                                                                              2688314
 GenCore version 4.5
Copyright (c) 1993 - 2000 Compugen Ltd.
                                                                                                                                                                        1344157 segs, 7733874588 residues
                                                                                                                                                                                             Total number of hits satisfying chosen parameters:
                                                                                                                                                                                                                                              Post-processing: Minimum Match 0%
Maximum Match 100%
Listing first 45 summaries
                                       OM nucleic - nucleic search, using sw model
                                                                                                                                          IDENTITY_NUC Gapop 10.0 , Gapext 1.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         em_fun:*
em_htgo_hum:*
em_htgo_lun:*
em_htgo_lun:*
em_htg_hum]:*
em_htg_hum]:*
em_htg_hum3:*
em_htg_hum4:*
em_htg_hum6:*
em_htg_hum6:*
em_htg_hum6:*
em_htg_hum6:*
em_htg_hum6:*
em_htg_lun7:*
em_htm3:*
                                                                                                                                                                                                               Minimum DB seq length: 0
Maximum DB seq length: 200000000
                                                                                                  PCT-US01-13059-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           em_hum4:*
em_hum5:*
em_hum6:*
em_hum7:*
em_in:*
em_om:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9b_bal:*
9b_ba2:*
9b_ba2:*
9b_ln1:*
9b_ln1:*
9b_ln2:*
9b_pat1:*
9b_pat2:*
9b_ph:*
9b_pl1:*
9b_pl3:*
9b_pl3:*
9b_pl3:*
em_ba2:*
                                                                                                                                                                                                                                                                                        GenEmbl:*
                                                                                                             3424
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Perfect score:
                                                                                                                                           Scoring table:
                                                                                                                        Sednence:
                                                                                                                                                                        Searched:
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Database
```

Location/Qualifiers 193045 /organism="Arabidopsis thaliana" /variety="Columbia" /db_xref="taxon:3702" /chromosome="5" 11000 /note="this clone overlaps with BAC T19M18" 6763112 /gene="T32M21_10" join(676312 /gene="T32M21_10" join(677312) /gene="T32M21_10" /dene="T32M21_10" /dene="T32M21_10" /dene="T32M21_10" /dene="T32M21_10"	EMBL: AF201456" /codon_statel=1 /product="putative protein" /protein_id="CAB85547.1" /protein_id="CAB85547.1" /protein_id="CAB85547.1" /db_xref="G1:1406445" /translation="MGGSVTSLAPGFREHPTDEELVRYYLKRKVCNKPFKFDAISVT D1YKSEPWDLPDKSKLESRDLEWYFFSMJDKKYSNGSKTNRATGKGVWKTTGKDREIR NGSRVOMKKTLYVKGRAPREBTGWATVPWMHEYRLSDEDLKKACPORAYVLOTEIR NGSRVOMKKTLYVKGRAPREBTGWATVPWMHEYRLSDEDLKROPGRAYVLOTEIR NGSRVOMKRYLYVKGRAPREBTGWATVPSOMSSGSEGLALNDDVYVDIDDIDERPENLV VZDAVPILENVCHGESSNNYESGNYSDGSNYSDGSNYSDGSTFEFEEDRKP IIRGSIQPCSLFPEEQIGCGVQDENVVNLESSNNNYFVADTCYSDIPIDHNYLPDEP FMDPNNIDLENDOLYLETNDLSCAQUDERFEDYSCSSKOPTOFKDFEDSLEPEDRKP NGBALDOKPARRELEKEVAGGKRAVERERSGSGSSSKOPTOFKDFDSARKYPFLKTS HMLGAIPTPSSFRAQGKTKDAMRLHAAQSSGSVHVTAGMMRISNWTLAADSGMGWSYD KNGNLNVVLSFGVVQQDDAMTASGSKTGITATRAMLVFMCLMVLLLSVSFKIVTWVSA	f6841 /gene="T32M21_10" /number=1 842957 /gene="T32M21_10" /number=1 9581235 /gene="T32M21_10" /number=2 /number=2	/gene="T32M21_10" /number=2 1354. 1545 /gene="T32M21_10" /number=3 1546. 1883 /gene="T32M21_10" /number=4 /gene="T32M21_10" /number=4 /gene="T32M21_10" /number=4	2525. 2642 /gene="T32M21_10" /number=5 26432726 /gene="T32M21_10" /number=5 27273112 /gene="T32M21_10" /number=6 complement(35633721)	/number=1 complement(join(3563. 3721,3811. 3870,3949. 4269, complement(join(3563. 3721,3811. 3870,39494269, 43494432,45134661,47094823,49005026,51425581, 53685429,55075573,56525783,58705947,60416151)) /gene="T32M21_20" 35636151 /gene="T32M21_20" complement(join(35633721,38113870,39494269,
FEATURES SOURCE misc_feature gene CDS		exon intron exon intron	exon intron exon intron	exon intron exon exon	gene
	AC006670 AC006608 AC006608 AC006608 AC006281 AC007336 AC07336 AC073386 AC073386 AC073846 AC07		ATT32M21 93045 bp DNA PLN 31-MAR-2000 Arabidopsis thaliana DNA chromosome 5, BAC clone T32M21 (ESSA project). AL162875 AL162875.1 GI:7406444 thale cress. Arabidopsis thaliana Eukaryota: Viridiplantae; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnollophyta; endicotyledons; core eudicots; Rosidae; eurosids II;	Brassicales; Brassicaceae; Arabidopsis. [Biochemie, Am Klopferspitz 18a, D-82152 Martinsried, FRG, E-mail: lemcke@mips.biochem.mgg.de,mayer@mips.biochem.mgg.deproject Coordinator: Mike Bevan, Molecular Genetics Department, Cambridge Laboratory, John Innes Centre, Colney Lane, NR4 7UJ Norwich, UK, E-mail: michael.bevan@bbsrc.ac.uk Information on performance of analysis and a more detailed annotation of this entry and other sequences of chromosomes 3, 4 and 5 can be viewed at: http://www.mips.biochem.mpg.de/proj/thal/.
158.2 4.6 203376 81 158.2 4.6 203376 81 157.6 4.6 19577 96 152.2 4.4 67970 96 151.4 4.4 169546 60 151.4 4.4 169546 60 151.4 4.4 169546 60 151.4 4.4 169546 75 149.8 4.3 18687 75 148.4 4.0 155209 75 138.4 4.0 155206 136.4	23 135.2 3.9 136098 86 c 24 135 3.9 172805 88 c 25 134.8 3.9 172805 88 25 134.8 3.9 172805 88 25 134.8 3.9 172805 88 28 132.4 3.9 19551 60 c 27 134.2 3.9 19560 84 c 30 132.4 3.9 176174 86 c 30 132.4 3.9 176174 86 c 31 131.8 3.8 162996 86 32 131.8 3.8 162996 86 32 130.2 3.8 180741 75 38 129.4 3.8 156060 60 38 128.2 3.8 156060 60 38 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.8 156060 60 38 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 4 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 4 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 4 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 4 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 8 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 8 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 9 8 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 9 8 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 9 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 9 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 9 9 3 128.2 3.7 3885 96 8 9 9 3 128.2 3.7 3885 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	126.4 3.7 75076 95 125.8 3.7 175223 85 125.8 3.7 175223 85 125.2 3.7 146285 81 125.2 3.7 199551 60 125 3.7 159634 81 125 3.7 205429 60	RESULT 1 ATT32M21 93045 bp LOCUS Arabidopsis thaliana D Project). ACCESSION AL162875.1 GI:7406444 VERSION AL162875.1 GI:7406444 KEYWORDS thale cress. ORGANISM Arabidopsis thaliana DEMATYOLE: Viridiplant Magnoliophyta: eudicot Results Arabidopsis thaliana DEMATYOLE: Viridiplant Magnoliophyta: eudicot	Brassicales; Brassicaceae; Arabido REFERENCE I (bases I to 93045) AUTHORS Bevan, M., Terryn, N., Ardiles, W., B Clerck, R., De Keyser, A., Neyt, P., Villaroel, R., Gielen, J., Van Monta Mudd, S., Lemcke, K. and Mayer, K.F. X JOURNAL Uppublished REFERENCE 2 (bases I to 93045) AUTHORS Use Arabidopsis sequencing, project. JITLE Direct Submission JOURNAL Submitted (31-MAR-2000) MIPS, at t	Biochemie, Am Klopfers lemckedmips.biochem.mp Coordinator: Mike Beva Laboratory, John Innes E-mail: michael.bevand E-mail: michael.bevand annotation on perform annotation of this ent

```
complement(join(7298. .7394,7484. .7545,7615. .7710,
8136. .8197,8761. .8954,9380. .9486,9592. .9830,10135. .10219))
/gene="r32M21_30"
complement(7298. .7394)
                                                                                                                                                                                       complement(jo<u>i</u>n(7298 .7394,7484 .7545,7615 .7710,
8136 .8197,8761 .8954,9380 .9486,9592 .9830,10135 .10219))
/gene="T32M21_30"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAGSVIGKGGSTITEFQAKSGARIQLSRNQEFFPGTTDRIIMISGSIKEVVNGLELIL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /translation="MESTESYAAGSPEELAKRSPEPHDSSEADSAEKPTHIRFLVSNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            62584
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   62644
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 62884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 62764
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         62824
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           62704
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   63005 TGTATTTTCTATTAAAAAGAAAGAAAGAATTCATATTACTTATAGAATTAAAAGCTAAG 63064
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tcagactatttgcttattttgcctcaaacttttttgattgtcacttttcgatcctaaagt 480
                                                                                                                                                                                                                                 cagttgaaaacgtgaaagcagaatttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttattt 660
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cggcaaaatcgagaagatatagagccgacacgggaacagtgaaaaccacaaagcgcgtaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gtttgacaatttacctgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagcaaattta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tgtattttctattaaaaaaaaaaaaaaaaaaattcatattacttatagaattaaaagctaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DB 14; Length 93045;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ;
0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                           /product-"putative RNA-binding protein"
/protein_id="CAB85549.1"
/db_xreff="G1:7406447"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ;
0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    100.0%; Score 3424;
100.0%; Pred. No. 0;
iive 0; Mismatches
              complement(5948. .6040)
/number=12
                                                                                                                       /gene="T32M21_30"
/number='
                                            complement(6041.
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                      7298. .10219
/gene="T32M21_30"
                                                                        /number=13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matches 3424; Conservative
                                                                                                                                                          'number=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
                 intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  181
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            62645
                                                                                      gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             421
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              541
                                                                                                                               exon
                                                                                                                                                                         gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     601
                                             exon
                                                                                                                                                                                                  CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
4349. .4432,4513. .4601,4709. .4823,4900. .5026,5142. .5281,
5368. .5429,5507. .5573,5652. .5783,5870. .5947,6041. .6151))
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                          /translation-"MEEIRKEIDVGDWHSNLAHDEWTPLPVSGSRASARYKHAAVVVD
EKLYIVGGSRNGRYLSDVQVFDLRSLTWSSLKLKTESSSADNIQEDDGSSLREAFPAI
SDHRMIKWGNKLLLIGGHSKKSSDNMLVRFIDLETHSCGVIDVFGNVPASRGGHSITL
                                                                                                                                                                                  IFGGCSHSIFYSDLHILDLQTWEWSQPHVQGDVVTPRÄGHAGITIDENWYIVGGGDNS
TGGLETLVLLMMSKLVWSTSTHVEARHPLASEGLSVCSASVEGENILVAFGGYNGKYNN
DIFVWRLKPGESSHPKIFKSPAAAAAASVTAATAIAKSDKSDFPPANPTLNGNGNS
LPERDIRNRIDTIKEERRALESSIAFTQVENAKLERKIDEVNSSHTELSQELQSVEGO
LISERSRCFKLLEAQIAELGSGQSIEAEVGWLRRKIDEVNSSDEEDGTVQRGSAGV
                                                                                                                                                                   VGSRVLVFGGEDKNRRLLNDLHVLHLETMTWDVVETKQTRPVPRFDHTAATHSDRYLL
                                         /note="similarity to rngB protein, Dictyostellum discoideum, PIR:S68824" /codon_start=1
                                                                                   /product="putative protein"
/protein_id="CAB85548.1"
/db_xref="G1:7406446"
                                                                                                                                                                                                                                                                                           /gene="T32M21_20"
/number=^
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /gene="T32M21_20"
/number=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /gene="T32M21_20"
/number=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(5574. .5651)
/number=10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(3949, .4269)
/gene="T32M21_20"
/number=3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          complement(4270. .4348)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      complement(4349, .4432)
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  complement(4433. .4512)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                complement(4709. .4823)
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(4824. .4899)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 complement(5027. .5141)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          complement(5142. .5281)
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     complement(5282. .5367)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 complement(5368 .5429)
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         complement(5430. .5506)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           complement(5652. .5783)
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 complement(5784. .5869)
/number=11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               complement(5870. .5947)
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                    complement(3722. .3810)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         complement(3871. .3948)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      complement(4602. .4708)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     complement(4900.
/gene="T32M21_20"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              complement (4513.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /number=11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /number=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /number=6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /number=6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /number=8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /number=9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /number=9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /number=3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /number=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /number=8
                                                                                                                                                                                                                                                                                   /number=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /number=4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /number=4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /number=7
                                                                                                                                                                                                                                                                     intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         intron
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            intror
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   exon
```

ö

ਰ ਚ ਚ	ਦਾ ਦਾ ਦਾ	4 4 4	T		
0 0 0 0 0 0 0	63364 960 63424 1020 63484	540 40 60 60 66	1260 63724 1320 63784 1380	1440 63904 1500 63964 1560 64024	1620 64084 1680 64144 1740 64204
atgtgtatataaacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaat	ICAAAAAGAAAGAATTICTATATCATAAGTITCATTATGTATGTATCAAGTTTCA ILLALGTAALTIGAAAGGAAAAAALTAAGATATAATGTTGTTTTTGTTCTTATGT ITCATGTAATTTGAAAGGAAAAAATTAAGATATAATGTTGTTTTTT		tagacttttgttttcaaatcttttctttcaaaaaaatcaataattagttaatgggcata	tatatatatatatatatatatatatatatatatagaaagttatatagaaacgataactc	aaatatactcatatcgaagttttaaattttgcgaaattaaatatttatctatc
66 312 72 72 318 78 78 84	63305 901 63365 961 63425 1021	48 08 54 14	1201 63665 1261 63725 1321 63785	1381 63845 1441 63905 1501 63965	1561 64025 1621 64085 1681 64145
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6	6 6 6 6 6	66666	03 dy 04 dy 05 dy 05 dy	0y 0y 0y	Oy Oy Oy

Qγ	74.	80
QQ	64205	CTAACTAGCTTGATTGACGTTGAACTTGTCAATGCGAAAGCGATATTTCCAATATATA
οy	1801	tacatgtagtattattatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgt 1860
QQ	64265	ACATGTAGTATTATATTATATGGAAGTTTCTAAAAAGGTGTTGAGTGGATTGTTACTTGT 64
Qγ	1861	ctacata 1
QQ	64325	GGAGGAIGCIATITITICCTICTIGCCATAATATITIACGAGTAIGGGATAACTACATA 64
δy	1921	gctcactttatttgaaaaacttcttaatacaccaaatatgtcac 19
qq	64385	CATGATTATGAAAGGCTCACTTATTTGAAAAACCTCCTAATACACCAAATATGTCAC 6
Qy	1981	caaaacgtagaccaattgtatctaatctcaaattctcaatcacaagtattaatt 20
qq	64445	AGATICCAAAAACGIAGACCAATIGIATCIAAATCTCAAATTCTCAAATCAAA
δy	2041	ogatggtaagaaagttaaccgatataattatcaaagaaaga
QD		ACCGATGGTAAGAAAAGTTAACCGATATAATTATCAAAAGAAAG
Qy		ttaatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaac 2]
qq	64565	
οy	\vdash	ttaaaatataaattcactgagattaattcttcagactcgtgttagctataataatgt 22
QO	9	ITAAAATATAAATTCACTGAGATTAATTCTTCAGACTCGTGTTAGCTATAATATGT 64
Qy	2221	gagttottottotttoaaggaaaaacottaaagatatgtatattttotgtaattatg 22
q	9	ICTTCTTGTTTCAAGGAAAAACCTTAAAGATATGTATATTTCTGTAATTATG 64
Οy	2	tgatataatttgctattcattgtcacaaacattactttaaaaaaatcgtattttcattac 23
qq	64745	ATATAATTTGCTATTCATTGTCACAACATTACTTTAAAAAATCGTATTTTCATTAC 64
Οŷ	2341	acaatgttgactaagaacaaaaatacattgattàttgatatatcgtcaactgaatttc 24
qq	64805	ACAATGTTGACTAAGAACAAAAATACATTGATATTGATATATGGTCAACTGAATTTTC 64
Qγ	2401	gaggatataattotoaaacatagoaagaatotoataataatgtttogtgaotaco 24
qq	64865	rccaaggataraatictcaaacaragcaagaarcrcaraaraargtricgrgacracc 64
Οy		Lagacgaaatttttttaagattcgtaacgtgacttatggtcttgctgtgggggtca 25
QQ	64925	TTAGACGAAATTTTTTAAGATTCGTAACGTGACTTATGGTCTCTTGCTGTGGGGGTCA 64
QY	2521	gogaataaatotaaatgtatgggagtcaaataaaataccaagaaaaataaaggagcag 25
qq		INTERPOLITION OF THE PROPERTY
ΟŸ	2581	caataaactatatgggaccagaaatcctttcattggtttaaaataggattatcccg 26
q	ò	AATAAACTATATGGGACCAGAAATCCTTTCATTGGTTTAAAATAGGATTATCCG 65
٥٧	2641	jatgaaggactaaattgaaactgattgggggtaggaagagatccgtcacaatcatta 27
QQ	_	SATGAAGGACTAAATTGAAACTGATTGGGGGTAGGAAGAAATCCGTCACAATCATTA 65
οy	2701	ggcttccacgcggaaacttgtcgtttatacaatttcattaactttcgggtcgggttta 27
QQ	65165	sciiccacscsaaaciisicsiitaiacaaiiicaiiaaciiicsssassiia 65
δλ	9	ttccaaatgggtcaaataatattagtttaatacactaacggagtaattaat
QQ	65225	attccaaatgggtcaaataatattagtttaatacactaacgagtaattaat
Οy	2821	tacaattttatcagtttggtgcaattagaaacgaacatagtcgtaaaatacgagttcggt 2880

9

```
570
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1230
390
                                                                                                                                                                                                                    630
                        g
                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Op
                                                                                                       à
                                                                                                                                                              δy
                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                      οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                       fruit fig.

Mitochondrion Drosophila melanogaster
Mitochondrion Drosophila melanogaster
Eukaryota; Metazoa; Artherad; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.

1 (bases 1 to 4601)

1 (bases 1 to 4601)

1 (bases 1, Farr,C.L., Farguhar,A.L. and Kaguni,L.S.
Sequence, Organization and Evolution of the A+T Region of
Drosophila melanogaster Mitochondrial DNA
MOI. Biol. Evol. 11, 523-538 (1994)
                         23-JUL-1994
                                                                                                                                                                                                                                                        Kaguni, L.S.
Direct Submission
Submitted (28-JUN-1994) Laurie S. Kaguni Ph.D, Dept. of
Biochemistry, Michigan State University, East Lansing, MI,
                                     Drosophila melanogaster Oregon-R mitochondrial A+T region
                                                                             mitochondrial DNA; A+T region; tandem repeats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /organism="Drosophila melanogaster"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Query Match 5.3%; Score 180.4; DB 6; Best Local Similarity 44.0%; Pred. No. 1.1e-14; Matches 1296; Conservative 0; Mismatches 1611;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            note="deoxythymidylate stretch"
2512. .2648
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /note="deoxythymidylaté stretch"
131 c 74 g 2125 t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     organelle="mitochondrion"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /strain="Oregon-R"
/db_xref="taxon:7227"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        361 :1705
note="repeat I-C/A"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          'note="repeat II-B1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3577. .4040
/note="repeat II-B2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /rpt_type=tandem
2044. 2388
/note="repeat I-C"
/rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /rpt_type=tandem
2649. .3112
/note="repeat II-A"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cocation/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .706. .2043
'note="repeat_I-B2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4041. .4504
/note="repeat II-C"
                         DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /dev_stage="embryo"
650. .1022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1023. .1360
/note="repeat I-B1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     'note="repeat I-A"
'rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /rpt_type=tandem
3577. 4040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        complement (4565.
                     4601 bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .2511
                                                                                                                                                                                                                                           (bases 1 to 4601)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3113. 3576
                                                                U11584.1 GI:508826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1. .4601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /partial
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18824-1318, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2271
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BASE COUNT
ORIGIN
                                   DEFENITION
ACCESSION
                                                                                                       OPGANISM
                                                                                                                                                                                                                              MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                        AUTHORS
TITLE
                                                               VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                              REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                  JOURNAL
          DMU11584
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FEATURES
                                                                                           SOURCE
```

11;

Gaps

39;

Length 4601; Indels

```
1170 taaagccgggagttcaactctctcccttgtagacttttgttttcaaatcttttctt 1229
                      990 aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaaaa 1049
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa 1109
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1110 atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat 1169
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2690 aataaacaaaaattttaataaataaattttataatgaatat------aatttat 2740
                                                                                                                 1852 AATATTTTTTTTAAAAAAAAGATTTATTAAATTATACTTAATAACTATTTTTATA 1911
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaa 1349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1410 atatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacat 1469
                                                                                                                                                                                             1792 AAAATGAAAATAAATTTATTCCCCCTATTCATAAATTTATTGTATAATTAAAACTTAAAA 1851
tatatttgcctttttctttactactttattttcagactatttgcttattttgcctcaaac 449
                                                                                                                                                          aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaac 689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctcca
                                                                                                                                                                                                                                    attcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttcta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            930 agatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatatttcataacaa
```

	Oy 2711 cgcggaaacttgtcgtttat.	Oy 2831 tcagtttggtgcaattagaa:	Db 4234 AAATATTAATATTATTTTTTTTA Oy 3011 ttttagcattgaacttcctt 	3071 4353 3131 4412	3191 ccaaca 4472 AAATT 3251 taatag 4532 AATTTT 3311 taattt	RESULT 4 DMU37541 19517 1 LOCUS DEFINITION Drosophila melanog ACCESSION U37541.1 GI:11665: KEYWORDS SOURCE SOURCE ORGANISM Mitochondrion Drose	REFERENCE 1 (bases 12511 to AUTHORS Clary,D.O., Goddarr Wolstenholme,D.R. TITLE Drosophila mitochol JOURNAL Nucleic Acids Res.
1470 ccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggttggtagttaaaaaaa 1529		2979 TTRAATTAATTATATATATATATATATATATATATATAT	3159 ACAAAAAATTTTAATAAATAATTTTATAATAATAATTTATAT	ctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaagaaaagt	2120 gtatatgaacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataaattca 2179	3517 AATTAATTATTATATTATTATATATTTTAAAAATTTTTAAAA	ttaagattcgtaacgtgacttatggtctcttgctgtgggggtcaatgcgaataaa
90 90 4d	2		g & g	97 07 08	0y 0y 0b	9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

```
2830
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4173
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gcgttgttgctttatctgaaaacttgcaaactaaaccattt 3250
| ||| || || || || || ATATATATTATATTATTA 3876
                                          cctttcattggtttaaaataggattatcccgaaagatgaag 2650
                                                           gggggtaggaagagtccgtcacaatcattaatggcttcca 2710
                                                                                                                              IATAATATATATATATATATAGAAAATTAAATTAATTAAA 3996
                                                                                                                                                                                                                                            TTTTTTAAAATTAAACAAAAATTTTTAATAAATATTT 4113
                                                                                                                                                                                                                                                                         aacgaacatagtcgtaaaatacgagttcggtgttatacctt 2890
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ctagogaaaatagtgattatgagogttttacaaaaatacga 3010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             taacaacaaaatacacttaagcaacaacgtcctcgtgaata 3310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        02-MAR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       osophila melanogaster
oa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
era; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
ydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
ydroidea; Drosophils.
ard,J.M., Martin,S.C., Fauron,C.M. and
                                                                                                                                                                                                                   taatacactaacggagtaattaattggtgactacaatttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TTATTTTTCATTTTTTAAAAAAATTTTTTAAAAAATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bp DNA circular INV 02-N
gaster complete mitochondrial genome.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ondrial DNA: a novel gene order i. 10 (21), 6619-6637 (1982)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              529
```

```
/product="NADH dehydrogenase subunit 2"
                                                                                                                                                                                    1264. .1329
/product="tRNA-Trp"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /product="tRNA-Asp"
3907. .4068
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /product="tRNA-Lys"
3840. .3906
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /transl_table=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .3838
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .4068
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .4736
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FIKWISSNNS
                                                                                                                                                                     SLFYFMF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3768.
                                                                                                                                                                                                                         LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                              trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ERNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CDS
                                                                                                                                                                                    Drosophila melanogaster mitochondrial DNA, a novel organization and
               2 (bases 5269 to 5695)
Clary, Do., Wahleithner,J.A. and Wolstenholme,D.R.
Transfer RNA genes in Drosophila mitochondrial DNA: related 5'
flanking sequences and comparisons to mammalian mitochondrial tRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7 (bases 14215 to 14512)
Ballard,J.W., Olsen,G.J., Faith,D.P., Odgers,W.A., Rowell,D.M. and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lewis, D.L., Farr, C.L. and Kaguni, L.S.
Direct Submission
Submitted (03-0CT-1995) Laurie S. Kaguni, Biochemistry Department,
Michigan State University, East Lansing, MI 48824-1319, USA
Location/Qualifiers
1. 19517
/organism="Drosophila melanogaster"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /note="derived from new and previously submitted sequences; sequence is a composite containing sequences obtained from different Drosophila melanogaster strains"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 (bases 441 to 2967)
Satta,Y. and Takahata,N.
Evolution of Drosophila mitochondrial DNA and the history of the melanogaster subgroup
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Evidence from 12S ribosomal RNA sequences that onychophorans are
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Drosophila melanogaster mitochondrial DNA: gene organization and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ŗ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     the
                                                                                                                                                                                                                             4 (bases 804 to 1778)
Satta,Y., Ishiwa,H. and Chigusa,S.I.
Analysis of nucleotide substitutions of mitochondrial DNAs
Drosophila melanogaster and its sibling species
MOL Biol. Evol. 4 (6), 638-650 (1987)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Devis, D.L., Farr, C.L. and Kaguni, L.S.
Drosophila melanogaster mitochondrial DNA: completion of nucleotide sequence and evolutionary comparisons
Insect Mol. Biol. 4 (4), 263-278 (1995)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lewis, D.L., Farr, C.L., Farquhar, A.L. and Raguni, L.S. Sequence, organization, and evolution of the A+T region brosophila melanogaster mitochondrial DNA Mol. Biol. Evol. 11 (3), 523-538 (1994)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87 (24), 9558-9562 (1990)
                                                                                                          Nucleic Acids Res. 11 (8), 2411-2425 (1983)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /organelle="mitochondrion"
/db_xref="taxon:7227"
/note="derived from new and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               modified arthropods
Science 258 (5086), 1345-1348 (1992)
                                                                                                                                                                                                        genetic code
Nature 304 (5923), 234-241 (1983)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                evolutionary considerations
Genetics 118 (4), 649-663 (1988)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          complement(97. .165)
/product="tRNA-Gln"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /product="tRNA-Phe" 240. .1265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /product="tRNA-Ile"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              240. .1265
/codon_start=1
/trans1_table=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (bases 14917 to 19517)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5 (bases 5268 to 13619)
                                                                                                                                              3 (bases 404 to 5272)
de Bruijn, M.H.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (bases 1 to 19517)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Atkinson, P.W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Garesse, R.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Proc. Nat
91088557
                                                                                                                              83220794
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     88212147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              93088057
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        source
                                                                                                                                                                                                                                                          REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JOURNAL
MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                               AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                              REFERENCE
AUTHORS
MEDLINE
REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               trna
                                                                                                          JOURNAL
                                                                                                                              MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                     JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                           MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CDS
                                                                                                                                                                                    TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FEATURES
```

```
GAIGGLNOTSLRKLMAFSSINHLGWMLSSLMISESIWLILFFFYSFLSFYLTFWFNIF
KLFHLNQLFSWFYNSKILKFTLFMNFLSLGGLPPFLGFLPKWLVIQOLTLCNQYFWLT
IMMMSTLITLFFYLRICYSAFWMNYFENNWIMKMNMNSINYNMYMIMTFFSIFGLFLI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /transl_table=5
/product="cytochrome c oxidase subunit I"
/product="cytochrome c oxidase subunit I"
/producin_id="AAC47812.2"
/db_xxef="c1:7412849"
/translation="MSRQWLFSTURKDIGTLYFIFGAWAGWYGTSLSILIRAELGHPG
ALGDDOIYWIYVTAHAFINTFEWWHYPINGGGRWLYPLMLGAPDMAFPRANNMSFW
ALGDADIAWSFWBGAGGGRYVYPPLSAGIAHGGASVDIAIFSLHLAGISSILGA
NNFITTVINMRSTGISLDRMPLFVWSVVITALLLLSLPVLAGGAITMLITDRNLNTSF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LAIGLLGFIVWAHHNFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLATLHGTQLSYS
SATLWALGFFYFLFTVGGLTGVVLANSSVDIILHDTYYVVAHHFYLLSWGAVFAMAGF
IHWYPLFTGLTLNNKMLGHFIIMFTGVNLTFFPQHFLGLAGMPRYSDYPDAYTTWN
IVSTIGSTISLLGILFFFFIIWESLVSQRQVIYPIQLNSSIEWYQNTPPAEHSYSETP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /db_xref="G1:1166532"
/translation="WSTWANLGLODSASPLWEOLIFFHDHALLILVMITVLVGYLMFM
/translation="WSTWANLGLODSASPLWEOLIFFHDHALLILLVMITVLVGYLMFM
/translation="WSTWANLGLODSASPLWEOLIFFHDHALLILVMITVLYGYLMFN
OWWWSYEVEDFONTEDSWIPTINFILLTDVDNRVVLPMNSOIRILVTAADVI
HSWTVPALGVKVDGTPGRLNQTNFFINRPGLFYGQCSEICGANHSFMPIVIESVPVNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /translation="MATNLESVEDPLAIENESLAMLSTFLGLLMIPSIYMLMPSRYNI
MWNSILLTLHKEFRTLLGPSGHNGSFFIFISLFSLILFNNFWGLFPYIFTSTSHLTLT
LSLALPLWLCFMLYCWINHYOHMFAHLVPQGTPAILMPFWYCIETISNIIRFGTLAVR
YSSEVN"
                                                                                                          LSDNNNLMSTEASLKYFLTQVLASTVLLFSSILLMLKNNMNNEINESFTSMINMSALL
LKSGAAPFHFWFPNMMEGLTWMNALMLMTWQKIAPLMLISYLNIKYLLLISVLLSVILSVI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGSLGMIYAM
                                                                        /translation="MFNNSSKILFITIMIIGTLITVTSNSWLGAWMGLEINLLSFIPI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /translation-"MPQMAPISWLLLFIIFSITFILFCSINYYSYMPNSPKSNELKNI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3012. .3077
/product="tRNA-Leu"
3083. .3767
/note=stop codon is completed by the addition of 3'
residues to the mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Complement(1322. 1383)
/product="tRNA-Cys"
complement(1403. 1468)
product="tRNA-Tyr"
join(1470. 1472,1474. 3009)
/note="mechanism underlying reading frame shift after /codon_astart=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /product="cytochrome c oxidase subunit II"
/protein_id="AAC47813.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /transl_except=(pos:3767,aa:TERM)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /transl_table=5
/product="ATPase 8"
/protein_id="AAC47814.1"
/db_xref="GI:1166533"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /product="ATPase 6"
/protein_id="AAC47815.1"
/db_xref="G1:1166534"
/protein_id="AAC47811.
/db_xref="G1:1166530"
```

13

Jul

```
17606 AATAAACAAAAATTTTTAATAAATAAATTTTATAATGAAATAT------AATTTAT 17656
    18015 TAAATGTATTATTTTTATAAAAATATTTTATATAAAAATCATGTTTTTAAAAAATAA 18074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gtttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgctattttttccttctt 1885
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1886 gecataatattttaegagtatgggataactacatactcatgattatgaaaegeteaettt 1945
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatta
                                                                            aaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                     atgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   taaagccgggagttcaactctctcccttgtagactttttgttttcaaatctttttctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1290 ttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               atatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            acaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcatatcgaaagtttta--
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1646 ttctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    gttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1170
                                              870
                                                                                                        930
                                                                                                                                                                   990
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1110
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1530
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17366
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1230
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17426
                                                                                                                                    17128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1410
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17717
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1588
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17777
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1706
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1766
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17955
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1826
                    合
                                                                                                                                    Db
                                                                                                                                                                                            Pp
                                                                                                                                                                                                                                                       Db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                염
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 QΩ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                à
                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                   ŏ
                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                      à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                       /translation="MSTHSNHPFHLVDYSPWPLTGAIGAMTTVSGMVKWFHQYDISLF
VLGNIIILTLTVYQWMRDVSREGTYQGLHTYAVTIGLRWGMILFILSEVLFFWAF
FYSISPAIELGASMPPMGIISFNPFQIPLLMTAILLASGYTVTWAHHSLMENNHSQT
TQGLFFTVLGIYFTLLQAYEYIEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGIHVLIGTTFLLV
CLLEHLNNHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWGG"
5543. 5607
                                                                                                                                                                                                                                                                                   /translation="MFSIIFIALLILLTTIVMFLASILSKKALIDREKSSPFECGFD
PKSSSRLPFSLRFFLLTIIFLIFDVEIALILPMIIIMKYSNIMIWTITSIIFILLLL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16588 ТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТТТТААТТТТСААТТАААТТАТАТАТАТАТАТАТАТАТА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAAATGAAAATTAAATTTATTCCCCCTATTCATAAATTTATTGTATAATTAAAACTTAAAA 16767
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AATATTTTTTTTAAAAAAAAAGATGATTTATAAATTATACTTAAAACTATTTTTTTATA 16827
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AATITAATITICAATTAAATTATATAAGTATAAATAAATAATTATITITAATCACTAAAT 17007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       complement(6401. .8124)
/note="TAA stop codon is completed by the addition of residue to the mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   749
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             390 tatatttgcctttttctttactactttattttcagactatttgcttattttgcctcaaac 449
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /transl_except=(pos:complement(6401. .6402),aa:TERM)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctcca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   attcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttcta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     aaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataacatatctataaagaaac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       atttctaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataaaaaaagtcac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 19517
                                          /product="cytochrome c oxidase subunit III"
/protein_id="AAC47816.1"
/db_xref="GI:1166535"
                                                                                                                                                                                                                                         /product="NADH dehydrogenase subunit 3"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DB 6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0; Mismatches 1611;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9.1e-15;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5.3%; Score 180.4;
                                                                                                                                                                                                                                                      /protein_id="AAC47817.1"
/db_xref="GI:1166536"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             complement(6337. .6401)
/product="tRNA-Phe"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pred. No.
                                                                                                                                                              5543. .5607
/product="tRNA-Gly"
5608. .5961
/codon.start=1
/trans1_table=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      184. .6251
product="tRNA-Ser"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5<u>2</u>52. .6318
/product="tRNA-Glu"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               product="tRNA-Ala"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        product="tRNA-Asn"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         'product="tRNA-Arg"
4736. .5524
/codon_start=1
/transl_table=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GLYHEWNQGMLNWSN"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .6183
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 44.0%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .6118
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Best Local Similarity
Matches 1296; Conserv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                510
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     630
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           570
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16768
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16828
                                                                                                                                                                  trna
   CDS
```

셤

ò

g

ð

g

õ

g ŏ Q

å

g

ò

g

ò

ð

17545

1349

1169

17716

1587

17836

17954

1765

1645

```
18612
18315 ATATTTATTTATTAATTTAATTTATATAAATAATAATGATTTAATTAATTAATTAT 18374
                                                                                                                                                                                                                                                                                        AATTAAATTAATTAAATATTTAATATATTTTTTTAAAATTTCTTAAATGTATTATTT 18492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18912
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          АААТАТТТААТАТАТТАТТАТТАТАТСТААТААТТТАААТАААТААААТТТТАААА 19209
                                                                                                                gtatatgaacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataaattca 2179
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                atggaaattattagaatactctagcgaaaatagtgattatgagcgttttacaaaaatacga 3010
                                                                                    tatctaatctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaa----gaaaagt
                                                                                                                                           taacogatataatatcaaaagaaagaataagtcaacagattcttaatctcttattttg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aaaaatacattgattattgatatatcgtcaactgaattttcttccgagggatataattct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18913 TAATTTAATATAAATTTTTTAAAATTTCTTAAATGTATTAT---TTTATAAAAATAT
                              atttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattg
                                                       2240 aaggaaaaaccttaaaagatatgtatattttctgtaattatgatgatataatttgctattc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2300 attgtcacaaacattactttaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           caaacatagcaagaatctcat---aataatgtttcgtgactacctttagacgaaattttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2532 ·tctaaatgtatgggagtcaaataaaataccaagaaaaataaaggagcagcaccaataa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2591 actatatgggaccagaaatcctttcattggtttaaaataggattatcccgaaagatgaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18853 ATATATTATTATATATATATATATATATATATATATAGAAAATTAAATTATATAAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ctgagattaattcttcagactcgtgttagctataataatgtcaagagttcttcttgtttc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ttaagattcgtaacgtgacttatggtctcttgctgtgggggtcaatgcgaataaa----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gactaaattgaaactgattgggggtaggaagagatccgtcacaatcattaatggcttcca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2711 cgcggaaacttgtcgtttatacaatttcattaactttcgggtcgggtttatattccaaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2831 tcagtttggtgcaattagaaacgaacatagtcgtaaaatacgagttcggtgttatacctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tatttacgttaaaaaaaatacgagaattttgtgtgtcaaatttcaaatttaatttcatgaatat
                                                                                    2006
                            1946
                                                                                                                                             2060
                                                                                                                                                                                                                                                             2180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2891
                                                                                                                                                                                                    2120
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2477
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2651
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2951
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18433
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18493
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19150
g
                            ð
                                                       g
                                                                                    ò
                                                                                                            g
                                                                                                                                           à
                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                              a
                                                                                                                                                                                                                                                            ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                δŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
```

```
S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           malaria parasite P. falciparum.
Plasmodium falciparum
Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium.
1 (bases 1 to 104992)
Hyman, R. W., Fung, E. L., Qin, F., Tamaki, T., Kurdi, O. B., Conway, A. B.
                                   AAAATTTAAAAAATTTCTTAAATGTATTATTTAATAAAAAATTACTTTTTAAAAAAT 19447
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Plasmodium falciparum chromosome 12, *** SEQUENCING IN PROGRESS ***, 3 unordered pieces.
tittagcattgaacttcctttatgtaattcggtcaaatgttggcatgaagaagcaagttt 3070
                                                                                                                                                  aagaccaaaacattaaatttagtaagattctaatgaacatttataagttataacttataa 3190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     taataggactaatgacaattaacaacaaaaatacacttaagcaacaacgtcctcgtgaata 3310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Unpublished

2 (bases 1 to 104992)

4 Hyman, R.W., Qin, F., Fung, E.L., Conway, A.B. and Davis, R.W.

Direct Submission

Submitted (21-AUG-1998) Stanford DNA Sequencing and Technology

Center, Stanford University, 855 California Avenue, Palo Alto,
                                                                          gcaacattaaatttcatttaaaaatcgtgttgacatactttaaaatctaaatataggaag
                                                                                                                                                                        ccaacaaaagttgggtttagcgttgttgctttatctgaaaacttgcaaactaaaccattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            On Apr 2, 1999 this sequence version replaced gi:4337172.
** NOTE: This is a 'working draft' sequence. It currently
** consists of 3 contigs. The true order of the pieces
** is not known and their order in this sequence record is
** arbitrary. Gaps between the contigs are represented as
** trus of N, but the exact sizes of the gaps are unknown.
** This record will be updated with the finished sequence
** as soon as it is available and the accession number will
** be preserved.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        58642: contig of 58642 bp in length
58842: gap of unknown length
91011: contig of 32169 bp in length
91211: gap of unknown length
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gap of unknown length contig of 13781 bp in length.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /organism="Plasmodium falciparum"
/db_xref="taxon:5833"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Plasmodium falciparum 3D7 chromosome 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ų
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              41411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9564 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /chromosome="12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AC005504.3 GI:4558584
HTG; HTGS_PHASE1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 104992:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  U
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9326
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            58843
91012
91212
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            58643
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Db 19508 TTATAT 19513
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              44286 a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            taattt 3316
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LOCUS
3011
                                                                                                                                                                                                                           3191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BASE COUNT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JOURNAL
REFERENCE
                                                                                                             19269
                                                                                                                                                  3131
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TITLE
                                                                                                                                                                                      19328
                                                                                                                                                                                                                                                                19388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RESULT
AC005504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORIGIN
                                 Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       q
                                                                        ŏλ
                                                                                                           g
                                                                                                                                               δλ
                                                                                                                                                                                  qq
                                                                                                                                                                                                                                                              g
G
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δλ
                                                                                                                                                                                                                           δλ
```

Length 104992;

60;

Score 174.4; DB 6 Pred. No. 4.2e-14;

5.1%;

Query Match Best Local Similarity

```
;
8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AAATAATAAAATATAATATAATTAATTAATAATATATAATAAATTAAATTAATAATAAATTAAATTAAAT 72846
                                                                                                                                                                                                                           73027 ATATAATAATAATATATAACAATTAATTATTATAAATTAAAGAATTATAATAATAATA 73086
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tottatgttacattttcatggaatatatattcataacaaaaatgtattttaatgatg 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaagtattgcattcacaatcctt 1370
                        tttattttcagactatttgcttattttgcctcaaactttttgattgtcacttttcgatc 473
   Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagc
                                                                                        TTAATATAATTAAATTCATAATACACATTAATTAATAAAATATGAATATAAATA
                                                                                                                aaatttatgtattttctattaaaaaagaaagaaagaattcattattacttatagaattaaa
                                                                                                                                                                                                                                                  acaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           agagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataactaaacaatacat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1071 gigaicacaaicaaigacagittigaictiaaaaiagaaaigaitgagcaaaccicaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 aatgggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              cttatttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaaatatatgataaatcatttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                              taaccgiciccaaaaaaaaaatcaaaacaittataaittictaaaaci---atggigiaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ttttgctgaaatcaaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      aactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaaattaagatataagttgtttttgtt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1131 atgicititiaggaicacaaaaictiticcititagcitattaaagccgggagticaactci
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          73380 TAAAATATAATTAAATTAAATAAATAATAATTAAATTAAATTAAATAAATAAATAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         36;
  Indels
  Mismatches 1061;
 ;
0
 Conservative
927;
                       414
                                                                   474
                                                                                                                                                                                                                                                                                              774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1431
                                            72607
                                                                                        72667
                                                                                                                                    72727
                                                                                                                                                                                72787
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         831
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                73560
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           73620
 Matches
                                                                                                                                                                                                      654
                                                                                                                                                                                                                                                                      72907
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   72967
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1371
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     891
                                                                                       g
                                                                                                                               qq
                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                   à
                                                                                                               ò
                                                                                                                                                          õ
                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             á
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
```

Z gaaaagttgacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttc 1790 AC004157 169546 bp DNA HTG 12-AUG-2000 Plasmodium falciparum chromosome 12 clone 3D7, *** SEQUENCING PROGRESS ***, 2 unordered pieces.
AC004157 AC004157 B GI:9797712 taactacatactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaata-cacc 74325 TTATTAAATTATTTTTAATTTATAATGTTTATTTATATTAATTAATTAATTTAATTTAATTAATTTAATTTAAT gtacctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacatt catatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagg tgttacttgttggaggatgctattttttccttcttgccataatattttacgagtatggga aaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgtatctaatctcaaattctcaatca agtcaacagattctt----aatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaaat ctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataaattcactgagattaattcttcagactcgt gttagctataataatgtcaaggttcttcttgtttcaaggaaaaaccttaaagatatgta aatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgattattgatata caatatatactacatgtagtattattatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtggat aagtattaatttaccgatggtaagaaaagttaaccgatataattatcaaaagaaata tattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtcacaaacattactttaaaa **AATTAATTAATAAATGTTTTATATTTAATTTAATTACACAATTAAATTATTTT** TITIBAAITAATTAATTAATAATAATTTAATTTAATTAAATA 74604 tcgtcaactgaattttcttccgagggatataattctcaaacata 2427 DEFINITION ACCESSION VERSION 1970 2144 1851 1491 1551 1731 2030 74205 2204 2384 74561 1911 2090 RESULT AC004157 qq g g g δ Q δý g ò a οy QQ ò g Ω qq οy q οy g δλ qq δý qq οy Dp ōλ δ óγ ò ò

```
1071
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1491
               891
                                                                                                                                                                                                                                   1131
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1431
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1731
                                                                                                                        1011
                                                                                                                                                   84790
                                                                                                                                                                                                        84850
                                                                                                                                                                                                                                                            84904
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              85144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1551
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1671
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1851
                                                                                                                                                                                                                                                                                       1191
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1371
                                         g
            οχ
                                                                                             셤
                                                                                                                       ŏ
                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                    δ
                                                                                                                                                                                                                                 οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                පු
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        οq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 œ
;;
                                                                                                                                                                             CA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 84251 TTAATATAAATTAAATTCATAATACACATTAATTAATAAAATATGAATATTAATAATA 84310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Submitted (19-FEB-1998) Stanford DNA Sequencing and Technology Center, Stanford University, 855 California Avenue, Palo Alto, 94304, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        414 tttattttcagactatttgcttattttgcctcaaacttttttgattgtcacttttcgatc 473
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ttttgctgaaatcaaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatca 890
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gaps
           malaria parasite P. falciparum.
Plasmodium falciparum
Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium.
1 (bases 1 to 169546)
Hyman, R.W., Fung, E.L., Qin, F., Rowley, D., Mao, J., Tamaki, T., Kurdi, O.B., Conway, A.B. and Davis, R.W.
Plasmodium falciparum 3D7 chromosome 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ctaaagtgtttgacaatttacctgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          84371 AAATAATAAAATATATATATAATTAATTAATAATATATAATAATAAATTAAATTAAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     acaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NOTE: This is a "working draft" sequence. It currently consists of 2 contigs. The true order of the pieces is not known and their order in this sequence record is arbitrary. Gaps between the contigs are represented as runs of N, but the exact sizes of the gaps are unknown. This record will be updated with the finished sequence as soon as it is available and the accession number will be preserved.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aaatttatgtattttctattaaaaaaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cttatttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcatttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       taaccgtctctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaact---atggtgtaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Score 174.4; DB 60; Length 169546;
Pred. No. 3.9e-14;
0; Mismatches 1061; Indels 36; G
                                                                                                                                                                                                      2000 this sequence version replaced gi:8810447
                                                                                                                                      and Davis, R.W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23466: contig of 23466 bp in length 23666: gap of unknown length 169546: contig of 145880 bp in length.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   others
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 200
                                                                                                                     2 (bases 1 to 169546)
Hyman,R.W., Qin,F., Fung,E.L., Conway,A.B.
Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /organism="Plasmodium falciparum"
/db_xref="taxon:5833"
/chromosome="12"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ų
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 68389
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15381 c 15705 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /clone="PFYAC293"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Query Match 5.1%;
Best Local Similarity 45.8%;
Matches 927; Conservative C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /clone="3D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               169546
                                                                                                         Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       23667
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ๙
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 69871
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BASE COUNT
ORIGIN
                          ORGANISM
                                                                                                         JOURNAL
REFBRENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                  TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     594
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           654
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 714
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           831
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      84431
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          84491
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     84611
                                                     REFERENCE
                                                                    AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                84551
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FEATURES
                                                                                            TITLE
                                                                                                                                                                                                        COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     οý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
```

```
agagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaacaagttaataaactaaacaatacat 1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            acgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactagg 1490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gaaaagttgacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttc 1790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                caatatatactacatgtagtattattatatggaagtttctaaaaaaggtgttgagtggat 1850
aactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgtttttgtt
                                                                                             tcttatgttacattttcatggaatatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatg
                                                                                                                                                                                                                           atgicticitaggaicacaaaaictiticcititagcitaitaaagccgggagticaactci
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           aatgggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              cgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaaagtattgcattcacaatcctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gtacctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     85383 TATATTTAATTAAATTAATTAATAAATGGTTATTTTTATTTTAAATTAAAATG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           catatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ------TATTTTAATTTAAATAAATATTTTTTTATAAATTAAATTATTATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      85609 TATATTTAATTAAATAAAAGTATAAAATTATCTTTCTTAATTTATATTAAATTAAATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   taactacatactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaata-cacc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tgttacttgttggaggatgctattttttcttcttgccataatattttacgagtatggga
```

ð g ò 임 õ g ô g ò g ò

```
misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Submitted (24-SEP-1998) P.falciparum Genome Sequencing Consortium, The Sanger Centre, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge (2810 15A, UK
On Dec 16, 1999 this sequence version replaced gi:5763807.
For more information about this sequence or the Malaria Project, see http://www.sanger.ac.uk/Projects/P_falciparum. IMPORTANT: This sequence is unfinished and does not necessarily represent the correct sequence. Work on the sequence is in progress and the release of this data is based on the understanding that the sequence may change as work continues. The sequence may be contaminated with foreign sequence from E.coli, yeast, vector,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /note="MALIP3.01, conserved hypothetical protein, len: 412 aa. similarity: UPF0006 family eq to YBL055C/YBL0512/YBL0511, YBF5_YBAST (418 aa), fasta scores: opt: 316, E(): 1.1e-12, (33.2% identity in 271 aa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium. ( pases 1 to 67970)
Bowman.S., Churcher,C., Harris,B., Harris,D., Lawson,D., Quail,M. and Barrell,B.
                                                                                                                                                                                                                                  82908
                                             2143
                                                                                                                                                                                                                                                                                     2203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2323
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             complement(join(1748. .2598,2748. .2848,2990. .3276))
/gene="MALLP3.01"
complement(join(1748. .2598,2748. .2848,2990. .3276))
/gene="MALLP3.01"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15-DEC-1999
1970 aaatatgtcactagattccaaaaggtagaccaattgtatctaatctcaaattctcaatca
                                                                                                                        2144 ctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataaattcactgagattaattcttcagactcgt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2204 gttagctataataatgtcaagagttcttcttgtttcaaggaaaaaccttaaagatatgta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      agtcaacagattctt-----aatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                85909 ITATTAATTTTTTTAATTTTATAATGTTTATATTTAATTAAATTAATTAATTTAATTTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtcacaaacattactttaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2324 aatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgatttgatata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PFMAL1P3 67970 bp DNA INV
Plasmodium falciparum MAL1P3, complete sequence.
AL031746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tcgtcaactgaattttcttccgagggatataattctcaaacata 2427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /organism="Plasmodium falciparum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       malaria parasite P. falciparum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /db_xref="taxon:5833"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /chromosome="1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AL031746.9 GI:6594243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /strain="3D7"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Plasmodium falciparum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .67970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               phage etc.
                                                                                           2030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2264
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2384
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ORGANISM
                                                                                                                                                                                       2090
                                                                                                                                                                                                                                  85849
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PFMAL1P3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          COMMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LOCUS
```

g

g

ò

g

ö

```
/db_xref="G1:6594246"
/translation="MTTYKENVGISNKGNKKKKSCQNISFLNFLSFDWIRPLINDLIK
GDIQELPNICRNFDVPYYASKLEENLRDIEVEDSEFYSEKNSSNEHVLHHCNSNDASE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LYYNDIKNYFWYRTRYNEDYNIYVDKTFLONENITSHDDGTSHNLKHLKNVIKNKLTN
MFKYFFYHKMYHKNIINKOILSGLLKNVDDNTNKKICFQEHKSNSTYNYNSSHIHE
KKEEYENIHNSSNSTMSNEFKEKKKNNEYIIKLENCSFGLSYDNKCDNDHILKNINFN
                                                                                                                  /translation="mKLVFHYIKYINVLFYISIIFLKSNSLKIYNDLRYISTVNKYKV
LQIKKRSNLKKNHNIRKMEDNESSFIDIGSNLTDKMFDGVYNSKKHENDLQNVLNRAK
NNNVDKIIITCTCLAEIDKSLKICETYDPEGKFLYLSAGVHPTNCYEFIDKNKHEEKE
                                                                                                                                                                                                                                                                         NEKDK EYLENLKNKI IKYPNRIVCIGEIGLDFDRLYFCSKYIQIKYFIFOLKLVOWFN
LPMFLHMRNCSETFFKIVDIYKFLFEKNGGVIHSFTDKEDIVHIIVQNYKNLYIGVNG
CSLKSLENINAVKKIPLNLLLLETDAPWCGVKKTHASYEYIKDTYEKRAYTNLKKIKN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AMRKLLSGEINSIKLDNGDELKIKLNDEKHKDSTKWDKSYSFISNLEEEKYSQTDLFR
KKQEINEANTKIIEDRQEFYILNNDEIENIATRFVLENNFDELYIQSFKQSLIDIIQS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DYIINFIKSTKKMEKDSLNENRSLPNVNIYNIMFSDVPSVTFFVTSCINLFNVFVKIF
MSFYVFHIKGSNSVGIAHUSIALSSAMILEBELPSLEKSKYLLIXNEKIDNHHYU
KEFKLIKMFWMESPFKYINIFMENKYCKIRLYLSNIGVFISSDIVEVVIFFI
YLKDRLNKKEEIKFTSIIMPLYVYKILLSNVANFPNLVNNVMEGIVNIKRLNNYINDH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RALYEHYIHMHKLCTDYEKKLIQPNEILDKDLINNKNISSYNNKKSKLVNYNIPFNEN
YLQKCLMDDNNFYLYLLDDIFTSLDPSISKKIFSNLFCKEDNISFKDNCSFIISMNKS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 IILIYFFVFKRFSRGCKEAQRLYLSCHTPLCNIYSNALSGKNIINIYKKNTYHLDVYE
HYINNFRISYFFKWLINIWASLYIKIFILLLTYIIMHPHLYASGIIKLYKEKNYVRI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /translation="MKLLNNRFVVLCPIIILFFFLNSVVLGNNNRNNINFHETENAAK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     YISFLKDFKVFSGLVVVMIMFFHLFFEALLHFYFHLFTINLKVSLMYFLYKINLCSNN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NHLQNPDAFYNTYRKFSSQTEIDEISRDFLSIGKNASSSSSGIKNNNKNIDNNKFVEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LKRNSLAIIIGNVGSGKSAFFHSILGDFNMTHGNLYIENFFKKMPILYVPQNSWLFMG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NIRSMILFGNEYNPLIYKYTILQSELLNDLSTIEHGDMKYINDDHNLSKGQKVRICLA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TLÖNFL.I EDILLDNVQY EVNIFEIQDKTLKYRGNI SEYMEKNNLNITKESHWGY SNLNT
IDYTRIKLFDEVELNHVKHSNKMIYKEAYFVKGNTESVSFEIDSINKEY IKKMKKKNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KKEHMNKNNKDNNNNNNNSNKDDHININMNDNHRNYNDINLGPNSTDDSPTVSSLGNE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          YTLDTYTSNNSDKEEIVKPLYKDTHEEFNKSSSMPFVKSSSNMINNPSNFKYEDNSSS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FKGSISLETYLWYFQQVGFVLLTSVVIFMLISIFTDEIKFVFLTMMSIISKNNKEHSD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TILOKQVRYLEYFVILPIISLYTSGICFSMIIYGNITSAIKVHNNILYSILNAPLYIF
YNNNLGNIINRFIIDISAFDYGFLKRIYKAFFIFFRCILSSLLIIYMIRDCIFIFPFY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LSTLGYCISFSARLGVIIKFLLCDYTHIEKEMCCVQRLEEFAKISNKENASMNKENEL
NVITTQTYKEKNENISDKISAIVEYKNVSLSSIINSSQDDESKKKYGIKFENVYVSYK
                                                                                                                                                                                                                                            IIAKKEYEEFIKYFKNEQVENSKMENGNKKICDGEKDMNNLNEILLEKNLDTIPGFKY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KKVYNVYYHNILWSILKTFKFRIILIISFYILETLIVTLGGKFIDYYMRILEGQKIPV
hypothetical protein, UPF0006 family"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /note="MAL1P3.03, putative ABC transporter, len: 1822 aa"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8020. .10389
/note="possible cen1, region of very high [A+T] content"
14884. .20352
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aa,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        complement(2599. .2610)
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(2742. .2747)
/note="potential splice donor sequence, atg/gttaaa"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       complement(2849. .2861)
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(2984. .2989)
/note="potential splice donor sequence, aaa/gtaaaa"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5005. .5496
/gene="MALIP3.02"
ontai="MALIP3.02, hypothetical protein, len: 163
contains possible signal sequence"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /product="hypothetical protein, MAL1P3.02"
/protein_id="CAB63557.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /product="putative ABC transporter"
/protein_id="CAB63558.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I I KCDDNT I FKERNEPYNIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /db_xref-"GI:6594245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jours. .5496
/gene="MALIP3.02"
5005. .5406
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /gene="MAL1P3.03"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14884. .20352
/gene="MAL1P3.03"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /codon_start=1
```

gene

gene

CDS

rrna

```
misc_feature
                                                                        misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query Match
Best Local Simi
Matches 1268;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7885
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                491
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8244
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8304
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         848
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          728
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               906
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         551
                                                                                                                                                gene
                                                                                                                                                                                                              CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           쉱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٥y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            οq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     φ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             complement(join(31966. .32476,32675. .32775))
/gene="MALIP3.04"
complement(join(31966. .32476,32675. .32775))
/gene="MALIP3.04"
/note="MALIP3.04"
/note="MAL
                                    KITVEGRDIRTYNRKGEDSIIGILAQSSFVFYNWNIRTFIDPYNNFTDDEIVHALKLN
GINLGKNDLYKYMHKQDMKSNYKKIIQTSKVINQSNDNTILLTNDCIRYLSLVRLYLN
RHKYKIILIDEIPIFNLNNSVHDELNSFLIGKAKSFNYIIRNHFPNNTVLIISHHANT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /protein_id="CaB63559.1"
/db_xref="GI:6594247"
/translation="MKKSYTFINVTILLFLTLLLFLTYYNYDTFSKTKFNNNIKIDIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           K I EKKKKKQEEKEKKKQEKERKKQEKERKQKEKEMKQKK I EKERKKKEEKKKK
HDKENEETMQQPDQT SEETNNEI MVPLPSPLTDVTTPEEHKEGEHKEEEHKEGEHKEG
EHKEEEHKEEEHKKEEHKSKEHKSKCKKDKGKKDKGKHKKAKKEKVKKHVVKNV I EDE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RFKRI I AEASEEQKY PWEEDFCLILNEEELIRPEHNDSPYLPEHYENIDK I NELSINS
TKIWKETIKKMRQNYEKETDNMNHNWRDFWHYKWANIYLYKVHKLINITLKDLTNPI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CFNYSIDRSLAEGSSESKETKVKDIPNIELLKSLNINYEEYEKMKEIVGSFMDNNNLN
IANEVLKNIHSFTNIENIFSLINDSSKSPVLKTFLKEFGSIFPHMLNNVPKLLFDLCQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ITGRLLNETELEKNKDDNSKSETLLKEEKDEKDDVPTTSNDNLKNAHNNBISSSTDP
TNI INVNDKDNENSVDKKKDKKEKKHKKDKKEKKDKKEKKDKKEKKDKKEKHKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DKKKEENSEVMSLYKTGQHKPKNATEHGEENLYEEMVSEINNNAQGGLLLSSPYQYRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /translation="MRIKMNSGIFFIKLLICISFICVFECFNKCMISYRKDLLWYSEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /translation="MNVLFLSYNICILFFVVCTLNFSTKCFSNGLLKNQNILNKSFDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          QGGCGIISSVHETSNDTKDNDKENISEDKKEDHQQEEMLKTLDKKERKQKEKEMKEQE
KKIPLVNGTYKYIDEEPSLKNINMYALKNQKIGIVGKSGAGKSTILLSILGLINISQG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aa, similarity: almost
fasta scores: 97.6%
                                                                                                                                                                                                                                       /note="region containing small subunit, 5.8S and large subunit rRNA genes and spacer regions" 23896. .31533/gene="rRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aa,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HDKEETITTWIKWIQEDIEYFLFNLQVEWLRILITLELFYKNKE"
complement(32477 .32486)
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(32669 .32674)
/note="potential splice donor sequence, ana/gtatat"
join(36657 .36743,36864 .37343)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7874. .36749
/note="potential splice donor sequence, aag/gtatga"
36854. .36863
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(join(38049. .39995,40210. .40284))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /product="conserved hypothetical membrane protein,
MALIP3.04"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               jóin(36657. 36743,36864. .37343)
/gene="MAL1P3.05"
/note="MAL1P3.05, hypothetical protein, len: 188
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /product="hypothetical protein, MAL1P3.05"
/protein_id="CAB63560.1"
                                                                                                                                         LSCCDYIYVLRKGEITYRCSYEDVKTQSELSHLLEMDD"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 complement(join(38049. .39995,40210.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /product="hypothetical garp protein"
/protein_id="CaB63561.1"
/db_xref="G1:6594249"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /yore="MALIP3.06, garp, len: 673 av
identical to GARP_PLAFF (678 aa),
identity in 678 aa overlap"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RNPLHIILGLIVILAAIYVFENFKNFEC'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /db_xref="GI:6594248"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /gene="garp'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /gene="garp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misc_feature
```

gene

CDS

gene

CDS

```
/translation="MEQIGIANNIFTEIGKNIVKRSGPFEIWRKKFIEEVSKKISNSL
NIENIKECKKNCRKINYWMDDKEEEFVSKKFFVYEYITSNVWKNEFEKAIINTLKNKT
KTCLRSRKKYPKEIRNIMGELEDYIDAINDYKKQFKNLYCWSERYIDYKKWLNEMKEY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٠.
و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8423
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1086 gacagttttgatcttaaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggat 1145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             371 tgittaaaaagaaagaatcctatatttgcctttttctttactactttatttcagactatt 430
                                                                                                                                                                                      aa,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gaps
                                                                 donor sequence, aag/gtaaca"
                                                                                                                                                                                   /note="MAL1P3.07, hypothetical protein, len: 1555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 431 tgcttatttttgcctcaaacttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ttacctgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagcaaatttatgtattttct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                tataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aaattataaaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaataaccgtctcca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                aaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattttgctgaaatcaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tgtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8004 AATTAATTATAGTACACATTTATATTAATAATATAATTAAAGAATATTTATCTTTTGT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       attaaaaaaaaaaaaaaaaaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   agaaaagaaggatttcta--tatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tcatggaatatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatcca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Length 67970;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           35;
                 /note="potential splice acceptor sequence" complement (40204 . 40209)
/note="potential splice donor sequence, aar join (45401 . 46396,46562 . .50233)
/gene="MALIP3.07"
/gene="MALIP3.07"
/gene="MALIP3.07"
                                                                                                                                                                                                                          /product="hypothetical protein, MALIP3.07"
/protein_id="Cab63562.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mismatches 1631; Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DB 96;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Score 164.4; DB 91
Pred. No. 8.6e-13;
40005)
                                                                                                                                                                                                                                                                           /db_xref="GI:6594250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;
                                                                                                                                                                                                            /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.8%;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Similarity
```

aaataggttggtagttaaaaaaaaaaaaaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaata 1565 1746 ctagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttccaatatactacat 1805 1806 gtagtattatttatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggag 1865 gatgetattttttcettcttgccataatattttacgagtatgggataactacatactcat 1925 2207 tcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactc 1505 atatatatatatatatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttac atacatttaataatgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaa 9382 AAAACAAATATATATTATTATATATTATAAAATATTTTCATTTTTATATA 9502 ATTATAACTITATAATATTITAAATATATATTAATTATTITATATTITTAAATATATAT 2148 aaagatatgtaactgtttaaaatataaattcactgagattaattcttcagactcgtgtta gctataataatgtcaagagttcttcttgtttcaaggaaaaaccttaaagatatgtatatt tttttgttttcaaatcttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatt gattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaatacaccaaatat------tggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaa caaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagggaaaagttgacctaa cagattettaatetetttattttggtatatgaacatttgtacaaaaatet---1146 8724 8964 1506 9024 1866 1926 8844 8904 1446 9084 1976 2036 1206 1266 1386 1566 1626 1686 2208 1326 g ò q ò g δ g δ g õ g ò g δ Q ò g ŏ d õ qq δ g õ qq ò g ò g ò g ò g ò g ò

10519 10759 2743 2567 2687 gctgtgggggtcaatgcgaataaatctaaatgtatgggagtcaaataaaataccaagaaa ATTAAATTATTTAAATATAAAATATTAAAAGTTTAATATTTAAAACTATTAATAATTATA agtgattatgagcgttttacaaaaatacgattttagcattgaacttcctttatgtaattc ggtcaaatgttggcatgaagaagcaagtttgcaacattaaatttcatttaaaaatcgtgt tgacatactttaaaatctaaatataggaagaagaccaaaacattaaatttagtaagattc ttetgtaattatgatgatataatttgetatteattgteacaaaacattaetttaaaaaate gtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgattattgatatatcgt caactgaattttcttccgagggatataattctcaaacatagcaagaatctcataataatg 10042 ATTTAAATATTAATTTTAATTTAATTAATATATTAATTAAATAAATTAAATTAAATTATT taggattatcccgaaagatgaaggactaaattgaaactgattggggggtaggaagagatcc gtcacaa----tcattaatggcttccacgcggaaacttgtcgtttatacaatttcattaa ctttcgggtcgggtttatattccaaatgggtcaaataatattagtttaatacactaacgg agtaattaattggtgactacaattttatcagtttggtgcaattagaaacgaacatagtcg tgtcaaatttcaaattaatttcatgaatatatggaaattattagatactctagcgaaaat aataaaggagcagcacccaataaactatatgggaccagaaatcctttcattggtttaaaa tttcgtgactacctttagacgaaatttttttaagattcgtaacgtgacttatggtctctt 10700 TAATCCTCTTTTATAACATTTAAGTATAATTATTTATGTCATATAATTTCT 2981 2328 2688 2568 2628 2744 10342 10402 3101 3161 2268 2388 2448 10282 2864 2921 10462 3041 음 δy qq δ Dp δý g Qγ g δy g ōλ OD οχ g Qγ g οy qq δy 요 οy g οχ g Ω qq δŽ qq δ q δ q δ g

pct-us01-13059-3.rge

8

```
Best Local Similarity
Matches 898; Conserv
                                                         ದ
                                                                                                                                      Query Match
                                                      BASE COUNT
ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                             439
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                859
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          499
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 619
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1215
                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                    a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ρ
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Óγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            QΥ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   φ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                              malaria parasite P. falciparum.
Plasmodium falciparum
Eukaryota, Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium.
1 (bases 1 to 14867)
Gardner, M.J., Tettelin, H., Carucci, D.J., Cummings, L.M., Aravind, L.,
Koonin, E.V., Shallom, S., Mason, T., Yu, K., Fujii, C., Pederson, J.,
Shonin, K., Jing, J., Aston, C., Lai, Z., Schwartz, D.C., Pertea, M.,
Salzberg, S., Zhou, L., Sutton, G.G., Clayton, R., White, O.,
Smith, H.O., Fraser, C.M., Hoffman, S.L. et, al.
Chromosome 2 sequence of the human malaria parasite Plasmodium
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SSIFSKKRDSHKKGSSFRGRRSGFINRKSGSFKKPYYNNRLINKNYNNYKGRNFHNGR
DNFKGRTGSFGSRVFDNRKGSFKKRFISNRNKSSVKSYRGNGSNKMGRKSFNKAPTSR
TVVTKRLNNYKTVSAPVKKFNNLNISLYRKNRTFALNTKRSKPVGTIKSSVPRKRIKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GLKKGSLKSKTRKSTSGSKFKPLNKYFLSKIKIVTSLNKIPSPLKEQKNTEVNLPESL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EILGKICNKIMSYIHEMNGNELIHFLIYFFRWNKNDKNLILFYNYYFNYYFNYDHWYLFN
LEYKLLFITSKKYLNNNSNIDPNKNLIACQEMENHYYFREIKNENNYITKMKKEIYKK
CFAKFHENUPHIDNEKILNILRLYDNSILDIDINKRALCNIANNLINENITYTISKLI
NFYCTLIKKGKYDNDMIIYKLKEVIKATHHILCDKTKNLETFCSDIDYSTLLNSLNNK
FILMKIIDKRETELFECKEKILLLNIKFRYFQESCISLISKKNIYYNILRNNYIYNNY
LENDIMKFSLYLCATHFLGKR KTENENAYILIHNNOGTNYSNKENIKDIIOKRIKEY
IFYKMENYKDFFFKKKDSDLLSIKLLSNTFVKINEVYNSYDFYLLFNNISCILKNFTY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NRNSVKKYKDTYIYILNDLSFVYKYIKNNDRTKKKKNFFLLSSSMKELICKNILSVSN
RYIKHLHEEDNFDQKDQYVCSLTFLNNLFFDKIIHFHYIYNLWCHVYKTYNYFKCNKL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /translation="MKEKNEKIMDYLSCPLDDVVDREKKSGKNSLLKSSSTKKSDYKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TNKKIYKKSKAQSLFDKGLNIHDKLILFKNLPRYKCAKYECISAKEVYKYLLDEYKKC
FNYISLCDIIQSVKIFDELDKTFTDYNFYIEVKNIDKNVLNKINEIYFKNKDITFHRR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        INEDIISLLLLTCSKFQYFIENNSNDRYCRKELIHLKYNIIDDLIKNYLNTYKSISID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NISKIFISLSNSKYTCEVNENLLLESLQSEFEKVTKTSKKGGIHMMDNNLLDNNNSCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KKILYIANNLYMYEMYGYVCEMLERVLSSHKEONLFSYNYNKNVEHKMFDKILCHISE
DDYIEMSNTMYVLFYDYLKNINSEROSNILRNNSTNDRFIDEIKEKKYKLNNNTLIKH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /translation="MFALKKNTVREGFVNICFSYLKKLYLKSNFVTVNLNYETNNEKR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KYEHRYIEYKKENLFINLNKIIECLIKLNIFLYLKKKKTYLYLYKQSLCPINLKENIL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Direct Submission
Submitted (02-NOV-1998) The Institute for Genomic Research, 9712
Medical Center Drive, Rockville, MD 20814, USA
Location/Qualifiers
                  06-NOV-1998
of 73 of the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Erratum:[[published erratum appears in Science 1998
4;282(5395):1827]]
                                    section 35
                    ΣNΙ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /organism="Plasmodium falciparum"
/db_xref="taxon:5833"
/chromosome="2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /product="hypothetical protein"
/protein_id="AAC71887.1"
/db_xref="G1:3845198"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /product="hypothetical protein"
/protein_id="AAC71888.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /note="predicted by GlimmerM"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /gene="PFB0495w"
/note="predicted by GlimmerM"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Science 282 (5391), 1126-1132 (1998)
                                  'n
                                      chromosome
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(1570. .2424)
/gene="PFB0490c"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   complement(1570. .2424)
/gene="PFB0490c"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /db_xref="GI:3845199"
                    DNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11241. .14606
/gene="PFB0495w"
11241. .14606
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /codon_start=1
                                                                                             AE001398.1 GI:3845197
                                  Plasmodium falciparum
complete sequence.
AE001398 AE001362
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 (bases 1 to 14867)
Gardner, M.J.
                  ďq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1. .14867
                14867
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NNATTKKN"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 falciparum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      99021743
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     source
                    LOCUS
DEFINITION
                                                                                                                                                      ORGANISM
                                                                     ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MEDLINE
REMARK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gene
                                                                                                                                                                                             REFERENCE
                                                                                                                                                                                                               AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JOURNAL
AE001398
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TITLE
```

```
NNVKLNYEKSNNSNGNISNILKDDKNKNHNNVEMDLIDNKNENKKIQEKGQNGENCEN
CKDVLVNDIINIFGFLKMEKKKFLFFQLYMYLCNITKFKRRYVSSSSLFHMDVFKIIK
DMNLKYLCHENYKINEGFAFLYIILDIVLFKER"
1019 c 1106 g 6458 t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ttaagtccatagatttttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcctaaattgtaaca 1334
                                                                                                                                                                                                                                                                                          tttootttagottattaaaagoogggagttoaactotototocottgtagaotttttgttt 1214
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            tcaaatcttttttttttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatatttggttttaa 1274
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         379 agaaagaatcctatatttgcctttttctttactactttattttcagactatttgcttatt 438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ttgcctcaaacttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaatttacctgc 498
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ctttttctccaagaaaatcagaacagaccacagcaaatttatgtattttctattaaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              559 agaaagaaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7297 TATTIATTTIATATTTATTAAATTAAATTAATATAACAATATAATAAAGG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          atttctatatcataagtttcattattgtatcaaaactttcaaatttcatgtaatttgaaag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            919 gaaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacattttcatggaatatat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                979 attcataacaaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaaaaggtcgaactt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1095 gatcttaaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7712 ITAAAITAAAAITAAATTAAAITAAAITAIAAAIAIAIAIAIAITITAAAAITIAAATIT
                                                                                                                                                        Length 14867;
                                                                                                                                                                                                          Indels
                                                                                                                                                           DB 4;
                                                                                                                                                        Score 161.8; DB 4;
Pred. No. 2.3e-12;
); Mismatches 1057;
                                                                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                           4.78;
                                                                                                                                                                                                          Conservative
```

```
1692
                                                                                                                                                                   1572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1752
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8483
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2172
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8304
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2233 ttgtttcaaggaaaaaccttaaagatatgtatattttctgtaattatgatgatatata 2292
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2293 getatteattgteacaaacattactttaaaaaatcgtatttteattactacaatgtt 2349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TTTAATTAATCTATTTGTTATGTATAATAATAA--AACTATTATATTTAAATATATAAAA
                                                                                                                                        aacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagggaaaagttgacctaactagctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ttttttccttcttgccataatattttacgagtatgggataactacatactcatgattatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gaaaagttaaccgatataattatcaaaagaaagaataagtcaacagattcttaatctctt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tattttggtatatgaacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaatat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TATATTAATAATTTAATTAGTATATAAAATTTAAAACATATACATTATAATTTACA--CA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aaattcactgagattaattcttcagactcgtgttagctataataatgtcaagagttcttc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8722 ТААТТАТТТАТТТТАТТТТААТТТТТАСТТАТТТТААТТТААТТТТАТТТТАТ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               tatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaatt
                                                                                   agcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaa--caaactcaaatagg
                                                                                                                                                                  ttggtagttaaaaaaaaaacaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactc
                                                                                                                                                                                       taataatgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  gattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttccaatatatactacatgtagtat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tatttatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgcta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aaacgctcactttatttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cgtagaccaattgtatctaatctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8544 AATGIATITATIAAAGITAAIATAATTATIAATITATITITIATAAAATAAAIAITIGCITI
                        7832
                                                                     1395
                                                                                           7950
                                                                                                                   1455
                                                                                                                                         8010
                                                                                                                                                                 1513
                                                                                                                                                                                       8065
                                                                                                                                                                                                                                                             1633
                                                                                                                                                                                                                                                                                    8185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1693
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1813
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8365
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1873
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8425
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1933
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8484
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8604
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2113
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8664
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2173
                        1335
                                               7890
                                                                                                                                                                                                               1573
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1753
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1993
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2053
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   og
Og
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                   qq
                                                                                          g
                                                                                                                                    a
                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                             à
                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             õ
셤
                       ò
                                            g
                                                                   ò
                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
```

RESULT 9 AE001398/c

/product="hypothetical protein"
/product="hypothetical protein"
/prodein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887.1"
/protein.id="AAC71887"
/protein.id=" TNKTIYKKSKAQSLFDKGLNIHDKLILFKNLPKYKCAKYECISAKEVYKYLLDEYKKC
FNYISLCDIIQSVKIFDELDKTFTDYNFYIEVKNIDKNYLNXINEITERNKDITFHRR
EILGK.COKINGSTHENNGNELHFLIYFRWNKNDKNLILFYNYYFRYDHWYLFN
HEITKLLFIFNYYFNYDHNKYLFN
CFAKFHENTALDIPKNKLIPGEMEFNLYYFREITKEKNYIIKMKKEIYKK
CFAKFHENDHIDHEXILNILERLYVDNSILDIDINNKALCNLANNIKENYK
NFYCTLIKKGKYDNDMTIYKLKEVIKATHHILCDKTKNLEFCSDIDYSTLLNSLNNK malaria parasite P. falciparum.
Plasmodium falciparum
Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium.

1 (bases 1 to 14867)
Gardner, M.J., Tettelln, H., Carucci, D.J., Cummings, L.M., Aravind, L.,
Gardner, M.J., Tettelln, H., Carucci, D.J., Cummings, L.M., Aravind, L.,
Shen, K., Jing, J., Aston, C., Lai, Z., Schwartz, D.C., Pertea, M.,
Salzberg, S., Zhou, L., Sutton, C., Glayton, R., White, O.,
Salzh, H.O., Fraser, C.M., Hoffman, S. L. et, al.
Chromosome 2 sequence of the human malaria parasite Plasmodium FILNKIIDKNFILFYECLLKILLINTKFVNFOSLCISLISLKNIYYNILRNNYYIVNNY LFUDIMKFSLYLCHTFLGKRIKTENBRANLIHUNDOTNYSNKRNIKDIIOTRAKKEK LFYKMENYKDFHFKLKOSDLLSIKLLSNTFYKINDYSYSPYLLFNNISCILVNFLY NRNSVKRYKOTYIYILNDLSFVYKYIKNNDRTKKKKNFFLLSSSMKELICKNILSVSN RYIKHLHEEDNFDQKDQYVCSLTFLNNLFFDKIIHFHYIYNLMCHVYKTYNYFKCNKL INEDIISLLLLFCSKFQYFIENNSNDRYCRKELIHLKYNIIDDLIKNYLNTYKSISID NISKIFISLSNSKYTCEVNENLLLESLQSEFEKVTKTSKKGGIHMMDNNLLDNNNSCE KYEHRYIEYKKENLFINLNKIIECLIKLNIFLYKKKKTYLYLYKQSLCPINLKENIL KYILYIANNILWYENYGYVCENLERYLSSHKRONLFSYNYKNYEHKHENFOKILCHISE DDYIEMSNTWYVLFYDYLKINSERQSNILRNNSTHOFIDEIKEKYKLNYNTLIKH NNYKLNYEKSONSKOKISNILKDDKNYNHNNYEMDLIDNKNENKKIQEKGONGENCEN /trans.lation-"MFALKKNTVREGFVNICFSYLKKLYLKSNFVTVNLNYETNNEKR Submitted (02-NOV-1998) The Institute for Genomic Research, 9712 Medical Center Drive, Rockville, MD 20814, USA Location/Qualifiers 06-NOV-1998 73 of the Erratum:{[published erratum appears in Science 1998
4;282(5395):1827]]
2 (bases 1 to 14867) oţ 35 section /organism="Plasmodium falciparum" /db_xref="taxon:5833" /chromosome="2" /product="hypothetical protein" /protein_id="AAC71888.1" /db_xref="G1:3845199" /note="predicted by GlimmerM" /note="predicted by GlimmerM" Science 282 (5391), 1126-1132 (1998) 7 AE001398 14867 bp DNA Plasmodium falciparum chromosome complement(1570. .2424) /gene="PFB0490c" complement(1570. .2424) /gene="PFB0490c" 11241. .14606 /gene="PFB0495w" 11241. .14606 /gene="PFB0495w" Direct Submission Submitted (02-NOV-1998) /codon_start=1 AE001398.1 GI:3845197 complete sequence. AE001398 AE001362 NNATTKKN Gardner, M.J. falciparum 99021743 source LOCUS DEFINITION ORGANISM REFERENCE AUTHORS MEDLINE REMARK ACCESSION gene REFERENCE AUTHORS JOURNAL JOURNAL KEYWORDS CDS CDS FEATURES VERSION TITLE

CKDVLVNDIINIFGFLKMEKKKFLFFQLYMYLCNITKFKRYVSSSSLFHMDVFKIIK DMNLKYLCLENYKIKNEECAFLYTIDIVLFKER" 1 1019 c 1106 g 6458 t ø 6284

ó 8836 9076 8956 8896 1084 9433 ATATAAATGTGTGTAAAATATAAAATATAAAGATTAAATAAAAATAAATTTAAAAATATAT 9374 tgacagtttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaaatgtcttcttagga 1144 ctttttgttttcaaatctttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataatat 1264 ttggttttaattaagtecatagattttttaggaecatetetaateaegaeaaatateeta 1324 tgcttattttgcctcaaacttttttgattgtcacttttcgatcctaaagtgtttgacaat 490 Gaps atataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctat aagaaaagaaggatttetatateataagttteattattgtateaaacttteaaattteat tgtttaaaaagaaagaatcctatatttgcctttttctttactactttattttcagactatt ttctattaaaaaaaaaaaaaaaaattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttg gaaattataataaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaataaccgtctccc gtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttcttatgttacatttt 491 ttacctgcctttttctccaagaaaaatcagaacagaccacagcaaattt----atgtatt **ATABABATTABATTABATABABTABABTTABATTABABTTABABTABABTABABA** catggaatatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccatccaa aaggtcgaacttata--taaaacaagttaataactaaacaatacatgtgatcacaatcaa 24; Length 14867 Score 161.4; DB 4; Length 1 Pred. No. 2.6e-12; 0; Mismatches 1141; Indels Query Match
Best Local Similarity 45.2%;
Matches 960; Conservative BASE COUNT ORIGIN 1085 8655 431 9493 9373 9315 9255 727 9195 9135 9075 1027 8895 8835 1145 1205 8715 371 547 607 299 787 847 907 196 1265 δλ g οy g δ q ò a ò q QY Db ŏ g οy g δ Q g δy 9 9 οy g ò g ò g g δ à

tactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactagga-attttaacaa 1501 tttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgattattgatatatcgtcaac 2391 aattgtaacacatttaaaaacttaa-aagtattgcattcacaatccttaaaatatatat ata-tatatatatatatatatatatatatatatgaaagttatagaaacgataactcct actcaaataggttggtagttaaaaaaaaaaaaatagtagatgtacatacgtacctttaaa aatatatactcatatcgaaagtttttaaattt---tgcgaaattaaatacatttatctatc 1679 accaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagggaaaagtt gacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttccaatatat actacatgtagtattatttatatggaagtttctaaaaaaggtgttgagtggattgttactt gttggaggatgctattttccttcttgccataatatttacgagtatgggataactaca tactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtc 7935 ТААТТАТААААТТААААТТАААААСВАЯТТАТТТАТТТАТАТАТТТТАТАТАТТТА tcaacagattcttaatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaaatctcaaaag TITATATITITATITITITATIATAAATTAATAATTATATTTTAAATATATATATATATA atatgtaactgtttaaaatataaattcactgagattaattcttcagactcgtgttagcta 1979 actagattccaaaacgtagaccaa-----ttgtatctaatctcaaattctcaatcaaa taataatgtcaagagttcttcttgtttcaaggaaaaaccttaaagatatgtatattttct gtaattatgatgatataatttgctattcattgtcacaaacattactttaaaaaatcgtat TTATATATATATATATATATATATTATTATTAAATTAAATAAACATATATATTTTTCTTT 8595 1443 8415 1799 1919 7815 1325 1502 1739 2092 2332 7578 1384 2152 2212 2272 qq g g Q Q g Dp g g g ζ ò d ò δŽ q οy Ω Ω g οŽ δ οy 8 δý ŏ δ δ q Q δ g ŏ g δ g others

105

ų

Š.

g

à 셤 ò

```
70928 a 37301 c 34472 g 60570
                                                                Query Match
                                                                                    Local
   BASE COUNT
ORIGIN
                                                                                                                                     603
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      843
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         903
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           963
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1378
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1083
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1498
                                                                                                                                                                 q
                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                  à
                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  φ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ద
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                엄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Eukāryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi;
Mammalla; Eutheria; Primates; Catarrhini; Hominidae; Homo.

    (bases 1 to 203376)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Direct Submission
Submitted (07-APR-2001) Sanger Centre, Hinxton, Cambridgeshire,
CB10 15A, UK. E-mail andulites: humquery@sanger.ac.uk Clone
requests: clonerequest@sanger.ac.uk
On Apr 9, 2001 this sequence version replaced gi:13374827.
                                                                                                                                                                                08-APR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Assembly program: XGR44; version 4.5
Chemistry: Dye-terminator Big Dye: 100% of reads
Consensus quality: 199180 bases at least Q40
Consensus quality: 199180 bases at least Q30
Consensus quality: 200108 bases at least Q20
Insert size: 202276; sum-of-contigs
Insert size: 175186; l.1% error; agarose-fp
Quality coverage: 5.04x in Q20 bases; sum-of-contigs Quality
coverage: 5.87x in Q20 bases; agarose-fp
                                 2392 tgaattttcttccgagggatataattctcaaacatagcaagaatctcataatatttc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              arbitrary. Gaps between the contigs are represented as runs of N, but the exact sizes of the gaps are unknown. This record will be updated with the finished sequence as soon as it is available and the accession number will be preserved.
                                                                                                                                                                                                                                                                    HTGS_FULLTOP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOTE: This is a 'working draft' sequence. It currently consists of 2 contigs. The true order of the pieces is not known and their order in this sequence record is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              73157 73256: gap of 100 bp 73257 203376: contig of 130120 bp in length. Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    73156: contig of 73156 bp in length
                                                                                                                                                                                                                                                                   HTG; HTGS_PHASE1; HTGS_ACTIVEFIN; HTGS_DRAFT;
                                                                                                                                                                                HTG
Homo sapiens chromosome 6 clone RP11-447M22,
PROGRESS ***, 2 unordered pieces.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note-"assembly_fragment:02119
fragment_chain:1
clone_end:SP6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note="assembly_fragment:01568
fragment_chain:1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Web site: http://www.sanger.ac.uk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /organism="Homo sapiens|
/db_xref="taxon:9606"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /clone_lib="RPCI-11.2"
1. .73156
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /clone="RP11-447M22"
                                                             2452 gtgactacctttagacgaaattttt 2476
                                                                                    vector_side:right"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /chromosome="6"
                                                                                                                                                                                                                                                 AL513530.6 GI:13568262
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Center: Sanger Centre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          code: SC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Homo sapiens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sycamore, N.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Center
                                                                                                                                                                                                                                                                                      numan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         misc_feature
                                                                                                                                                                               LOCUS
DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                               RESULT 1
AL513530
                                                                                                                                                                                                                                 ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                 VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMMENT
```

```
72233
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                72473
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           72474 AAATATATATAAATATATATAAAATATATATATAAATAGATATATAAATAGATATAAAATAT 72533
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            72833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           73013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            72353
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1142
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                72893
                                                                                                                                        72055 GATAAAACTGAGAAACAAGCAGCCATGGGAAAGGAAAGCATCTTCTAAGCACTCCTCATT 72114
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1377
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1437
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1203 gactttttgttttcaaatctttttctttcaaaaaatcaataattagttaatgggcataat 1262
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1555 ctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaat-taaatacatttat 1613
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                acaaactcaaataggttggtagttaaaaaaaaaaacaaatag---tagatgtacatacgtac 1554
                                                                                                                                                                                      722
                                                                                                                                                                                      663 gtgtatataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattttaacaaaattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       72594 ATATATAAATATATAAATATATATAAATATATAAATACATATATAAAATATATAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        atttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaaatatcc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gttgaaaacgtgaaagcagaatttctaaaaaaaatagtaaactgctacaaacttattat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              caaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaactttcaaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ttttcatggaatatatattcataacaaaaatgtattttaatatgatgagagattaccat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ccaaaaggtcgaacttatataaaaacaagttaataactaaacaatacatgtgatcacaatc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1143 gatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccgggagttcaactctctcccttgta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1323 taaattgtaacacatttaaaacttaaaagtattgcattcacaatccttaaa----atat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            72115 ITATATTTTTTATATATATATATATATATATATAT-ATAAAATATATATATAAATCT
                                                                                                                                                                                                                                                                               723 ctatgaaattataataaaaaagtcacttttgacacttaaaaaggttgacaataaccgtct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        783 ctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattttgctgaaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ctccttactcaacaattagcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaatttta
Length 203376,
                                                15;
                                                Indels
    81;
Score 158.2; DB 81;
Pred. No. 4.5e-12;
0; Mismatches 878;
  4.68;
                                             Matches 687; Conservative
                        Similarity
```

g

g õ g δ g qq ŏ

ò

```
2271
                                                                                                                                                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         misc_feature
                                 repeat_unit
                                                                                                                                                                           repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                        repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            repeat_unit
                                                                               repeat_unit
                                                                                                                               repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  repeat_unit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BASE COUNT
ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
1794 tatat----actacatgtagtattatttatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtgg 1848
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2089 aagtcaacagattcttaatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaatctcaa 2148
                                               1674 atagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagggaa 1733
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  attgttacttgttggaggatgctattttttccttcttgccataatattttacgagtatgg 1908
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fruit fly.
Mitochondrion Drosophila melanogaster
Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
Pteryota; Mepazoa; Enthropoda; Diptera; Brachycera;
Pteryota; Neoptera; Endopteryota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.

1 (bases 1 to 4601)

1 (bases 1 to Farquhar, A.L. and Kaguni, L.S.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Drosophila melanogaster Oregon-R mitochondrial A+T region. U11584
                                                                                                                                                                      1734 aagttgacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttccaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gataactacatactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaatacac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1969 caaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgtatctaatctcaaattctcaatc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lewis,D.L., Farr,C.L., Farguhar,A.L. and Kaguni,L.S. Sequence, Organization and Evolution of the A+T Region of Drosophila melanogaster Mitochondrial DNA Mol. Biol. Evol. 11, 523-538 (1994)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Submitted (28-JUN-1994) Laurie S. Kaguni Ph.D, Dept. of
Blochemistry, Michigan State University, East Lansing, MI,
48824-1318, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mitochondrial DNA; A+T region; tandem repeats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. .4601
/organism="Drosophila melanogaster"
/organelle="mitochondrion"
/strain="Oregon-R"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 73614 AATATATATATTTTGAGA 73633
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2149 aagatatgtaactgtttaaa 2168
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4601 bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (bases 1 to 4601)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U11584.1 GI:508826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kaguni, L.S.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      94285822
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     source
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DMU11584/c
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2029
                                              1614
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ACCESSION
VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1909
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1849
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TITLE
```

g

δλ 셤 ð

οy g δλ

```
2768 AAAATITITITITAAAAATGAAAATAAATTATATTITCATTATAAAATTATTAT 2709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2588 TTTCTATATATATATATATATATAAAATATTCAATAATATATAAATTTTATAAATATATAA 2529
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            954 tat--gttacattttcatggaatatatattcataacaaaaaatgtattttaatatgatga 1011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         654 cttatttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcattta 713
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      714 acaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaa 773
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tgctgaaatcaaaaagaaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaac 893
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        894 tttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaagatatatgtttttgtttct 953
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    57; Gaps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             taaccgtctctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Length 4601;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Score 157.6; DB 6;
Pred. No. 9.6e-12;
0; Mismatches 1469;
                                                                                                                                                                                                                                                                                   /______sill
hote="deoxythymidylate stretch"
2512. .2648
/partial
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          complement(4565. .4585)
/note="deoxythymidylate stretch"
131 c 74 g 2125 t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /rpt_type=tandem
2649. 3112
/note="repeat II-A"
/rpt_type=tandem
3113. 3576
/note="repeat II-B1"
                                                                                                                                         /note="repeat I-C/A"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3577. - 4040
/note="repeat II-B2"
                                                                      1023. .1360
/note="repeat I-B1"
                                                                                                                                                            /rpt_type=tandem
1706. 2043
/note="repeat I-B2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /note="repeat II-C"
/dev_stage="embryo"
                          /note="repeat I-A"
                                                                                                                                                                                                                                 2044. .2388
/note="repeat I-C"
                                              /rpt_type=tandem
1023. .1360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /rpt_type=tandem
complement(4565.
                                                                                                        /rpt_type=tandem
1361. .1705
                                                                                                                                                                                                                                                             /rpt_type=tandem
2491. .2511
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /rpt_type=tandem
3577. .4040
                                                                                                                                                                                                                  /rpt_type=tandem
2044. .2388
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /rpt_type=tandem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.68;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Query Match
Best Local Similarity 44.9
Matches 1246; Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4041.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             δý
```

15;

21

cgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactagga 1491 1931 TTATTTATAAATTATTTA---TTATAAAATAGTTTATTAAGTATAATTTAATAATCA 1875 tacctttaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacattt 1611 1874 TITITITITAAAAAAAAATATITITAAGTITITAATTATACAATAAATTTATGAATAGG 1815 catatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaa-caaaaacgttag 1729 TTATATATATATATATATATAAATATAAATTGAATTTTTA-----AAAATTATTTT 1640 ccaatatatactacatgtagtattatttatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtgga 1849 atgggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcac 1311 gacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaaagtattgcattcacaatcctta 1371 ggaaaagttgacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatattt 1789 gagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaacaagttaataactaaacaatacatg ttgttacttgttggaggatgctattttttccttcttgccataatattttacgagtatggg ataactacatactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaa----aacctcctaata tgtcttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccgggagttcaactctc atctatcaattaaaatacatttaataatgcataattctgta-atatctatcttaatttc GATTTAGTGATTAAAATTAATTTTATTATTATTAATTTAATTTGAAAATTAAAA tctcccttgtagactttttgttttcaaatctttttcttcttcaaaaaatcaataattagtta caccaaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgtatctaatctcaaattctca tgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaa 1012 1072 1132 2229 1252 2171 1312 1432 1492 1612 1671 1754 1694 1790 1910 2026 2289 1192 1372 2051 1991 1552 1730 1639 1850 1459 2111 1519 a . අ 음 ŏ g õ g δ g ò g o g ò Q ò g ò g δ g δ qq ò g ò g ò g δ g ò q ò ò

2610 2670 2970 tagcgaaaatagtgattatgagcgttttacaaaaatacgattttagcattgaacttcctt 3030 3090 agaatctcataataatgtttcgtgactacctttagacgaaattttttaagattcgtaac 2490 acaatttcattaactttcgggtcgggtttatattccaaatgggtcaaataatttagttt 2790 1399 TTAAAATTAAATTATTATTATAACTTAATTAAATTTAAATTAAATTAAATTAAATTATATGTATA 1340 744 gagaattttgtgtcaaatttcaaattaatttcatgaatataggaaattattagatactc aataagtcaacagattcttaatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaaatct caaaagatatgtaactgtttaaaatataaattcactgaga-----ttaattcttcaga atgtatattttctgtaattatga----tgatataatttgctattcattgtcacaaacat tattgatatatcgtcaactgaattttcttccgagggatata...attctcaaacatagca gtgacttatggtctcttgctgtgggggtcaatgcgaataaatctaaatgtatgggagtca 919 TITAAATA----ATTITATTATAAAATAATTITATTAAAAATAGTTTATTAAGTTATAA aataaaataccaagaaaaataaaggagcagcacccaataaactatatgggaccagaaatc **TITAATAAATAATTITITITITAAAAAAAAAATACTITITAAGITITIAATTATAAAAT** ctttcattggtttaaaaataggattatcccgaaagatgaaggactaaattgaaactgattg 803 ITAIGAATAGGGGGGATAAATTTATTTTTATTTATTTATGTATATATATATATATAG ggggtaggaagatccgtcacaatcattaatggcttccacgcggaaacttgtcgtttat 743 TATATATATATATATATATATATATATATATTATTATTTC------AGATTTA aatacactaacggagtaattaattggtgactacaattttatcagtttggtgcaattagaa tatgtaattcggtcaaatgttggcatgaagaagcaagtttgcaacattaaatttcattta ctcgtgttagctataatgtcaagagttcttcttgtttcaaggaaaaaccttaaagat tactttaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgat 863 578 2911 2199 2971 2146 2431 2491 2551 2611 2791 2851 3031 3091 338 δ g ōλ g δy g οy g ò QQ δy g δy g δ 셤 δ g οy g δ g δy g δý Op οy Ω Qy g á g ò g ŏ 음

```
Drosophila
                                                                                                                                                   96423163
                                                                                                                                                                                                                                                                              source
                                                       REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            trna
                     JOURNAL
                                        MEDLINE
                                                                                                                                JOURNAL
                                                                                                                                                   MEDLINE
                                                                                                                                                                                      AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                         JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CDS
                                                                                                                                                                     REFERENCI
                                                                                                                                                                                                                                                             FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CDS
                                                                                            TITLE
                                                                                                                                                                                                         TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3 (bases 404 to 5272)

de Bruijn,M.H.

Drosophila melanogaster mitochondrial DNA, a novel organization and genetic code

Nature 304 (5923), 234-241 (1983)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                flanking sequences and comparisons to mammalian mitochondrial tRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ballard, J.W., Olsen, G.J., Faith, D.P., Odgers, W.A., Rowell, D.M. and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Drosophila melanogaster mitochondrial DNA: gene organization and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                the
                     3151 agtaagattctaatgaacatttataagtta-taacttataaccaacaaaagttgggttta 3209
                                                                                          3210 gcgttgttgctttatctgaaaacttgcaaactaaaccattttaataggactaatgacaat 3269
                                      221 AAAATTATTTTTTAAAAAAAAAATTTTAAAAAATTTTGTAAAATTTTGTAAAAATT 162
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Clary, D.O., Wahleithner, J.A. and Wolstenholme, D.R.
Transfer RNA genes in Drosophila mitochondrial DNA: related 5'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ţ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mitochondrion Drosophila melanogaster
Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Tracheata; Hexapoda; Insecta;
Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera;
Muscomorpha; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophila.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              02-MAR-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  οŧ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Evidence from 12S ribosomal RNA sequences that onychophorans
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Satta, Y., Ishiwa, H. and Chigusa, S.I.
Analysis of nucleotide substitutions of mitochondrial DNAs
Drosophila melanogaster and its sibling species
MOI. Biol. Evol. 4 (6), 638-650 (1987)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lewis,D.L., Farr,C.L., Farquhar,A.L. and Kaguni,L.S. Sequence, organization, and evolution of the A+T region of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6 (bases 441 to 2967)
Satta,Y. and Takahata,N.
Evolution of Drosophila mitochondrial DNA and the history
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (bases 12511 to 12682)
Clary, D.O., Goddard, J.M., Martin, S.C., Fauron, C.M. and Wolstenholme, D.R.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87 (24), 9558-9562 (1990)
                                                                                                                                                                                                                                                                            DMU37541 19517 bp DNA circular INV 02-N
Drosophila melanogaster complete mitochondrial genome.
037941
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Drosophila mitochondrial DNA: a novel gene order Nucleic Acids Res. 10 (21), 6619-6637 (1982)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nucleic Acids Res. 11 (8), 2411-2425 (1983)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Science 258 (5086), 1345-1348 (1992)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  evolutionary considerations
Genetics 118 (4), 649-663 (1988)
88212147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (bases 14215 to 14512)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (bases 14917 to 19517)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (bases 5268 to 13619)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (bases 5269 to 5695)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (bases 804 to 1778)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                melanogaster subgroup
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  U37541.1 GI:1166529
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                modified arthropods
                                                                                                                                                                 . 3270 taacaacaaaat 3281
                                                                                                                                                                                                   161 AATTTATAAAT 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Garesse, R.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fruit fly
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         83090428
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      83220794
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               83245048
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         88174373
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                91088557
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   93088057
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     genes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DEFINITION
ACCESSION
VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                         RESULT 12
DMU37541/C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MEDLINE
REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REFERENCE
AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TITLE
                                                                                                                                                                 ò
                                                     පු
                                                                                          à
                                                                                                                            셤
                                                                                                                                                                                                     g
```

```
E 10 (bases 1 to 19517)

S Lewis,D.L., Farr,C.L. and Kaguni,L.S.
Direct Submission

Direct Submission

Submitted (03-027-1995) Laurie S. Kaguni, Biochemistry Department,
Michigan State University, East Lansing, MI 48824-1319, USA

Location/Qualifiers

1. 19517

Ado East Lansing, MI 48824-1319, USA

Location/Qualifiers

1. 19517

Ado East Lansing, MI 48824-1319, USA

Location/Qualifiers

1. 19517

Ado Lansing MI 48824-1319, USA

Location/Qualifiers

Ado Location MI 48824-1319, USA

Location/Qualifiers

Ado Lansing MI 48824-1319, USA

Adol Lansing MI 48824-1319, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /product="trNa-Leu"
3083.3767
3083.3767
/note="TAA stop codon is completed by the addition of 3' A
residues to the mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GAIGGLNOTSLRKLMAFSSINHLGWMLSSLMISESINLILFFFYSFLSFYLTFWFNIF
KLFHLNQLFSWFVNSKILKFTLFMNFLSLGGLPPFLGFLPKWLVIQQLTLCNQYFMLT
IMMMSTLITLFFYLRICYSAFMMNYFENNWIMKMNMNSINYNMYMIMTFFSIFGLFLI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ALIGDDQIYUVIVTAHAFIMIFFWWMPIMIGGFGNWLVPLMLGAPDWAFPRWNWSFW
LLPPALSLLLLVSXWFURGAGTGWTVYPPLSACIAHGGASVDLAIFSLHAGISSILGA
VPFTTYINWRSTGISLDRWDFLWSVYPIALLLLLSDVLAGATHMLLTARINATSF
FDPAGGGPLLYQHLFWFFGHPEVYILLLPGFGMISHIISQESGKFFFGSLGMIYAM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LAIGLLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLATLHGTQLSYS
PAILWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSVDIILHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMAGF
IHWYPLFTGLTLNNKWLKSHFIIMFIGVNLTFFPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAYTTWN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LSDNNNLMSTEASLKYFLTQVLASTVLLFSSILLMLKNNMNNEINESFTSMIIMSALL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LKSGAAPFHFWFPNMMEGLTWMNALMLMTWQKIAPLMLISYLNIKYLLLISVILSVII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /translation="MFNNSSKILFITIMIIGTLITVTSNSWLGAWMGLEINLLSFIPL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /translation="MSRQWLFSTNHKDIGTLYFIFGAWAGMVGTSLSILIRAELGHPG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               IVSTIGSTISLLGILFFFFIIWESLVSQRQVIYPIQLNSSIEWYQNTPPAEHSYSELP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     join(1470. .1472,1474. .3009)
/hote="mechanism underlying reading frame shift after
first codon uncertain"
                                                                                                                                                    p (bases 1 to 408; 13319 to 19517)
Lewis,D.L., Farr,C.L. and Kaguni,L.S.
Drosophila melanogaster mitcochondrial DNA: completion of the nucleotide sequence and evolutionary comparisons
Insect.Mol. Biol. 4 (4), 263-278 (1995)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /product="cytochrome c oxidase subunit I"
/protein_id="AAC47812.2"
/db_xref="G1:7412849"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /transl_table=5
/product="NADH dehydrogenase subunit 2"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /transl_except=(pos:3767,aa:TERM)
/transl_table=5
melanogaster mitochondrial DNA Evol. 11 (3), 523-538 (1994)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /protein_id="AAC47811.1"
/db_xref="G1:1166530"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(1322. 1383)
/product="tRNA-Cys"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                complement(1403. .1468)
/product="tRNA-Tyr"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /product="tRNA-Ile"
complement(97. .165)
/product="tRNA-Gln"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1264. .1329
/product="tRNA-Trp"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            171. .239
/product="tRNA-Phe"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /transl_table=5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .3077
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .1265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SLFYFMF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3012
                                                          Mol. Biol. E
94285822
```

Gaps

57;

Indels

Mismatches 1469;

; 0

```
Conservative
Matches 1246;
                                                                                594
                                                                                                                                                                                        714
                                                                                                                                                                                                                                              774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1372
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1552
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1072
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1252
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1312
                            534
                                                     17804
                                                                                                                                     654
                                                                                                                                                                                                                   17624
                                                                                                                                                                                                                                                                       17564
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17504
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        894
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17444
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             954
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1132
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17205
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16847
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16967
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1432
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1492
                                                    g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 οg
                                                                               οy
                                                                                                       g
                                                                                                                                   ά
                                                                                                                                                             Ω
                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                Ω
                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                                   Db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٥y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    òγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ωp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                       /translation="MSTWANLGLQDSASPLMEQLIFFHDHALLILVMITVLVGYLMFM
LEFNNYVNFFFLHGQLEMHYTLPATILFFFALPSLALLYLLDEINBSPSTLKSTGH
QWYBSYEYSENDNIFEDSYMPTNELMTDGFRLLDDNRVVLPMNSQIRILYTBADVI
HSWTVPALGVKVDGTPGRLNQTNFFINRPGLFYGQCSEICGANHSFMPIYIESVPVNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /translation="MMTNLESVFDPLAIFNFSLNWLSTFLGLLMIPSIYWLMPSRYNI
MNSTLLTHEREFRILGSSGHNGSPFIFISLESILENNHWGLEPTIFTSTSHITLT
LSLALPEMLCFMLYGWNTHTQHMFAHLVPQGTPAILMPFMVOIETISNIIRPGTLAVR
LTANNHAGHLLLTLLGNTGSSMSYMLMTFLLMAQIALLVLESAVAMIOSYVFAVLSTL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /translation="MSTHSNHPFHLVDYSPWPLTGALGAMTTVSGMVKWFHQYDISLE
YGAUITILIVYQWMRDVSRBGTYGGLHTYAMTGLKWGMTLFTLSSVLFFVSFFWAF
FHSSLSPAIELGASWPPMGIISFNPGCIPLLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNHSQT
TOGGLFFTVLLGIYFTILQAYEXIEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGIHVLIGTTFLLV
CLLRHLNNHFSKNHHFGFFAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWGG"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /translation="MFSIIFIALLILLTTIVMFLASILSKKALIDREKSSPFECGFD
PKSSSRLPFSLRFFLITIIFLIFDIFUSALILPMIIIMKYSNIMIWTITSIIFILILLI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ø
                                                                                                                                                                                                                                              'translation-"MPQMAPISWLLLFIIFSITFILFCSINYYSYMPNSPKSNELKNI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      complement(6401 .8124)
/note="TAA stop codon is completed by the addition of 3'
residue to the mRNA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /codon_start=1
/transl_except=(pos:complement(6401. .6402),aa:TERM)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Length 19517;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /product="cytochrome c oxidase subunit III"
/protein_id="AAC47816.1"
/db_xref="GI:1166535"
/product="cytochrome c oxidase subunit II"
/protein_id="AAC47813.1"
/db_xref="GI:1166532"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DB 6;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Score 157.6; DB 6
Pred. No. 7.7e-12;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /protein_id="AAC47815.1"
/db_xref="G1:1166534"
                                                                                                                                                                                                      'product="ATPase 8"
'protein_id="AAC47814.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              complement(6337. .6401)
/product="tRNA-Phe"
                                                                                                                                                                                                                             /db_xref="GI;1166533"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       'db_xref="GI:1166536"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        981. .6045
product="tRNA-Ala"
055. .6118
                                                                                                          1768. .3838
/product="tRNA-Lys"
                                                                                                                                   3840. .3906
/product="tRNA-Asp"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /transl_table=5
/product="ATPase 6"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       'product-"tRNA-Gly"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 product="tRNA-Arg"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              product="tRNA-Asn"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       product="tRNA-Ser"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /product="tRNA:Glu"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GLYHEWNOGMLNWSN"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /codon_start=1
/transl_table=5
                                                                                                                                                                                           /transl_table=5
                                                                                                                                                             3907. .4068
/codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                      /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.68;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . .5961
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5607
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .6183
                                                                                             FIKWISSNNS"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . .5524
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .6318
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .6251
                                                                                                                                                                                                                                                            NLNSMNWKW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           'SSEVN"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Query Match
Best Local Similarity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                trna
                                                                                                          trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LRNA
                                                                                                                                     trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 trna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            trna
                                                                                                                                                                                                                                                                         CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CDS
```

17565 TTATTTTAAATAATTTTTATAAAATAATTATTATAAAATAGTTTATAAGTATAA 17146 17625 17505 17206 1011 1071 1131 1371 cgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaaactagga 1491 833 953 17684 AAAATTTTTTTAAAAATGAAAATAAATAAATTATATTTCATTATAAAATTTTAT taaccgtetetecaaaaaaaateaaaaetttataatttetaaaactatgtgtaattt tgtċttcttaggatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccgggagttcaactctc aaatttatgtattttctattaaaaaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaa cttattttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcatttta AAATAATACATTTAAGAAATTTTTAAAAATTTTATTAAATTTATTAAATTAATT tgctgaaatcaaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaac tttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaagatataatgttgtttttgtttct tat--gttacattttcatggaatatatattcataacaaaaaatgtattttaatatgatga gagattaccatccaaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataactaaacaatacatg tgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaa atgggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcac 17027 ININCANTINATINATICAGAITINGIGAITAAAAITAAATINITITATIATATATATA TTATTTATAAAATAATTTA----TTATAAAAATAGTTTATTAAGTATAATTTAAATCA tacctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaatacattt acaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaa gacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaacttaaaagtattgcattcacaatcctta qq

QY Db	1612	atctatcaattaaaatacatttaataatgcataattctgta-atatctatctttaatttc 1670
Oy Dp	1671 16670	catatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaa-caaaaagttag 1729
oy Op	· 1730 16610	ggaaaagttgacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatattt 1789
Qy Db	1790	ccaatatatactacatgtagtattattatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtgga 1849
Qy Dp	1850	ttgttacttgttggaggatgctatttttccttcttgccataatatttacgagtatggg 1909
Qy	1910	ataactacatactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaata 1965
Qy Dp	1966 16375	caccaaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgtatctaatctcaaattctca 2025
Qy Db	2026	atcaaagtattaatttaccgatggtaagaaagttaaccgatataattatcaaaagaaag
QY Db	2086	aataagtcaacagattcttaatctctttattttggtatatgaacatttgtacaaaaatct 2145
Oy Db	2146	caaaagataigtaacigittaaaatataaaitcacigagattaaitcitcaga 2198
Qy Db	2199 16135	ctcgtgttagctataataatgtcaagagttcttcttgtttcaaggaaaaccttaaagat 2258
Qy Db	2259 16075	atgtatattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtcacaaacat 2313
QY Dp	2314	tactttaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgat 2373
QY Db	2374	tattgatatatcgtcaactgaattttcttccgaggatataattctcaaacatagca 2430
Oy Dp	2431	agaatctcataataatgtttcgtgactacctttagacgaaatttttttaagattcgtaac 2490
OY Dp	2491	gtgacttatggtctcttgctgtggggtcaatgcgaataaatctaaatgtatgggagtca 2550
Q Dp	2551	aataaaataccaagaaaataaaggagcagcaccaataaactatatgggaccagaaatc 2610
Qy Db	2611 15719	ctttcattggtttaaaataggattatcccgaaagatgaaggactaaattgaaactgattg 2670

```
NITION Plasmodium falciparum MAL3P5, complete sequence.
SSION AL034556 AL008971 AL008972 AL008978 AL010141 AL010153 AL010162
AL0134556 AL008971 AL008972 AL008978 AL010141 AL010153 AL010162
AL0134556.3 GI:7711064
NEDS AL034556.3 GI:7711064
NEDS GIIIIam, N., Harris, D., Chillingworth, T., Gentles, S., Gwilliam, N., Harris, D., Mollo, S., McLean, J., Hornoby, T., Horrocks, P., Jagels, K., Jasal, B., Kyes, S., McLean, J., Moule, S., Mungall, K., Murphy, L., Oliver, K., Quail, M.A., Rutter, S., Skelton, J., Squares, R., Squares, S., Sulston, J. E., Whitehead, S., Woodward, J.R., Newbold, C. and Barrell, B.G.
The complete nucleotide encores
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15494 AAAATTTTAATAATTTTTTTTAATAGATTAAATTTTCATTTTTGTAAAAAAATATTTT 15435
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2671 ggggtaggaagagatccgtcacaatcattaatggcttccacgcggaaacttgtcgtttat 2730
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2971 tagcgaaaatagtgattatgagcgttttacaaaaatacgattttagcattgaacttcctt 3030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3031 tatgtaattcggtcaaatgttggcatgaagaagcaagtttgcaacattaaatttcattta 3090
                                                                                                                                                                                                              3091 aaaatcgtgttgacatactttaaaatctaaaatataggaagaagaaccaaaacattaaattt 3150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3151 agtaagattctaatgaacatttataagtta-taacttataaccaacaaaagttgggttta 3209
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2 (bases 1 to 86827)
Bowman,S., Skelton,J., Churcher,C., Lawson,D., Quail,M. and
Barrell,B.
                                                                    2731 acaatttcattaactttcgggtcgggtttatattccaaatgggtcaaataattagttt
                                                                                                                                      2791 aatacactaacggagtaattaattggtgactacaattttatcagtttggtgcaattagaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                 gagaattttgtgtcaaattcaaattaatttcatgaatataggaaattattagatactc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nature 400 (6744), 532-538 (1999)
99376085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15077 AATTTATAAAT 15066
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3270 taacaacaaaat 3281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    falciparum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULT 13
PFMAL3P5/c
LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SOURCE
ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                   2911
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JOURNAL
MEDLINE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REFERENCE
AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KEYWORDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VERSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TITLE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            q
                             g
                                                                                                q
                                                                                                                                                                      g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 QQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                        ρp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ŏ
                                                                  οy
                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                           οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
```

COMMENT

```
Join(7669. 7717,7800. .7829,7912. .7940,8064. .8106,
8302. .8368,8568. .8641,8713. .8812,8924. .9006,9122. .9258,
9369. .9505,9613. .9838)
/gene="PRCOS81w"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     join(7669. .7717,7800. .7829,7912. .7940,8064. .8106,
8302. .8366,8568. .8641,8713. .8812,8924. .9006,9122. .9258,
9369. .9505,9613. .9838)
/gene="PFC0581w"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /product="ippothetical protein, PFC0581w"
/product="ippothetical protein, PFC0581w"
/protein_id="CAB90285.1"
/protein_id="CAB90285.1"
/protein_id="C1:7711066"
/translation="MKKKKHFSIKFVNVDKNKYVLCSKDYIRIINYMIGHHFRLL OKTHIYFANEQIASSFFESHKNYRYTKEDIIDGIEKCWFNITDYLISESTRONDFS
NKTHYTAMRNKNDQLITTSYSNKKTDTVNARFOWAQDESTFELNIKESHRWSSPGA
IKVKDEBIVSKKNNSPSALGNDSNGYTKKTUDFLLLNITESETKYNFASVGKVVY
TLKKEKKKIWNRLLSKEKYPNMQVWWDMKEKRIHIITFVTINLFFLLSLSHRYHDSV
                                                                                                                                                                                                                                      YKNK TKKTT TYLNNI SNDLYPYNI SYNKIYNONKYKNRKNEGHIFYSLKNDIHLLLF
LYTORIONCCDIFSY IYKKYNFNEKNPFLNYLYYELHYIVYSEKKKKKFFSFISSSP
YSYDTMVNSFTFSYFFFSLSYLLFILFYHPDMYASY IFFKTLTYSGLPTYYYSLXNI
                                                                                                 NNNIVNGDIKNNNIIFKKKYNLFESSIISYFYIKDIYEYNYKLRLYYIYDNLIKKFCR
                                                                                                                                                         Y FLKMNEHINRKLY KMKRAFHYY IY NFDQFI INNY Y HI IHKKNIHK IHIHLKQCKDKE
                                                                                                                                                                                                  IDIVKFKDLYYCMINNINNIFSYIHKVDHNECVYRIFKAYNKILLYEYNYLNEKENIY
          NNNNICSNNNNNICSNNNNNICSNNNNNICSNKMLDEFCQDNKFNDYNTRKKEKRKRI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8055. .8063
/note="potential splice acceptor sequence for exon 4 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8293. .8301
/note="potential splice acceptor sequence for exon 5 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8559. .8567
/note="potential splice acceptor sequence for exon 6 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PFC0581w"
8704. .8712
/note="potential splice acceptor sequence for exon 7 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7790. 7799
/note="potential splice acceptor sequence for exon 2 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /note="potential splice acceptor sequence for exon 3 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8913. .8923 /note="potential splice acceptor sequence for exon 8 of /note="potential 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          protein, len: 324 aa,
splicing prediction very
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              oţ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3107. .8112
/note="potential splice donor sequence for exon 4 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8369. .8374 \ensuremath{\text{Anote-n}} rotential splice donor sequence for exon 5 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    oŧ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8813.\ .8818 /note="potential splice donor sequence for exon 7 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ō
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ō
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8642. .8647
/note="potential splice donor sequence for exon 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7830. .7835
/note="potential splice donor sequence for exon 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7941. .7947
/note="potential splice donor sequence for exon 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          œ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   QNFLKEEKNNSDKLQDDIDEDEEKYFDEEILREAKKKSEEYDKDDEEL'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9007. .9012
/note-"potential splice donor sequence for exon prc0581w"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /note="PFC0581w, hypothetical revised: new gene prediction,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .7911
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tentative"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PFC0581w<sup>1</sup>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MVVCGPKT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PFC0581w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7901.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8642.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CDS
                                         Je (bases I to 86827)
Lawson, D., Bowman, S. and Barrell, B.
Direct Submission
Submitted (17-DEC-1998) P. Falciparum Genome Sequencing Consortium,
The Sanger Centre, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge
CB10 1SA, UK
On May 5, 2000 this sequence version replaced gi:4493931.
For more information about this sequence or the Malaria Project,
see http://www.sanger.ac.uk/Projects/P_falciparum.
Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /clone="MAL3P5"
join(322. .603,826. .1023,1197. .1301,1458. .2942)
/gene="PRC0575w, MAL3P5.1"
join(322. .603,826. .1023,1197. .1301,1458. .2942)
/gene="PRC0575w, MAL3P5.1"
/note="PRC0575w, MAL3P5.1"
/note="PRC0575w, MAL3P5.1"
/note="PRC0575w, MAL3P5.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /product="igpothetical protein, PFC0575w"
/protein_id="CAB38969.2"
/db_xxef="C1:7711065"
/db_xref="SPTREMEL:09758"
/db_xref="SPTREMEL:09758"
/tb_xref="MILKNVYIYISSCFILFDLCFSFHLLKMKYKNHMNMKSVTFFL
RSPQIYRKRFKRSRIKNVSFKKKQKKPLFLFENLKKGFSFLGFWRNQYDQKYIDDVIS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 IYEECVGDLIRKKIERYNLYCEKKKIKFHMKDAIKKMEINMKDDDLYFNYHYDELLRC
FTMKLNIERNNKNIIRSNYDNINNDISIDKDMYMNNPIDVNINNISLDEKIKEQFENP
DDENLKELKDTYEQFQLFNDNIIKYIEEDQPLYNINDNSNINDNNNINTMKNKHKIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DTYNDDDYDY EKEEDLYIQKNIDDY IYKNTIGMNKSLEEFKNQFIEQALIEFQNFLS
YNLDOHGRYKSNDEWTKRIDINY TINKOFIDELLQUARDENETSKNIDNISND
ISNNEINIIKLKKLANGSED INTESDLIYERLAYU,WYIQKIEYLKRYQYDIINE
YPIIKNEKTYLDLLAYGYKIVMSPDVDNSLFEKTKIDSIPNEKDKNNQMENQKNSKNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /translation="MLGLKRKNVFYLLVSVPSLFAYFLKRHKDNENNYETLINNNDIE
KIKKIRIHNKCSYIPLLFLNIYDSYIYKNKILRWLYFKFRKRRKDKEEYYITUMVRK
KRREAIKYNFISDEQNLFNKFYIYEIVLEYSLKYGILSPHLSLYILKNISEHCVNIYP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FYDHINSSSNRCSFKNLKKQQTDDNTKHIIMGKEKYPMNKSDHEKKNNNTCGNINIEK
BOKKDILKKYTYEKGWKLDDIQILMELYWIYWRLEFECSIKLISIKNTHLEEKKME
FDKDNKIIYLNSADYMNILRRNILKRESKNEERENINSFASFPFLLSKNIIYFEDEIG
RSRDNTIYNNYDKETNKTTTNNNNDNDDNICSNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNNDHICSNNDHICSNNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHICSNNDHI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          VHSILNQISEKVKEKKDAENYLALHLFLLKDENITLFSMMHIMDFFKSKQKVIECIRD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IKSKKKRKKNLSIYINLFICTLIYFTYCMCLLIKYISHLCIFFFFFFFFCFFLCYNILER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SLYYYNKLDNKHNLINEKKLKYFKQINNEHTQQAPTNHTHHNNNNNKKPLDINIHSC
KNTNISSYSTYNNMEKENINIYDKYNIHNFYTEKSISYKDENCQHITLMIYLLNQTY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DNICRICLNTNTNIYINFYMINILKYICYKNMEIILLNYNHIEDMKKKINQKNNTNTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NINNLTRIKQVTHKKKSNEFTKENIKQILLHCVFSKIDFKIINNLSYIIKHFQMSNIT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LFKY IYSFFFKKEENHIYDLFEDQMMNHLHKKENDKFYNYSNENTHNNIYKY ISDNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1024. 1029
//note="predicted splice donor sequence for exon 2 of PFC0575w (revised)"
complement(3354. .6644)
/gene="PFC0580c, MAL3P5.2"
Complement(3354. .6644)
/gene="PFC0580c, MAL3P5.2"
/note="PFC0580c (MAL3P5.2"
/note="PFC0580c (MAL3P5.2), Hypothetical protein, len: 1097 aa, possible signal sequence, predicted using hexexon"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       604. .609
/note="predicted splice donor sequence for exon 1 opercosts (revised)"
PHC0575w (revised)"
/note="predicted splice acceptor sequence for exon (revised of PFC0575w)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /codon_start=1
/product="Hypothetical protein, PFC0580c"
/protein.id="CAB38968.1"
/db_xref="GI:4493932"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /organism="Plasmodium falciparum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /db_xref="SPTREMBL:097257"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /db_xref="taxon:5833"
/chromosome="3"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /strain="3D7"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LIMFNVM
Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     source
JOURNAL
REFERENCE
                                                                                                                                               TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               gene
                                                                                                      AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FEATURES
```

```
complement(join(10024. 10044,10320. 10336,10397. 110445, 110613. 10674,10773. 10799,10920. 110999,11157. 11237, 110613. 110674,10773. 11079,11950. 12040))
// gene="PFCO582c" complement(join(10024. 11074,10320. 10336,10397. 110445, 110613. 110674,10773. 11079,11950. 110699,11157. 11237, 111673. 11515,11175. 11767,11950. 12040))
// gene="PFCO582c" hypothetical protein, len: 177 aa,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7;
                                                                                                 of
                                                                                                                                                                    9601. .9612
/note="potential splice accetor sequence for exon 11 of
PFC0581w"
 of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          41454 ATATTTATATATGTAATTGTATAATAAGAATAATATATAAATTAAATATATATATTTTGTA 41395
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       41094 TATTAAATATATAAATATAATATAAATATAAATTTCATAAAATAAATAAATACATATAAT 41035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaaacaagttaataacaacaacaatacatgtg 1073
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                atcacaatcaatgacagtttttgatcttaaaatagaaatgattgagcaaacctcaaaaatg 1133
                                                                                                   exon 10
                                                                                                                                                      oţ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aaatttatgtattttctattaaaaaagaaagaaagaattcatattacttatagaattaaa 593
exon 9
                                                of
                                                                                                                                 9506. .9511 / Anote="potential splice donor sequence for exon 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tgctgaaatcaaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaactcaaatatatgataaatcatttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        acaaaatttctatgaaattataataaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         taaccgtctctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaaactatggtgtaattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaattaaggtataatgttgttttgtttct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tatgttacattttcatggaatatattcataacaaaaaatgtattttaatatgatgaga
                                                    exon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Length 86827;
 for
                                                                9361. .9368 .
Anote-"potential splice acceptor sequence for
PC0581w"
                                                for
'note="potential splice acceptor sequence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /codon_start=1
/product=hypothetical protein, PFC0582c"
/protein_id="CAB90286.1"
/db_xref="G1:7711067"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.6%; Score 156.8; DB 96; Length ilarity 43.0%; Pred. No. 7.8e-12; Conservative 0; Mismatches 1502; Indels
                               revised: new gene prediction"
                                                                PFC0581w"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Best Local Similarity
Matches 1143; Conserva
                                 misc_feature
                                                                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                misc_feature
                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      41274
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         774
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1014
                                                                                                                                                                                                                                      gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             954
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        534
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        41214
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         41154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             40919
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ρp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            δ
```

TATTATAAATTAATTAAATATAATAATAATGTTATATAATTAAATTAATTATATTAA 40800 TTAATTAAAATATAATAATATTATTAATTAAATTTAAATTTAATTATTATTAATTAAATA 40680 40260 ATAATA-ATTAATTTTAATTTAAATTAAATTAAAACAGTATTTAATAATACGTGTGT 40202 gggcataatatttggttttaattaagtccatagattttttaggaccatctctaatcacga 1313 caaatatcctaaattgtaacacat-ttaaaacttaaaagtattgcattcacaatccttaa 1372 tocottgtagactttttgttttcaaatctttttttttctttcaaaaaatcaataattagttaat 1253 gataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaa 1492 1553 acctttaaaaaatatatactcatatcgaaagttttaaattttgcgaaattaaaatacattta 1612 1673 tatagaaccaaaacaaaataaacatatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttaggga 1732 aaagttgacctaactagcttgattgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttcca 1792 tatgicactagaitccaaaacgiagaccaattgiatciaatcicaaattcicaatcaaag 2032 2213 aataatgtcaagagttcttcttgtttcaaggaaaaaccttaaagatatgtatattttctg 2272 tottottaggatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccgggagttcaactctctc 1193 40440 ТАТТАААТААТТАТТТААТТТТААТАТТААТАТТААТТААТТААТТАААСТТАААААТАТААА ttacttgttggaggatgctatttttccttcttgccataatattttacgagtatgggata actacatactcatgattatgaaacgctcactttatttgaaaaacctcctaatacaccaaa 39963 -TTTAAATTATTATTATAATTATTAAGAATTAATTATATATGAATTAAAATGTTAT tatgtaactgtttaaaaatataaattcactgagattaattcttcagactcgtgttagctat caacagattettaatetetttattttggtatatgaacatttgtacaaaaateteaaaaga 1433 1913 1254 40859 1194 1373 40619 1733 1853 1973 2033 1134 g q g ŏ g g g QQ ò δý g οy δ οy δ δ q δ g QY Db g qq Dp QQ g g δ οy δ ò g δ δ οy οy

2273

ð

g

39784

g

2333

ò

a

2393

ò

g · ŏ

2453

염

39484

q ò g

ŏ

```
Submitted (24-5EP-1998) P.falciparum Genome Sequencing Consortium, The Sanger Centre, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge (210-1854, UK)

On Dec 16, 1999 this sequence version replaced 91:5763807.

For more information about this sequence or the Malaria Project, see http://www.sanger.ac.uk/Projects/P_falciparum. IMPORTANT: This sequence is unfinished and does not necessarily represent the correct sequence. Work on the sequence is in progress and the release of this data is based on the understanding that the sequence may change as work continues. The sequence may be contaminated with foreign sequence from E.coli, yeast, vector,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LQIKKRSNLKKNHNIRKMEDNESSFIDIGSNLTDKMFDGVYNSKKHENDLQNVLNRAK
NNNVDKIIITCTCLAEIDKSLKICETYDPEGKFLYLSAGVHPTNCYEFIDKNKHEEKE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     AMRKLLSGEINSIKLDNGDELKIKLNDEKHKDSTKWDKSYSFISNLEEEKYSQTDLFR
KKQEINEANTKIIEDRQEFYILNNDEIENIATRFVLENNFDELYIQSFKQSLIDIIQS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IIAKKEYEEFIKYFKNEQVENSKMENGNKKICDGEKDMNNLNEILLEKNLDTIPGFKY
NEKDKEYLENLKNKIIKYPNRIVCIGEIGLDFDRLYFCSKYIQIKYFIFQLKLVQMFN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LPMFLHMRNCSETFFKIVDIYKFLFEKNGGVIHSFTÖKEDIVHIIVQNYKNLYIGVNG
CSLKSLENINAVKKIPLNLLLLETDAPWCGVKKTHASYEYIKDTYEKRAYTNLKKIKN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /translation="MKLVFHYIKYINVLFYISIIFLKSNSLKIYNDLRYISTVNKYKV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             'translation="MKLLNNRFVVLCPIIILFFFLNSVVLGNNNRNNINFHETENAAK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /note="possible cen1, region of very high [A+T] content"
14884. .20352
                                                                                                                                                                 Bowman,S., Churcher,C., Harris,B., Harris,D., Lawson,D., Quail,M. and Barrell,B.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(join(1748. .2598,2748. .2848,2990. .3276))
/gene="MALIP3.01"
/note="MALIP3.01, conserved hypothetical protein, len:
aa, similarity: UPF0006 family eq to
YBLO5C/YBLO512/YBLO511, YBF5_YEAST (418 aa), fasta
scores: opt: 316, E(): 1.1e-12, (33.2% identity in 271
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  complement(2599. .2610)
//otce="potential splice acceptor sequence"
complement(2742. .2747)
/note="potential splice donor sequence, atg/gttaaa".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /note="potential splice donor sequence, aaa/gtaaaa" 5005. .5496
                                                                                                        Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium.
1 (bases 1 to 67970)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /product="conserved hypothetical protein, UPF0006
/protein_id="CAB63556.1"
/db_xref="GI:6594244"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /note="MAL1P3.02, hypothetical protein, len: 163 contains possible signal sequence"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .2598,2748. .2848,2990.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /product="hypothetical protein, MALIP3.02"
/protein_id="CaB63557.1"
/db_xref="GI:6594245"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      complement(2849. .2861)
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(2984. .2989)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /orqanism="Plasmodium falciparum"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      complement(join(1748.
/gene="MAL1P3.01"
                                                        malaria parasite P. falciparum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /strain="3D7"
/db_xref="taxon:5833"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IIKCDDNTIFKERNEPYNIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Location/Qualifiers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JOUS. .5496
/gene="MALIP3.02"
5005. 5405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5005. .5496
/gene="MAL1P3.02"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /codon_start=1
  GI:6594243
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /chromosome="
                                                                                      Plasmodium falciparum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                67970
                                                                                                                                                                                                                                  Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ohaqe etc.
                                                                                                                                                                                                                                  Direct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      source
                                                                                      ORGANISM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gene
                                                                                                                                                                                                                            TITLE
JOURNAL
  VERSION
KEYWORDS
                                                                                                                                            REFERENCE
                                                                                                                                                                          AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FEATURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              COMMENT
                                                        SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15-DEC-1999
39544 ATTTATATTAATTAATAATATATATTAATTTATTTAATTTAATTAATTAATTAATTTATTATT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               gtcgggtttatattccaaatgggtcaaataatattagtttaatacactaacggagtaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               39244 AATATATTTATTTATTTTAATAAATAATAATATTTTATTTATTTAATTAATTAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2513 gggggtcaatgcgaataaatctaaatgtatgggagtcaaataaaataccaagaaaaataa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TTTAATAAATAATATATATTAATTTATTTTTATTTTAATAAATAATAATAATTAATTAATTAAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2573 aggagcagcacccaataaactatatgggaccagaaatcctttcattggtttaaaatagga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ttatcccgaaagatgaaggactaaattgaaactgattgggggtag--gaagagatccgtc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  acaatcattaatggcttccacgcggaaacttgtcgtttatacaatttcattaactttcgg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aattggtgactacaattttatcagtttggtgcaattagaaacgaacatagtcgtaaaata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             caaattaatttcatgaatatatggaaattattagatactctagcgaaaatagtgattatg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           agcgttttacaaaaatacgattttagcattgaacttcctttatgtaattcggtcaaatgt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tggcatgaagaagcaagtttgcaacattaaaatttcatttaaaaatcgtgttgacatactt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           taaaatctaaatataggaagaagaccaaaacattaaatttagtaagattctaatgaacat
                                                                                   taattatgatgatataatttgctattcattgtcacaaacattactttaaaaaatcgtatt
                                                                                                                                         gaattttetteegagggatataatteteaaacatageaagaateteataatgttteg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cgagttcggtgttatacctttatttacgttaaaaaaaatacgagaattttgtgtcaaattt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               38946 AGAAAGAATTAAAATAAAATGTATTATAACATAAATAATAATAATAATATTATATTATATATATATAA
                                                                                                                                                                                                 ttcattactacaatgttgactaagaacaaaaatacattgattattgatatatcgtcaact
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tgactacetttagacgaaatttttttaagattegtaacgtgacttatggtettgetgt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PFMAL1P3 67970 bp DNA INV
Plasmodium falciparum MAL1P3, complete sequence.
AL031746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               38826 ATATTAATTAATTAAAA 38807
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3171 ttataagttataacttataa 3190
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PFMAL1P3/C
LOCUS
DEFINITION
ACCESSION
```

2633

ö

39364

g

2751

ò

g

2811

ò

q

39304

g

2691

õ

2931

39064

g ò

2871

δ q à 2991

39006 3051

g

3111

ò

qq ò

ò

aa

family"

aa,

gene

RESULT 14

CDS

```
DKKKEENSEVWSLYKTGQHKPKNATEHGEENLYEEMVSEINNNAQGGLLLSSPYQYRE
QGGGGISSVHETSNUTKDNDKENLSEDKKEDHQEEMLKTLDKERKQKEKBMKEOE
TIEKKKKOEEKEKKQEKERKQEKERKQKEREMKGKEK TEKEKKKEEKEKKKK
HDKENEETWOPDOTSEFTNNEINVPLPSPLTDVTPEEHKEGEHKEEEHKEG
                                                                                                                      CFNYSIDRSLAEGSSESKETKVKDIPNIELLKSLNINYEEYEKMKEIVGSFMDNNNLN
IANEVLKNIHSFTNIENIFSLINDSSKSPVLKTFLKEFGSIFPHMLNNVPKLLFDLCQ
RNPLHIILGLIVILAAIYVFENFKNFEC"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /translation="MEQIGIANNIFTEIGKNIVKRSGPFEIMRKKFIEEVSKKISNSL
NIENIKECKKNCRXINYWMDDKEEEFVSKKFFVYEYITSNVWKNEFEKAIINTLKNKT
KTCLRSRKKYPKEIRNIMGELEDYIDAINDYKKQFKNLYCWSERYIDYKKMLNEMKEY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /translation="mnvLFLSYNICILFFVVCTLNFSTKCFSNGLLKNQNILNKSFDS
ITGRLLNETELEKNKDDNSKSETLLKEEKDEKDDVPTTSNDNLKNAHNNNEISSSTDP
                                                                                    /translation="MRIKMNSGIFFIKLLICISFICVFECFNKCMISYRKDLLWYSEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TNI INVNDKDNENSVDKKKDKKEKKHKKDKKEKKEKKDKKEKKDKKEKKHKKEKKHKK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /note="MALIP3.06, garp, len: 673 aa, similarity: almos
identical to GARP_PLAFF (678 aa), fasta scores: 97.6%
identity in 678 aa overlap"
/codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  534 aaatttatgtattttctattaaaaaagaaagaaagaaattcatattacttatagaattaaa 593
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    774 taaccgtctctccaaaaaaaaatcaaaacatttataatttctaaaactatggtgtaattt 833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /note="MAL1P3.07, hypothetical protein, len: 1555 aa"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29; Gaps
                                                                                                                                                                                                              36744. .36749
/note="potential splice donor sequence, aag/gtatga"
36854. .36863
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     complement(40204. .40209)
/note="potential splice donor sequence, aag/gtaaca"
join(45401. .40396,46562. .50233)
join(45401. .40396,46562. .50233)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cttattttatgtgtatataacatatctataaagaaactcaaaatatatgataaatcatttta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   acaaaatttctatgaaattataataaaaaaaagtcacttttgacacttaaaaggttgacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DB 96; Length 67970;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            // Applement(join(38049. .39995,40210. .40284))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          complement(join(38049. .39995,40210. .40284))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /product="hypothetical protein, MALIP3.07"
/protein_id="CAB63562.1"
/db_xref="GI:6594250"
/product-"hypothetical protein, MAL1P3.05"
/protein_id="CAB63560.1"
/db_xref="GI:6594248"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(39996. .40005)
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(40204. .40209)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Indels
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /product="hypothetical garp protein"
/protein_id="CAB63561.1"
/db_xref="G1:6594249"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   John (45401. .46396,46562. .50233)
/gene="MAL1P3.07"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0; Mismatches 1058;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pred. No. 3.2e-11;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Score 152.2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.48;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /gene="garp'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /gene="garp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Conservative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Best Local Similarity
Matches 886; Conserv
                                                                                                                                                                                                                 nisc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                             misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Query Match
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            654
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   714
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CDS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KEFKLIKMPWESFFERYLLINERMERGYCK RELYLSYIGVETSSISSOLVEVYTEFI
YLKDRLNKKEEIKFTSIIMPLYYKILLSNVANFPNLVNNVMEGIVNIKRLNNYINDH
LYYNDIKTEMPREDATAVDYFTE, DOEBNITSHDDGTSRIKHLKKNYINNYINDH
LYYNDIKTEMPRHAININKULSOLUKUVNNWEGIVNIKRLLNY
MRYKFFFYRKMNYHKNIIMKQILSGLLKNVDDNTNKKICFQERKSNSTYNYNSHIIHE
KKEEVENIHNSSNSTWSNEFKEKKNNEYIIKLENCSFGLSYDNKCDNDHILKNINFN
LKRNSLAIIIGNNGSGKSAFFHSILGDFNWTHGNLY TENFFKKMPILYVPQNSHLFMG
NIRSMILEGNEYNDLIYKTTLLDDISTLENGETJENGLINNKNISSYNNKKSKLVYNIPFNEN
YLQKCLMDDNNFYLYLLDDIFTSLDPSISKKIFSNYRKKSKLVYNIPFNEN
YLQKCLMDDNNFYLYLLDDIFTSLDPSISKKIFSNYRKKSKLVYNIPFNEN
YLQKCLMDDNNFYLYLLDDIFTSLDPSISKKIFSNYRKKSKLVYNIPFNEN
YLQKCLMDDNNFYLYLLDDIFTSLDPSISKKIFSNYRKKSKLVYNIPFNEN
KREEMNKNNKONNNNNNNSKDDHINTNMNDHRNYNDINLGFNSKKKKKNY
KREEMNKNNKONNNNNNNNNSKDDHINTNMNDHRNYNDINLGFNSSSSNY
KREEMNKNNKNNSDNEELIVRELYKDTHEEFNKSSSMPFVKSSSNMINNFYRSDENSSS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KITVEGRDITRYNRKGEDSITGILAGSSFVFVRWNIRFIEDPRNRFTDDEUTHALKLN
GINLGKNDLYRYNRKGEDSITGILAGSSFVFVRWNNIRFIEDPRNNFTDDEUTHALKLN
GINLGKNDLYRYMRKODMKSNYKKILOTSKYLNGSNDNTILLTNDGIRYLSLVRLYLL
RHKYKIILIDEIPIFNLNNSVHDELNSFLIGKAKSFNYIIRNHFPNNTVLIISHHANT
L3896...31533
/gene="rkna"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /note="MailP3.04, conserved hypothetical membrane protein, len: 203 aa, similarity: P. falciparum chromosome 2, preB0110W, 096126 predicted integral membrane protein (255 aa), fasta scores: opt: 335, E(): 4.9e-15, (36.1% identity in 191 aa overlap)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /translation="WKKSYTFINVTILLFLTLLLFLTYYNYDFSKTKFNNNIKIDIN
RFKRIIAEASEEGKYPWEEDFCLILNEEELIRPEHNDSPYLPEHYENIDKINELSINS
TKIWKETIKKMRONYEKETDNMNHNWRDFMMHYKWANIYLYKVHKLINITLKDLTNPI
                                                                                                                                                                                                           /translation="MTTYKENVGISNKGNKKKKSCQNISFLNFLSFDWIRPLINDLIK
GDIQELPNICRNFDVPYYASKLEENLKDIEVEDSEFYSEKNSSNEHVLHHCNSNDASE
KKVYNVYYHNILWSILKTFKFRIILIISFYILETLIVTLGGKFIDYYMRILEGQKIPV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DYIINFIKSTKKMEKDSLNENRSLPNVNIYNIMFSDVPSVTFFVTSCINLFNVFVKIF
MSFYVFHIKIGSNSVGIAIMLSIALYSAMILFEFLPSLFKSKYLIYRDKRIDNMHHVL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FKGSISLETYLMYFQQVGFVLLTSVVIFMLISIFTDEIKFVFLTMMSIISKNNKEHSD
TILQKQVRYLEYFVILDIISLVTSGICFSMIIYGNITSAIKVHNNILYSILNAPLYIF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            YNNNLGNIINRFIIDISAFDYGFLKRIYKAFFIFFRCILSSLLIIYMIRDCIFIFPFV
IILIYFFVFKRFSRGCKEAQRLYLSCHTPLCNIYSNALSGKNIINIYKKNTYHLDVYE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LSTLGYCISFSARLGVIIKFLLCDYTHIEKEMCCVQRLEEFAKISNKENBL
NVITTQTYKEKNENISDKISAIVEYKNVSLSSIINSSQDDESKKKYGIKFENVYVSYK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      YISFLKDFKVFSGLVVVMIMFFHLFFEALLHFYFHLFTINLKVSLMYFLYKINLCSNN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NHLQNPDAFYNTYRKFSSQTEIDEISRDFLSIGKNASSSSGIKNNNKNIDNNKFVEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HYINNFRISYFFKWLINIWASLYIKIFILLLTTYIIMHPHLYASGIIKLYKEKNYVRI
                                                                 aa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /note="region containing small subunit, 5.8S and large subunit rRNA genes and spacer regions" 23896. 31533 /gene="rRNA"
                                                           /note="MAL1P3.03, putative ABC transporter, len: 1822
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               join(36657. 36743,36864. 37343)
/gene="MALIP3.05"
/note="MALIP3.05, hypothetical protein, len: 188 aa"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HDKEETITTWIKWIOEDIEYFLFNLQVEWLRILTLELFYKNKE"
complement(32477 .32486)
/note="potential splice acceptor sequence"
complement(32669 .32674)
/note="potential splice donor sequence, aaa/gtatat"
join(36657 .36743,36864 .37343)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               'product="conserved hypothetical membrane protein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            complement(join(31966. .32476,32675. .32775))
/gene="MALIP3.04"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       complement(join(31966. .32476,32675. .32775))
/gene="MALIP3.04"
                                                                                                             /product="putative ABC transporter"
/protein_id="CAB63558.1"
/db_xref="GI:6594246"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /protein_id-"CAB63559.1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /db_xref="GI:6594247"
   14884. .20352
/gene="MAL1P3.03"
                                                                                       /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /codon_start=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     misc_feature
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               rRNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               gene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gene
```

7;

CDS

```
AC005504.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULT 15
AC005504/c
LOCUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DEFINITION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ORGANISM
9116
                               9116
                                               1949
                                                               9026
                                                                               2009
                                                                                              9668
                                                                                                              2069
                                                                                                                                                             8876
                                                                                                                                                                                                             2248
                                                                                                                                                                                                                                                                            2368
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TITLE
JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AUTHORS
TITLE
                                                                                                                                              2128
                                                                                                                                                                             2188
                                                                                                                                                                                                                                            2308
                1889
                                                                                                                              8936
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACCESSION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VERSION
KEYWORDS
SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AUTHORS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 REFERENCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOURNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 COMMENT
                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                                           a
g
               ò
                             g
                                             ò
                                                             g
                                                                              οy
                                                                                           Op
                                                                                                             οχ
                                                                                                                            qq
                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                            g
                                                                                                                                                                                                             ò
                                                                                                                                                                                                                                            ò
                                                                                                                                                                                                                                                           g
                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           δ
                                                                     10075
                                       10135
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1484
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgctattttttccttcttgcc 1888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tacatgtgatcacaatcaatgacagttttgatcttaaaatagaaat-gattgagcaaacc
                                                                                                                                                                     AATATTAATTTAATTTAAATTAATTTAATTTAGTTTTAATATAAGTATAATTAAATA
                                                                                                                                                                                     tcaaaaaatgtctttaggatcacaaaatctttcctttagcttattaaagccgggagttc
                                                                                                                                                                                              aactotototocottgtagactttttgttttoaaatotttttctttcaaaaaatcaataa
                                                                                                                                                                                                                              ttagttaatgggcataatatttggttttaattaagtccatagatttttaggaccatctc
                                                                                                                                                                                                                                                              taatcacgacaaatatcctaaattgtaacacatttaaaaacttaaaagtattgcattcaca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataaacatatcaa----atagtt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gtcaatgcgaaagcgatatttccaatatatactacatgtagtattattatatggaagtt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tgctgaaatcaaaaagaaagaaggatttctatatcataagtttcattattgtatcaaac
                                                      tatgttacattttcatggaatatattcataacaaaaatgtattttaat-----a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 atagaaacgataactccttactcaacaattagcccaaaaaaacatccataatgcatttaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9596 ІТААТТААЛТАААЛАТАТАТТАТАТАТТАТТАТТАТАТАТАТАТТТАТААТТАААЛАТАТАЛА
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 acatacgtacctttaaaaa------tatatactcatatcgaaagttttaaatttt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                tgatgagagattaccatccaaaaggtcgaacttatataaaacaagttaataactaaacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         =
=
=
                                                                                                                                                                     9954
                                                                                                                     1006
                                                                                                                                                     1066
                                                                                                                                                                                     1125
                                                                                                                                                                                                     9894
                                                                                                                                                                                                                    1185
                                                                                                                                                                                                                                    9834
                                                                                                                                                                                                                                                   1245
                                                                                                                                                                                                                                                                  9116
                                                                                                                                                                                                                                                                                   1305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1365
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9656
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1425
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1485
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9236
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1594
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1654
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9326
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9296
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1769
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9236
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1829
                                     10194
                                                     894
                                                                                     954
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1545
       셤
                                     a
                                                                     셤
                                                                                                   q
                                                                                                                                     셤
                                                                                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 셤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              'nΩ
                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                     ò
                                                                                                                                                                  g
                                                                                                                                                                                     ð
                                                                                                                                                                                                    셤
                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ð
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               õ
                                                     õ
                                                                                                                                                                                                                                                   ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                  à
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  å
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ð
```

```
S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 (bases 1 to 104992)
Hyman, R.W., Fung, E.L., Qin, F., Tamaki, T., Kurdi, O.B., Conway, A.B. and Davis, R.W.
                                                                                                                                                                                                                                           2068
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8817.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2247
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2367
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2427
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8577
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8757
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8697
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8637
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01-APR-1999
G IN PROGRESS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Submitted (21-AUG-1998) Stanford DNA Sequencing and Technology Center, Stanford University, 855 California Avenue, Palo Alto, 94304, USA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Haemosporida; Plasmodium
                                                                                      taattatcaaaagaaagaa-taagtcaacagattcttaatctcttattttggtatatga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           accttaaagatatgtatattttctgtaattatgatgatataatttgctattcattgtcac
                                                  ataatattttacgagtatgggataactacatactcatgattatgaaacgctcactttatt
                                                                                                                                              tgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaacgtagaccaattgtat
                                                                                                                                                                                                                                              ctaatctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaagaaagttaaccgata
                                                                                                                                                                                                                                                                  acatttgtacaaaaatctcaaaaagatatgtaactgttaaaatataaattcactgagatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          aattetteagaetegtgttagetataataatgteaagagttettettgttteaaggaaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aaacattactttaaaaaaatcgtattttcattactacaatgttgactaagaacaaaatac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      attgattattgatatcgtcaactgaattttcttccgagggatataattctcaaacata
8636 TTATATTATTATTTAATATATATATTTTTTTTTAATTATTATTATTATTATTATTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            **NOTE: This is a 'working draft' sequence. It currently ** CONSEST This is a 'working draft' sequence. It currently ** consists of 3 contigs. The true order of the pleces * is not known and their order in this sequence record is ** arbitrary. Gaps between the contigs are represented as ** runs of N, but the exact sizes of the gaps are unknown. ** This record will be updated with the finished sequence ** as soon as it is available and the accession number will
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hyman, R.W., Qin, F., Fung, E.L., Conway, A.B. and Davis, R.W. Direct Submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2428 gcaagaatctcataataatgtttcgtgactacctttagacgaaatttttttaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *** SEQUENCING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACUU5504 104992 bp DNA Plasmodium falciparum chromosome 12, ***, 3 unordered pieces.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Plasmodium falciparum 3D7 chromosome
Unpublished
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HTG: HTGS PHASE1.
malaria parasite P. falciparum.
Plasmodium falciparum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GI:4558584
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (bases 1 to 104992)
```

pct-us01-13059-3.rge

```
10;
                                                                                                                                                                                                                                                                              ATTATATATATATATATAATTAAATTTAAAATATAAATTAAGAAAGATAATTTTATACT 74043
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  74222 AATATAATTAAATTAAATTTAATAATTAAATATATTTTAATAGTAATTAAATTATAAA 74163
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aaaaaatgtattttaatatgatgagagattac....-catccaaaaggtcgaacttatat 1042
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tctttttttttcaaaaaatcaataattagttaa--tgggcataatatttggttttaatta 1277
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aa-gatataatgitgittittgittcitatgitacattticatggaatatatattcataac 987
                                                                                                                                                                                                                                                    cataagtttcattattgtatcaaactttcaaatttcatgtaatttgaaaggaaaaaatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aatagaaat---gattgagcaaacctcaaaaatgtcttcttaggatcacaaaatctttcc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        agtccatagattttttaggaccatctctaatcacgacaatatcctaaattgtaacacat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aattcatattacttatagaattaaaagctaagcagttgaaaacgtgaaagcagaatttct
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           629 aaaaaaaatagtaaactgctacaaacttatttatgtgtatataaacatatctataaagaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ctcaaatatatgataaatcattttaacaaaatttctatgaaattataataaaaaaagtca
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tttagotttattaaagocoggagttcaactotototocottgtagactttttgttttcaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TITATITAATTAAATATATAGTAATAAATAATTITATGTTATTATTAATAATAATTA
                                                                                                                                                                                                  Length 104992;
                                                                                                                                               others
           $8642: contig of 58642 bp in length
58842: gap of unknown length
91011: contig of 32169 bp in length
91211: gap of unknown length
104992: contig of 13781 bp in length.
                                                                                                                                                                                                  Score 151.4; DB 60; Length
Pred. No. 3.7e-11;
0; Mismatches 1021; Indels
                                                                                                                                               405
                                                                            Location/Qualifiers
1. .104992
1. coganism="Plasmodium falciparum"
/db_xref="taxon:5833"
/chromosome="12"
                                                                                                                                               9564 g 41411 t
                                                                                                                                                                                                  A.4%;
Similarity 46.0%;
O4; Conservative
 preserved
                       58643
58843
91012
91212
                                                                                                                                               ď
рe
                                                                                                                                                                                                                         Matches 904;
                                                                                                                                                                                                  Query Match
Best Local
                                                                                             source
                                                                                                                                             BASE COUNT
ORIGIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    749
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  689
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         569
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1278
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1103
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      74102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           74042
                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ολ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                qq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ŏλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      δ
```

```
ttttccttcttgccataatattttacgagtatgggataactacatactcatgattatgaa 1934
                     tatatatatatatatatatatgaaagttatatagaaacgataactccttactcaacaatt
                                                                                                                                             ggtagttaaaaaaaaaaaaatagtagatgtacatacgtacctttaaaaatatatactcat
                                                                                                                                                                  AATAATTATTAATATATTAATTAATTAATTTTAATTTAATTGTTTAATTAATTAATT
                                                                                                                                                                                       ataatgcataattctgtaatatctatctttaatttccatatagaaccaaaacaaaataaa
                                                                                                                                                                                                                                                                         catatcaaatagttttaacttaacaaaaacgttagggaaaagttgacctaactagcttga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ttgacgttgaacttgtcaatgcgaaagcgatatttccaatatatactacatgtagtatta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tttatatggaagtttctaaaaaggtgttgagtggattgttacttgttggaggatgctatt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             acyctcactttatttgaaaaacctcctaatacaccaaatatgtcactagattccaaaacg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tagaccaattgtatctaatctcaaattctcaatcaaagtattaatttaccgatggtaaga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ttttggtatatgaacatttgtacaaaaatctcaaaagatatgtaactgtttaaaatataa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                attoactgagattaattottoagactogtgttagctataataatgtoaagagttottott
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          gtttcaaggaaaaaccttaaagatatgtatattttctgtaattatgatgtaatttgc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tattcattgtcacaaacattacttta-----aaaaaatcgtattttcattactacaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       tgttgactaagaacaaaaatacattgattattgatatatcgtcaactgaattttcttccg
                                                                                                      agcccaaaaaaaacatccataatgcatttaaactaggaattttaacaaactcaaataggtt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aaagttaaccgatataattatcaaaagaaagaataagtcaacagattcttaatctctta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1815
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2115
                                                                                                                                              1515
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2055
                    1338
                                                                                                                                                                                                                                 1635
                                                                                                                                                                                                                                                                                             73509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73449
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73397
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1935
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          73218
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  73158
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2346
                                                                                                                        a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Qy
Db
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g
                   οχ
                                      g
                                                                              g
                                                                                                                                             Qy
Dp
                                                                                                                                                                                     ογ
                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                         ŏ
                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                        δŻ
                                                                                                                                                                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            οy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Q
Dp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               рp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     g
                                                                                                    Ω
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Qγ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ōλ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          δy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ò
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         οý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 δý
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ò
```

Search completed: July 13, 2001, 00:36:41 Job time: 9809 sec

THIS PAGE BLANK (USPTO)